



# **SPECIFIČNE STANDARDNE OPERATIVNE PROCEDURE ZDRAVSTVENE NJEGE**

# SPECIFIČNE STANDARDNE OPERATIVNE PROCEDURE ZDRAVSTVENE NJEGE

Sarajevo, 2024.

**Autori**

Mirjana Janković, dipl. medicinar zdravstvene njegе  
Slađana Vranješ, dipl. medicinar zdravstvene njegе  
Dražana Srdić, dipl. medicinar zdravstvene njegе  
Dragana Galić, magistar zdravstvene njegе  
Elvedin Dervišević, magistar zdravstvene njegе i terapije  
Doc. dr. sc. Ivona Ljevak, dipl. medicinska sestra

**Recenzenti**

Prof. dr Dejan Bokonjić  
izv. prof. dr sc. Marijana Neuberg

**Predgovor**

Ministar Zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine

**Izdavač**

Fondacija fami, Sarajevo  
Višegradska 24  
[www.fondacijafami.org](http://www.fondacijafami.org)

**Za izdavača**

Ena Bučan

**Lektor**

Zlatan Peršić

**Štampa**

Dobra Knjiga d.o.o., Sarajevo

**Tiraž**

500

**Ilustracije**

Senad Mavrić

**Ova publikacija je izrađena u okviru Projekta jačanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini, u saradnji sa Ministarstvom zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine.**

ISBN      978-9926-8678-7-4

CIP zapis dostupan u COBISS sistemu Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH pod ID brojem 59520518

# SADRŽAJ

<b>RECENZIJE</b>	06
<b>PREDGOVOR</b>	09
<b>UVOD</b>	10
<b>I SPECIFIČNE STANDARDNE OPERATIVNE PROCEDURE U INTERNOJ MEDICINI</b>	13
1. ORALNI TEST OPTEREĆENJA GLUKOZOM	14
2. OSTEODENZITOMETRIJA ILI DEXA TEST	15
3. PRIPREMA BOLESNIKA I ASISTIRANJE MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARA KOD IZVOĐENJA PERKUTANE BIOPSije JETRE	17
4. PRIPREMA BOLESNIKA I ASISTIRANJE MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARA KOD IZVOĐENJA PUNKCIJE KOŠTANE SRŽI	19
5. PRIPREMA BOLESNIKA I ASISTIRANJE MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARA KOD IZVOĐENJA ENDOSKOPSKE RETROGRADNE HOLANGIOPANKREATOGRAFIJE (ERCP)	22
6. PERITONEUMSKA DIJALIZA	25
7. ZBRINJAVANJE BOLESNIKA SA TOPLITNIM UDAROM	27
<b>II SPECIFIČNE STANDARDNE OPERATIVNE PROCEDURE U PULMOLOGIJI</b>	29
1. ISPITIVANJA PLUĆNE FUNKCIJE	30
2. BRONHODILATACIJSKI TEST	33
<b>III SPECIFIČNE STANDARDNE OPERATIVNE PROCEDURE U KARDIOLOGIJI</b>	35
1. PRIPREMA BOLESNIKA I ASISTIRANJE MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARA KOD IZVOĐENJA ERGOMETRIJE	36
2. PRIPREMA BOLESNIKA I ASISTIRANJE MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARA KOD IZVOĐENJA ELEKTROKONVERZIJE (KARDIOVERZIJE)	38
3. PRIPREMA BOLESNIKA I ASISTIRANJE MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARA KOD ELEKTROFIZIOLOŠKOG ISPITIVANJA SRCA	39
4. PRIPREMA BOLESNIKA I ASISTIRANJE MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARA KOD UGRADNJE IMPLANTABILNOG KARDIOVERTER DEFIBRILATORA	43
<b>IV SPECIFIČNE STANDARDNE OPERATIVNE PROCEDURE U NEUROLOGIJI</b>	47
1. PRIPREMA BOLESNIKA I IZVOĐENJE ELEKTROENCEFALOGRAFIJE (EEG)	48
2. PRIPREMA BOLESNIKA I ASISTIRANJE MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARA KOD IZVOĐENJA ELEKTROMIONEUROGRAFIJE	50
3. PRIPREMA BOLESNIKA I ASISTIRANJE MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARA KOD IZVOĐENJA ELEKTROKONVULZIVNE TERAPIJE (EKT)	52

<b>4.</b>	PRIPREMA BOLESNIKA I ASISTIRANJE MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARA KOD IZVOĐENJA TRANSKRANIJALNE MAGNETNE STIMULACIJE (TMS)	55
<b>5.</b>	PLAZMAFEREZA	56
<b>6.</b>	POSTUPCI MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARA U LIJEČENJU AKUTNOG ISHEMIJSKOG MOŽDANOG UDARA TROMBOLITIČKOM TERAPIJOM (TROMBOLIZOM)	58
<b>V</b>	<b>SPECIFIČNE STANDARDNE OPERATIVNE PROCEDURE U ONKOLOGIJI</b>	<b>61</b>
<b>1.</b>	APLIKACIJA LIJEKA PUTEM CENTRALNOG VENSKOG KATETERA - PORT	62
<b>2.</b>	PROCEDURA KOD EKSTRAVAZACIJE CITOTOKSIČNOG LIJEKA	64
<b>3.</b>	POSTUPCI MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARA U STERILNOJ SOBI	67
<b>VI</b>	<b>SPECIFIČNE STANDARDNE OPERATIVNE PROCEDURE U NUKLEARNOJ MEDICINI</b>	<b>69</b>
<b>1.</b>	FINA IGLENA ASPIRACIONA PUNKCIJA (FNA) ŠTITNE ŽLIEZDE	70
<b>2.</b>	TERAPIJA RADIOAKTIVNIM JODOM	72
<b>3.</b>	PRIPREMA PACIJENTA ZA PERFUZIONU SCINTIGRAFIJU SRCA	76
<b>4.</b>	ASISTIRANJE MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARA KOD IZVOĐENJA POZITRONSKЕ EMISIONE TOMOGRAFIJE SA KOMPJUTERIZOVANOM TOMOGRAFIJOM (PET/CT)	80
<b>5.</b>	PRIPREMA BOLESNIKA I IZVOĐENJE POSTUPKA TERAPIJSKE PRIMJENE RADIOFARMACEUTIKA - LUTECIJUM (LU-177)	83
<b>VII</b>	<b>SPECIFIČNE STANDARDNE OPERATIVNE PROCEDURE U INFETOLOGIJI</b>	<b>87</b>
<b>1.</b>	POSTUPCI MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARA KOD ZBRINJAVANJA BOLESNIKA SA ZMIJSKIM UGRIZOM	88
<b>VIII</b>	<b>CPECIFIČNE STANDARDNE OPERATIVNE PROCEDURE U HIRURGIJI</b>	<b>91</b>
<b>1.</b>	ZDRAVSTVENA NJEGA DJETETA NAKON OPERACIJE KRAJNIKA (TONZILEKTOMIJA)	92
<b>2.</b>	ZDRAVSTVENA NJEGA BOLESNIKA SA UGRAĐENOM TOTALNOM ILI PARCIJALNOM PROTEZOM KUKA	93
<b>3.</b>	POSTUPCI MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARA U HIRURGIJI HIV POZITIVNIH PACIJENATA	97
<b>IX</b>	<b>SPECIFIČNE STANDARDNE OPERATIVNE PROCEDURE U INTENZIVNOM LIJEČENJU</b>	<b>99</b>
<b>1.</b>	POSTAVLJANJE PICC KATETERA I APLIKACIJA LIJEKA	100
<b>2.</b>	MJERENJE CENTRALNOG VENSKOG PRITiska (CVP)	102
<b>3.</b>	UZORKOVANJE KRVI IZ CENTRALNOG VENSKOG KATETERA (CVK)	105
<b>4.</b>	ASPIRACIJA TRAHEOBRONHALNOG STABLA BOLESNIKA NA MEHANIČKOJ VENTILACIJI	106
<b>X</b>	<b>SPECIFIČNE STANDARDNE OPERATIVNE PROCEDURE U GINEKOLOGIJI I AKUŠERSTVU</b>	<b>111</b>
<b>1.</b>	PROCEDURA PRIPREME BOLESNIKA I ASISTIRANJE MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARA KOD IZVOĐENJA KARDIOTOKOGRAFIJE (CTG)	112
<b>2.</b>	PRIPREMA TRUDNICE I ASISTIRANJE MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARA/BABICE KOD IZVOĐENJA AMNIOCENTEZE	113
<b>3.</b>	PRIMJENA Rho-GAM-a	115
<b>4.</b>	POSTUPAK IDENTIFIKACIJE NOVOROĐENČETA	116
<b>5.</b>	POSTUPAK S NOVOROĐENČETOM NAKON PORODA	117

<b>6.</b>	UZORKOVANJE KRVI ZA HEMOKULTURU IZ PUPČANIKA	120
<b>XI</b>	<b>SPECIFIČNE STANDARDNE OPERATIVNE PROCEDURE U PEDIJATRIJI</b>	<b>123</b>
<b>1.</b>	IMUNIZACIJA NOVOROĐENČETA BCG VAKCINOM	124
<b>2.</b>	IMUNIZACIJA NOVOROĐENČETA VAKCINOM PROTIV HEPATITISA B U PORODILIŠTU	125
<b>3.</b>	UZORKOVANJE KAPILARNE KRVI IZ PETE NOVOROĐENČETA (GATRIJEV TEST)	126
<b>4.</b>	SKRINING SLUHA NOVOROĐENČETA	129
<b>5.</b>	FOTOTERAPIJA NOVOROĐENČETA	131
<b>6.</b>	ENTERALNA ISHRANA KOD DJECE	132
<b>7.</b>	ISHRANA NOVOROĐENČETA PREKO SONDE	134
<b>8.</b>	APLIKACIJA PARENTERALNE TERAPIJE KOD DJECE	136
<b>9.</b>	ZDRAVSTVENA NJEGA NEDONOŠČETA U INKUBATORU	140
<b>10.</b>	PRIPREMA NOVOROĐENČETA I ASITIRANJE MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARA KOD IZVOĐENJA EKSANGVINOTRANSFUZIJE	141
<b>11.</b>	KOŽNO ALERGOLOŠKO TESTIRANJE DJECE	144
<b>12.</b>	ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE INKUBATORA	147
<b>XII</b>	<b>OSTALE SPECIFIČNE STANDARDNE OPERATIVNE PROCEDURE</b>	<b>151</b>
<b>1.</b>	PRIJEM PACIJENTA SA INVALIDITETOM	152
<b>2.</b>	POSTUPCI U SLUČAJU NASILJA NAD MEDICINSKIM SESTRAMA/TEHNIČARIMA U PROFESIONALNOM OKRUŽENJU	153
<b>XIII</b>	<b>SMJERNICE O NEDISKRIMINIŠUĆEM PRUŽANJU USLUGA ZDRAVSTVENE NJEGE</b>	<b>155</b>
	<b>LITERATURA</b>	<b>158</b>

# RECENZIJA

Priručnik "Specifične operativne procedure (SOP) zdravstvene njege" pisan je perom iskusnih autora koji poznaju sestrinsku njegu, a zatim i osnovne i najvažnije sestrinske procedure u različitim oblastima zdravstva. Ovaj priručnik je prvi ovakve prirode na prostorima Bosne i Hercegovine i kao takav će imati poseban značaj i ulogu u standardizaciji sestrinskog rada u zdravstvenim ustanovama na svim nivoima.

Posebno je značajno da je priručnik napravljen u saradnji i uz podršku Federalnog ministarstva zdravstva i Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske što će biti veoma značajno u njegovoj implementaciji.

Postoji jasna tendencija da učesnici u zdravstvenoj njezi koriste standardizovane procedure što je od izuzetne važnosti za uspostavljanje višeg nivoa kvaliteta i sigurnosti u obavljanju zdravstvene zaštite.

Primjenom SOP-a se omogućava izvođenje procedura zasnovano na dokazima koje se zbog toga i napreciznije i najbolje izvode što je bitno kako za medicinsku sestru tako i za pacijenta.

U ovom priručniku autori su iznijeli svoja opažanja i stanovišta formirana tokom svoje dugogodišnje prakse i na osnovu dostupne domaće i strane stručne literature.

Autori su u tekstu ovog priručnika pokazali vještina integracije i prenosa znanja njegovim čitaocima. Riječ je o priručniku koji sadrži 56 specifičnih SOP-ova iz oblasti zdravstvene njege, prvenstveno namijenjenih za sekundarni i tercijarni nivo zdravstvene zaštite, ali se u manjem dijelu može koristiti i na primarnom nivou.

Priručnik sadrži sljedeća poglavlja: Uvodna riječ, 1.Specifične operativne procedure u Internoj medicini, 2. Specifične operativne procedure u Pulmologiji, 3. Specifične operativne procedure u Radiologiji, 4. Specifične operativne procedure u Neurologiji, 5. Specifične operativne procedure u Onkologiji, 6. Specifične operativne procedure u Nuklearnoj medicini, 7. Specifične operativne procedure u Infektivnim bolestima 8. Specifične operativne procedure u Hirurgiji, 9. Specifične operativne procedure u Intezivnoj medicini, 10. Specifične operativne procedure u Ginekologiji i akušerstvu, 11. Specifične operativne procedure u Pedijatriji , 12. Ostale specifične operativne procedure,13. Smjernica o nediskriminiranju pružanju usluga zdravstvene njege i na kraju literatura.

Svako poglavlje sadrži za tu oblast karakteristične operativne procedure tako da je u internoj medicini obrađeno sedam SOP-a, pulmologiji dva SOP-a, kardiologiji četiri SOP-a, neurologiji šest SOP-a, onkologiji tri SOP-a, nuklearnoj medicini pet SOP-a, infektivnim bolestima jedan

SOP, hirurgiji tri SOP-a, intezivnoj medicini četiri SOP-a, ginekologiji i akušerstvu šest SOP-a, pedijatriji dvanaest SOP-a i dva ostala SOP-a.

U okviru svakog poglavlja sve procedure su opisane na isti način. Standardna operativna procedura započinje uvodom gdje se kratko objašnjava procedura. Zatim se opisuje područje primjene dotične procedure. Nakon toga se u detalje opisuje način izvođenja procedure (priprema bolesnika, priprema materijala i detaljan i jasan postupak izvođenja). Na kraju se prikazuju mjere opreza, potreba za pažljivom evidencijom i revizijom procedure na svake tri godine.

Ovaj rukopis je napisan na 185 stranica i sadrži 48 slika i 3 priloga. Takođe, autori su za pisanje ovog rukopisa koristili 121 podatak iz literature.

Autori su ovim priručnikom pokušali da popune prazninu koja postoji u literaturi ovog sadržaja na našem jezičkom prostoru, a za koje sve više postoji potreba s obzirom na savremene trendove njege i liječenja pacijenata.

Mišljenja sam da su autori uspješno prikazali osnovne procedure u različitim oblastima sa kojima mogu da se susretu medicinske sestre u svom radu. Priručnik je napisan sistematično, sa brojnim bitnim suštinskim detaljima što samo ukazuje na kompetentnost autora koji su ga napisali.


Imajući sve navedeno u vidu, iznosim mišljenje da će ovaj priručnik dugo služiti kao koristan izvor informacija iz problematike čije funkcionalne karakteristike obrađuje.

Koliko su autori u tome zaista i uspjeli, kao i za svaki sličan materijal, pokazaće čitaoci ovog priručnika.

Iz svega ranije navedenog smatram da priručnik „Specifične operativne procedure zdravstvene njege”, grupe autora, treba prihvati u cjelini kao značajan rukopis namijenjen prije svega medicinskim sestrama jer predstavlja originalan pristup navedenoj problematici.

U Foči , 30.03.2024.

Prof.dr Dejan Bokonjić



# RECENZIJA

Priručnik Specifične standardne operativne procedure zdravstvene njegе grupe autora metodološki je vrlo jasno koncipiran i obuhvaćа najčešće postupke koje provode medicinske sestre/technicari uz jednostavan i logičan stil prikaza intervencija, a koje su potkrijepljene naučnim dokazima. Detaljno prikazuje ulogу medicinske sestre/tehničara u procesu rada u skladu sa sestrinskim kompetencijama, a navedeno će se koristiti kao „vodič“ za pravilno i profesionalno postupanje.

Priručnik opisuje standardne operativne procedure medicinskih sestara/technicara u zdravstvenoj njezi kod dijagnostičkih i terapijskih postupaka sa naglaskom na pripremu pacijenta, pripremu pribora, pripremu samih profesionalaca, te njihove intervencije u postupku. Priručnik je prilagođen sestrinskoj profesiji, pisan prema novijim literaturnim izvorima, te je u bitnim strukturalnim elementima sličan drugoj relevantnoj literaturi koja se primjenjuje u Evropi, a ujedno oplemenjen velikim brojem slika, ilustracija, skala i tabela.

Terminologija primijenjena u priručniku u potpunosti odgovara svim pedagoškim i metodičkim propisima kao i terminologiji iz područja zdravstvene njegе. Sadržaj u priručniku je iznesen jasno i pregledno u jezičnom i konceptualnom smislu, a literatura je odgovarajuća, relevantna i savremena s obzirom na obrađivani sadržaj u priručniku.

Posebno vrijedan dio ovog priručnika su sadržaji koji se odnose na prijem osoba sa invaliditetom, postupke u slučaju nasilja nad medicinskim sestrama/technicarima u profesionalnom okruženju, te smjernice o nediskriminirajućem pružanju usluga zdravstvene njegе s obzirom da su ovi sadržaji rijetko standardizirani i dostupni u obliku smjernica profesionalcima.

Veliko profesionalno znanje i praktično iskustvo autora pretočeno u opis procedura čini ovaj priručnik atraktivnim za korištenje medicinskim sestrama/ tehničarima u samom procesu rada, ali i učenicima srednjih škola kao i studentima studija sestrinstva.

U Varaždinu, 12.03.2024.

izv. prof. dr. sc. Marijana Neuberg



## PREDGOVOR

Poštovani/a,

pred Vama se nalazi publikacija „*Specifične operativne procedure zdravstvene njegе*“ koja je izrađena u okviru projekta „Jačanje sestrinstva u Bosni i Hercegovini“ (ProSeS), a koji financira Vlada Švicarske u Bosni i Hercegovini.

Riječ je o četvrtom priručniku ove vrste koji sadrži ukupno 56 standardnih operativnih procedura za medicinske sestre/tehničare, i prvenstveno je namijenjen za sekundarnu i tercijarnu razinu, ali se dio procedura može primjenjivati i na razini primarne zdravstvene zaštite.

Ovoj publikaciji prethodila su tri priručnika koja su sveukupno definirala više od 150 standardnih operativnih procedura i algoritama za procese rada u okviru patronažne djelatnosti, te na razini primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite.

Navedeni priručnici, osim primjene u svakodnevnoj praksi, uvršteni su i u obveznu literaturu za praktičnu nastavu na nekoliko fakulteta zdravstvene njegе, kao i medicinskih škola u Bosni i Hercegovini.

Priručnici sa standardnim operativnim procedurama, izrađeni u okviru ProSeS projekta, prvi su takve vrste ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u regiji, što je izazvalo pozitivne reakcije unutar zdravstvenog sustava, te potvrdilo nužnost daljnog razvoja ovakvih dokumenata. U tom kontekstu, radna grupa sastavljena od vodećih stručnjaka iz ovog područja razvila je četvrti Priručnik, što je nastavak ulaganja u standardizaciju svakodnevne prakse u cilju jačanja zdravstvenog sustava.


Sestrinska praksa oduvijek njeguje istančanu svijest o suošjećanju, brižnosti i pažnji, ali novo vrijeme od ove profesije traži nova znanja, vještine i kompetencije. Zbog toga, Federalno ministarstvo zdravstva kontinuirano ulaže iznimne napore u razvoj sestrinstva, što uključuje i provedbu Projekta jačanja sestrinstva, koji već duži niz godina finansijski podržava Vlada Švicarske, a implementira Fondacija fami.

Želimo nastaviti jačati ulogu, kompetencije i vještine koje posjeduje suvremena medicinska sestra/tehničar. Stoga je uloga medicinske sestre/tehničara, osim kroz edukacije, osnažena i uvođenjem standardnih operativnih procedura i medicinske dokumentacije, koja na jasan način pozicionira medicinsku sestru/tehničara u zdravstvenom sustavu.

Iskreno se zahvaljujem svima koji su dali doprinos u razvoju i publiciranju ovog Priručnika.

**MINISTAR**

**Dr. Nediljko Rimac**



# UVOD

Aktivnosti na polju standardizacije sestrinske prakse na području Bosne i Hercegovine od velikog su značaja s obzirom da se već odavno ukazala potreba za definiranjem sestrinskih standarda.

Jedan od često korištenih alata za standardizaciju sestrinske prakse su standardne operativne procedure (SOP), koje predstavljaju bitan korak ka unapređenju pružanja usluga iz domena zdravstvene njegе.

Uvođenjem i primjenom sestrinskih SOP-ova u zdravstvenim ustanovama svih nivoa zdravstvene zaštite, osigurava se bolja organizacija rada, uvodi uspješnija kontrola zdravstvenih usluga, smanjuje se mogućnost za greške u procesu rada, vrši se objektivno vrednovanje rada, štite se medicinske sestre i tehničari, sredstva za rad se racionalnije raspoređuju, a sve s ciljem pružanja boljih usluga zdravstvene njegе našim pacijentima.

Priručnici sa SOP-ovima, izrađeni uz podršku Projekta jačanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini (ProSeS), kojeg finansira Švicarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), a implementira konzorcij Fondacija fami i Ženevska univerzitetska bolnica u saradnji s Federalnim ministarstvom zdravstva i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Sрpske, prvi su takve vrste ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u regionu. Do sada razvijeni priručnici sa SOP-ovima su pomogli unapređenju usluga zdravstvene njegе na svim nivoima zdravstvene zaštite, potvrđujući neophodnost daljeg razvoja ovakvih dokumenata.

Sestrinska praksa oduvijek njeguje istančanu svijest o suošjećanju, brižnosti i pažnji, ali novo vrijeme od ove profesije traži nova znanja, vještine i kompetencije. U tom kontekstu, radna grupa sastavljena od relevantnih eksperata iz oblasti zdravstvene njegе razvila je Priručnik „*Specifične standardne operativne procedure zdravstvene njegе*“. Riječ je o šestom priručniku ove vrste u Bosni i Hercegovini, koji sadrži 56 specifičnih SOP-ova iz oblasti zdravstvene njegе, prvenstveno namijenjenih za sekundarni i tercijarni nivo zdravstvene zaštite, ali se u manjem dijelu može koristiti i na primarnom nivou.

Prilikom izrade priručnika autori su koristili domaću i stranu stručnu literaturu, znanje i vještine, te iskustva dobre prakse. Imajući u vidu sadržaj priručnika kao i metodologiju korištenu prilikom njegove izrade, možemo zaključiti da mu je namjena višestruka. Primarno je namijenjen medicinskim sestrama/tehničarima uključenim u proces rada, kao set smjernica za siguran i jedinstven način pružanja usluga. Priručnik će svoju primjenu naći u procesu uvođenja novih zaposlenika u rad, te kao korisna literatura u procesu učenja i odvijanja nastave u srednjim medicinskim školama i fakultetima zdravstvenih studija.

Procedure uključuju relevantne principe i standarde za eliminaciju svih oblika diskriminacije u njihovoј primjeni, uključujući i rodne standarde, a u skladu s pravnim okvirom koji je na snazi u Bosni i Hercegovini.

Priručnik sa specifičnim SOP-ovima treba učiniti dostupnim svim medicinskim sestrama/tehničarima zaposlenim u zdravstvenim ustanovama na svim nivoima zdravstvene zaštite u BiH, s ciljem ujednačavanja i standardizacije pružanja usluga zdravstvene njegе, što u konačnici doprinosi poboljšanju sigurnosti, kvaliteta i efikasnosti zdravstvene zaštite, te boljih ishoda liječenja.



# I SPECIFIČNE STANDARDNE OPERATIVNE PROCEDURE U INTERNOJ MEDICINI

1. ORALNI TEST OPTEREĆENJA GLUKOZOM
2. OSTEODENZITOMETRIJA ILI DEXA TEST
3. PRIPREMA BOLESNIKA I ASISTIRANJE MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARA KOD IZVOĐENJA PERKUTANE BIOPSIJE JETRE
4. PRIPREMA BOLESNIKA I ASISTIRANJE MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARA KOD IZVOĐENJA PUNKCIJE KOŠTANE SRŽI
5. PRIPREMA BOLESNIKA I ASISTIRANJE MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARA KOD IZVOĐENJA ENDOSKOPSKE RETROGRADNE HOLANGIOPANKREATOGRAFIJE (ERCP)
6. PERITONEUMSKA DIJALIZA
7. ZBRINJAVANJE BOLESNIKA SA TOPLITNIM UDAROM

## ORALNI TEST OPTEREĆENJA GLUKOZOM

### 1. UVOD

Oralni test opterećenja glukozom (Oral Glucose Tolerance Test-OGTT) je dijagnostički postupak kojim se radi opterećenje glukozom, kako bi se provjerila podnošljivost ili tolerancija tijela na glukozu.

Cilj procedure je dati smjernice medicinskim sestrama/tehničarima o pravilnom, sigurnom i jedinstvenom načinu pripreme bolesnika, materijala i izvođenja oralnog testa opterećenja glukozom.

### 2. PODRUČJE PRIMJENE

Procedura se primjenjuje u svim organizacionim jedinicama u kojima se provodi oralni test opterećenja glukozom.

### 3. PROCEDURA

Oralni test opterećenja glukozom indicira nadležni specijalista, kod trudnica ginekolog (između 24. i 28. nedjelje trudnoće), dok medicinska sestra/tehničar priprema bolesnika i materijal, te izvodi postupak.

#### 3.1. Priprema bolesnika

Priprema bolesnika počinje nekoliko dana prije testiranja, kada nadležni specijalista odlučuje o načinu uzimanja i/ili izostavljanja hronične terapije (lijekovi koji utječu na metabolizam glukoze). Ljekar određuje dozu glukoze za testiranje i intervale uzorkovanja krvi, te upoznaje bolesnika s postupkom i svrhom testiranja. Bolesnik je natašte.

- Identificirati bolesnika;
- provjeriti da li je bolesnik ispoštovao upute nadležnog specijaliste;
- podsticati bolesnika na saradnju.

#### 3.2. Priprema materijala

- Rukavice odgovarajuće veličine;
- zaštitna maska;
- doza glukoze prema nalogu nadležnog specijaliste;
- čaša s vodom (200-300 ml);
- materijal za uzorkovanje krvi (mjerjenje nivoa šećera u krvi);
- tlakomjer;
- toplomjer;
- pulsni oksimetar;
- kontejner za transport uzoraka.

#### 3.3. Postupak izvođenja oralnog testa opterećenja glukozom

Medicinska sestra/tehničar:

- opere, dezinficira ruke i navuče rukavice;
- stavi zaštitnu masku;
- potreban materijal i pribor stavi na intervencijski stol;
- izmjeri vitalne parametre prema nalogu ljekara;
- uzorkuje krv;
- dâ bolesniku da popije razmućenu glukozu unutar pet minuta;
- definira s bolesnikom tačno vrijeme ponovnog dolaska (prema nalogu ljekara);
- uzorkuje krv u vremenskom razmaku prema nalogu ljekara;
- obilježene uzorke krvi (ime i prezime bolesnika, odjel i vrijeme uzorkovanja) stavi u spremnik za transport i dostavi u laboratoriju;
- nakon zadnjeg uzorkovanja, bolesniku naloži da jede.

#### 4. MJERE OPREZA

- 8-10 sati prije testa ne uzimati hranu i tečnost;
- dan prije testa provesti bez fizičkog napora;
- test se ne izvodi ukoliko postoji sumnja na stanje stresa ili akutnu bolest;
- test se ne izvodi 3 dana prije i 3 dana poslije menstrualnog ciklusa;
- tokom testa dozvoljeno je uzimati samo vodu;
- tokom testa nije dozvoljeno pušiti.

#### 5. EVIDENCIJA

Medicinska sestra/tehničar evidentira u sestrinsku dokumentaciju provedeni postupak.

#### 6. REVIZIJA

Procedura se revidira svake tri godine, po potrebi i ranije.

### OSTEODENZITOMETRIJA ILI DEXA TEST

#### 1. UVOD

Osteodenxitometrija ili DEXA/DXA test je slikovni test koji mjeri gustoću kostiju, odnosno snagu kostiju i pruža detalje o riziku od osteoporoze i preloma. DEXA je akronim od Dual-energy X-ray absorptiometry (dvoenergetska rendgenska denzitometrija) i predstavlja jednu od savremenih metoda denzitometrije kod koje se koriste veoma male doze jonizirajućeg zračenja (X-zraci) za dobijanje slika, najčešće lumbalnih dijelova kičme i kukova.

Cilj procedure je dati smjernice medicinskim sestrama/tehničarima o pravilnom, sigurnom i jedinstvenom načinu pripreme pacijenta, materijala i izvođenja DEXA testa.

#### 2. PODRUČJE PRIMJENE

Procedura se primjenjuje u organizacionim jedinicama u kojima se provodi DEXA test.

#### 3. PROCEDURA

Najčešće se radi centralni DEXA pregled tokom kojeg se mjeri gustoća u kukovima i lumbalnoj kičmi, gdje se generator X-zraka nalazi ispod pacijenta, a detektor iznad. Periferno testiranje je jednostavnije. Prst, šaka, nadlaktica ili stopalo se postavlja u mali aparat koji mjeri gustoću kostiju kroz nekoliko minuta.

DEXA test izvodi medicinska sestra/tehničar u kabinetu/ambulanti za osteodenxitometriju po nalogu nadležnog specijaliste.

##### 3.1. Priprema pacijenta

- identificirati pacijenta;
- zvršiti antropometrijska mjerena pacijenta (tjelesna masa i visina);
- informirati pacijenta o postupku i važnosti saradnje za dobijanje tačnih rezultata;
- provjeriti postojanje potpisanih informiranih pristanka za izvođenje postupka.

##### 3.2. Priprema materijala i opreme

- Aparat za osteodenxitometriju;
- oprema za mjerjenje tjelesne mase i visine;
- zaštitni paravan od jonizirajućeg zračenja (Slika 1).

### **3.3. Priprema medicinske sestre/tehničara**

- Oprati, posušiti i dezinficirati ruke;
- staviti zaštitnu masku na lice.

### **3.4. Izvođenje DEXA testa**

- Prije izvođenja prve osteodenzitometrije uraditi dnevnu kalibraciju aparata;
- unijeti lične podatke pacijenta u kompjuter aparata (ime i prezime, starost, spol, tjelesna masa i visina, BMI);
- popuniti upitnik postavljajući pacijentu pitanja neophodna za izvođenje testa, zavisno od starosti i spola pacijenta (menopauza, pušač, terapija kortikosteroïdima, postojanje ranijih preloma kosti...);
- nakon popunjene upitnika, aparat (Slika 2) se pokreće (aparat se pokreće sam ili ga aktivira medicinska sestra/tehničar, zavisno od proizvođača);
- pozicionirati pacijenta na leđa, na sredini stola aparata s nogama savijenim u koljenima (Slika 3. i 4);
- reći pacijentu da diše normalno i da se ne pomjera dok ruka aparata (detektor X-zraka) ne završi snimanje;
- nakon što se završi prva etapa snimanja, pacijentu reći da ispruži noge, a stopala savije unutra da bi se izvršila rotacija kukova ka unutra;
- pacijent leži mirno dok detektor sporo prelazi preko snimane regije i stvara slike na ekranu kompjutera;
- nakon završenog snimanja, pomoći pacijentu da ustane i reći da se može vratiti svojim uobičajenim dnevnim aktivnostima;
- u kompjuteru sačuvati nalaz i proslijediti nadležnom specijalisti radi očitanja;
- oprati i posušiti ruke.



Slika 1. Zaštitni olovni paravan



Slika 2. DEXA aparat



Slika 3. i 4. Položaj pacijenta tokom izvođenja DEXA testa

[Izvor: arhiva UKC Republike Srpske, Banja Luka]

#### 4. MJERE OPREZA

- Ukoliko pacijent piće suplemente kalcijuma, trebao bi da prestane 24 sata prije izvođenja DEXA testa;
- pacijentice kod kojih postoji sumnja na trudnoću ili trudnice ne bi trebale raditi DEXA test;
- kod pacijenata s endoprotezom kuka, snimanje se izvodi samo na lumbalnom dijelu kičmenog stuba.

#### 5. EVIDENCIJA

Medicinska sestra/tehničar evidentira u sestrinsku dokumentaciju provedeni postupak.

#### 6. REVIZIJA

Procedura se revidira svake tri godine, po potrebi i ranije.

### PRIPREMA BOLESNIKA I ASISTIRANJE MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARA KOD IZVOĐENJA PERKUTANE BIOPSIE JETRE

#### 1. UVOD

Perkutana biopsija jetre je invazivni postupak kojim se uzima dio tkiva jetre u svrhu dijagnosticiranja i procjene težine bolesti, praćenja uspješnosti liječenja, te kod transplantacije jetre. Perkutana biopsija jetre se najčešće izvodi na dva načina: „naslijepo“ kod difuznih bolesti jetre, a kod žarišnih promjena „ciljana“ biopsija pod kontrolom ultrazvuka (UZV).

Cilj procedure je dati smjernice medicinskim sestrama/tehničarima o pravilnom, sigurnom i jedinstvenom načinu pripreme bolesnika, materijala i asistiranja tokom izvođenja perkutane biopsije jetre.

#### 2. PODRUČJE PRIMJENE

Procedura se primjenjuje u svim organizacionim jedinicama u kojima se provodi perkutana biopsija jetre.

#### 3. PROCEDURA

Biopsiju jetre indicira i izvodi nadležni specijalista, dok medicinske sestre/tehničari pripremaju bolesnika, materijal i asistiraju tokom postupka.

##### 3.1. Priprema bolesnika

Priprema bolesnika počinje par dana prije izvođenja biopsije jetre, kada nadležni specijalista odlučuje o načinu uzimanja i/ili izostavljanja hronične terapije (antikoagulantni lijekovi), planira potrebne krvne analize, te upoznaje bolesnika s postupkom i svrhom pretrage.

Bolesnik je natašte prije percutane biopsije jetre. Na dan izvođenja postupka, medicinska sestra/tehničar:

- identificira bolesnika;
- upoznaje bolesnika s postupkom;
- provjerava izostavljanje terapije prema odredbi ljekara;
- provjerava da li je bolesnik natašte;
- provjeriti postojanje potpisanoj informiranog pristanka za izvođenje postupka.

### **3.2. Priprema materijala**

- Rukavice odgovarajuće veličine (nesterilne i sterilne);
- dezinfekcione sredstva za ruke;
- sredstva za čišćenje i dezinfekciju kože;
- zaštitne maske;
- jednokratni mantili;
- tlakomjer;
- topломjer;
- pulsni oksimetar;
- set sa sterilnim tupferima;
- pean/pinceta;
- skalpel (12G);
- bubrežasta posuda;
- kompresa s otvorom;
- leukoplast;
- lokalni anestetik (po odredbi nadležnog specijaliste);
- štrcaljke različitih veličina;
- igle različitih veličina (navlačenje i aplikacija anestetika);
- fiziološka otopina 0,9% NaCl;
- Menghinijeva igla s plastičnim prstenom („slijepa“ biospija/prema odredbi nadležnog specijaliste);
- ultrazvučni aparat s navlakom za sondu i „pištolj“ za automatsku iglu („ciljana“ biospija/prema odredbi nadležnog specijaliste);
- posudica za pohranu uzorka s 10% formaldehidom (na posudici napisati ime i prezime bolesnika, odjel i datum uzorkovanja);
- spremnik za odlaganje oštrog otpada;
- spremnik za transport uzoraka.

### **3.3. Priprema medicinske sestre/tehničara**

- Oprati, dezinficirati ruke i navući rukavice;
- staviti zaštitnu masku;
- obući jednokratni mantil.

### **3.4. Asistiranje medicinske sestre/tehničara kod izvođenja biopsije jetre**

Za izvođenje percutane biopsije jetre potrebne su dvije medicinske sestre/tehničara. Jedna, „nesterilna“ medicinska sestra/tehničar prati vitalne parametre bolesnika, bilježi ih i pruža podršku bolesniku, a druga „sterilna“ medicinska sestra/tehničar asistira nadležnom specijalisti. Medicinska sestra/tehničar pripremi bolesnika i materijal.

- Oprati i dezinficirati ruke;
- staviti masku na lice;
- obući jednokratni mantil ili kecelju;
- navući rukavice;
- potreban materijal i pribor staviti na intervencijski stol.

„Nesterilna“ medicinska sestra/tehničar:

- osloboди bolesnika od gornjeg dijela odjeće;
- izmjeri vitalne parametre;
- postavi bolesnika u odgovarajući položaj (ležeći s desnom rukom iznad glave i s glavom okrenutom na lijevu stranu).

Nakon ultrazvučnog pregleda nadležnog specijaliste i markiranja mjesta uboda, „sterilna“ medicinska sestra/tehničar navlači sterilne rukavice, te asistira nadležnom specijalisti sljedećim redoslijedom:

- peanom ili pincetom dodaje tupfere za dezinfekciju kože;
- postavi sterilnu kompresu s otvorom;
- dodaje anestetik;
- dodaje skalpel;
- dodaje Menghinijevu iglu s 10 ml fiziološke otopine (slijepa biopsija) ili „pištolj“ s automatskom iglom (ciljana biopsija);
- zatraži od bolesnika da zadrži dah i ne diše tokom umetanja igle;
- nakon uboda, otvori posudicu za uzorkovanje tkiva jetre;
- prilikom izvlačenja igle, dodaje ljekaru složene tupfere i fiksira leukoplastom mjesto uboda;
- smjesti bolesnika na desnu stranu najmanje dva sata ili stavlja vrećicu s pijeskom na mjesto uboda;
- uzorak s popunjrenom uputnicom šalje u nadležnu laboratoriju;
- ponudi bolesniku obrok dva sata nakon postupka;
- prema uputi nadležnog specijaliste, nakon 12 sati uzorkovati laboratorijske analize.

#### **4. MJERE OPREZA**

- Bolesniku na dijalizi biopsiju raditi dan poslije dijalize;
- oprez kod bolesnika s trombocitopenijom (mogućnost krvarenja);
- ograničiti fizičku aktivnost sedam dana nakon postupka.

#### **5. EVIDENCIJA**

Medicinska sestra/tehničar evidentira provedeni postupak u propisanu sestrinsku dokumentaciju.

#### **6. REVIZIJA**

Procedura se revidira svake tri godine, po potrebi i ranije.

## **PRIPREMA BOLESNIKA I ASISTIRANJE MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARA KOD IZVOĐENJA PUNKCIJE KOŠTANE SRŽI**

#### **1. UVOD**

Punkcija koštane srži je invazivni postupak kojim se uzima uzorak koštane srži (medulla ossimim) u svrhu dijagnosticiranja ili procjene težine bolesti.

Cilj procedure je dati smjernice medicinskim sestrama/tehničarima o pravilnom, sigurnom i jedinstvenom načinu pripreme bolesnika, materijala i asistiranja tokom izvođenja punkcije koštane srži.

#### **2. PODRUČJE PRIMJENE**

Procedura se primjenjuje u svim organizacionim jedinicama u kojima se provodi punkcija

koštane srži.

### **3. PROCEDURA**

Punkciju koštane srži indicira i izvodi nadležni specijalista, dok medicinska sestra/tehničar priprema bolesnika, materijal i asistira tokom postupka.

#### **3.1. Priprema bolesnika**

Priprema bolesnika počinje par dana prije izvođenja punkcije koštane srži, kada nadležni specijalista odluči o izvođenju postupka. Medicinska sestra/tehničar upoznaje bolesnika da treba uzeti obrok prije postupka.

Na dan izvođenja postupka, medicinska sestra/tehničar:

- identificira bolesnika;
- provjerava jesu li ispoštovane upute nadležnog specijaliste;
- provjerava postojanje potписанog informiranog pristanka za izvođenje postupka.

#### **3.2. Priprema materijala**

- Rukavice (nesterilne i sterilne);
- dezinfekciono sredstvo za ruke;
- sredstva za čišćenje i dezinfekciju kože;
- zaštitne maske;
- jednokratni mantili;
- tlakomjer;
- pulsni oksimetar;
- set sa sterilnim tupferima;
- pean/pinceta;
- bubrežasta posuda;
- kompresa s otvorom;
- leukoplast;
- lokalni anestetik (po odredbi nadležnog specijaliste);
- predmetna stakalca;
- satno staklo (prečnik 6-9 cm);
- šprice i igle različitih veličina (navlačenje i aplikacija anestetika);
- igle za punkciju koštane srži (vrsta ovisi o mjestu izvođenja punkcije) (Slika 1);
- spremnici za odlaganje medicinskog otpada;
- spremnik za transport uzoraka.

#### **3.3. Priprema medicinske sestre/tehničara**

- Oprati, dezinficirati ruke i navući rukavice;
- staviti zaštitnu masku;
- obući jednokratni mantil.

#### **3.4. Asistiranje medicinske sestre/tehničara kod izvođenja punkcije koštane srži**

Medicinska sestra/tehničar nakon pripreme materijala i bolesnika asistira pri izvođenju postupka, isključivo pod aseptičnim uvjetima.

- Potreban materijal i pribor stavi na intervencijski stol;
- izmjeri vitalne parametre;
- osloboди bolesnika od odjeće ovisno o mjestu izvođenja punkcije (sternalna punkcija - gornji dio odjeće, zdjelične kosti - donji dio odjeće);
- postavi bolesnika u odgovarajući položaj ovisno o mjestu izvođenja punkcije (sternalna punkcija - ležeći položaj s glavom okrenutom ustranu ili punkcija

zdjelične kosti - na boku s licem okrenutim od ljekara, s privućenim nogama prema trbuhi).

Nakon markiranja ubodnog mjesta nadležnog specijaliste, medicinska sestra/tehničar navlači sterilne rukavice, te asistira sljedećim redoslijedom:

- peanom ili pincetom dodaje tupfere za čišćenje i dezinfekciju kože;
- postavi sterilnu kompresu s otvorom na mjesto gdje se izvodi punkcija;
- dodaje anestetik;
- dodaje iglu za punkciju koštane srži;
- nakon uboda dodaje špricu za aspiraciju koštane srži;
- nakon aspirirane koštane srži, dodaje ljekaru složene tupfere i fiksira leukoplastom mjesto uboda;
- dodaje ljekaru satno stakalce i predmetna stakalca da učini razmaz koštane srži (broj predmetnih stakalaca prema nalogu ljekara);
- smjesti bolesnika u udoban horizontalni položaj 30 minuta;
- uzorke s adekvatno popunjrenom uputnicom u najkraćem vremenskom roku transportira u nadležnu laboratoriju.

#### **4. MJERE OPREZA**

- Pojačan nadzor kod bolesnika s trombocitopenijom (mogućnost krvarenja);
- posmatranje mesta apliciranja lokalnog anestetika zbog moguće alergijske reakcije.

#### **5. EVIDENCIJA**

Medicinska sestra/tehničar provedeni postupak evidentira u propisanu sestrinsku dokumentaciju.

#### **6. REVIZIJA**

Procedura se revidira svake tri godine, po potrebi i ranije.



Slika 1. Igle za punkciju koštane srži [Izvor: arhiva FZS Mostar]

## PRIPREMA BOLESNIKA I ASISTIRANJE MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARA KOD IZVOĐENJA ENDOSKOPSKE RETROGRADNE HOLANGIOPANKREATOGRAFIJE (ERCP)

### 1. UVOD

Endoskopska retrogradna holangiopankreatografija (ERCP) je invazivni, slikovni, dijagnostički i terapijski postupak koji se izvodi u analgosedaciji i predstavlja kombinaciju endoskopskog i radiološkog postupka (Slika 1).

Cilj procedure je dati smjernice medicinskim sestrama/tehničarima o pravilnom, sigurnom i jedinstvenom načinu pripreme bolesnika, materijala i opreme za izvođenje i asistiranje tokom postupka.

### 2. PODRUČJE PRIMJENE

Procedura se primjenjuje u svim bolničkim organizacionim jedinicama u kojima se izvodi ERCP.

### 3. PROCEDURA

Postupak se izvodi u endoskopskoj sali (Slika 2) i zahtijeva asistenciju dvije medicinske sestre /tehničara.

#### 3.1. Priprema bolesnika

- identificirati bolesnika;
- upoznati bolesnika s postupkom;
- provjeriti postojanje potpisanih informiranih pristanka za izvođenje postupka;
- provjeriti da li su ispoštovane preporuke anesteziologa (minimalno 8 sati prije postupka bez čvrste hrane i 3 sata bez uzimanja tečnosti);
- provjeriti da li su ispoštovane preporuke nadležnog specijaliste o prekidu uzi-

- manja pojedinih lijekova ukoliko ih bolesnik uzima od ranije;
- provjeriti da li su uklonjeni zubna proteza, nakit, lak za nokte, šminka...;
- plasirati i.v. kanilu;
- izmjeriti vitalne parametre.

### **3.2. Priprema materijala i opreme**

- Endoskopski stub i duodenoskop;
- elektrohirurška jedinica (argon plazma koagulacija);
- stalak/setovi s instrumentariumom (kateteri, žičani vodiči, korpe, stentovi, sfinkterotom);
- mobilni rendgen aparat;
- anesteziološki aparat;
- sterilne i nesterilne rukavice;
- dezinfekcione sredstvo;
- zaštitne maske i mantili;
- zaštitna odjeća od jonizirajućeg zračenja;
- šprice, i.v. kanile i igle odgovarajućeg prečnika;
- lijekovi po nalogu nadležnog specijaliste;
- usnik;
- papirni ubrus/kompresa;
- bubrežasta posuda;
- boćice s formalinom za bioptički materijal;
- spremnici za medicinski otpad;
- spremnik za transport uzoraka.

### **3.3. Priprema medicinske sestre/tehničara**

- Oprati, posušiti i dezinficirati ruke;
- obući zaštitnu odjeću od jonizirajućeg zračenja;
- staviti zaštitnu masku i obući mantil;
- navući sterilne rukavice.

### **3.4. Postupak izvođenja ERCP-a**

- Jedna medicinska sestra/tehničar asisitira pri oblačenju drugih članova tima;
- priprema aparate i instrumentarij;
- postavlja bolesnika u bočni ili ležeći položaj;
- postavlja usnik u usta bolesnika i papirni ubrus ili kompresu ispod brade;
- stoji iznad glave bolesnika i kontinuirano posmatra stanje i izgled bolesnika;
- druga medicinska sestra/tehničar navlači rukavice i asistira nadležnom specijalisti prilikom uvođenja instrumentarijuma u radni kanal endoskopa;
- assisira prilikom uzimanja uzoraka za patohistološku analizu i njegovom adekvatnom odlaganju;
- nakon završetka postupka vade usnik, te premještaju bolesnika na krevet;
- skidaju olovne kecelje i smještaju bolesnika u opservacijsku sobu;
- jedna medicinska sestra/tehničar ostaje uz bolesnika, prati njegovo stanje i u slučaju pojave komplikacija obavještava nadležnog specijalistu;
- druga medicinska sestra/tehničar uz adekvatno popunjene uputnice organizira transport uzoraka u nadležnu laboratoriju;
- očisti, raspremi i adekvatno odloži upotrebljeni materijal i opremu;
- skine rukavice, opere i posuši ruke.

## **4. MJERE OPREZA**


- U slučaju odgođenog transporta, boćice s uzorkom držati na sobnoj temperauri.

## 5. EVIDENCIJA

Provedeni postupak medicinska sestra/tehničar evidentira u propisanu sestrinsku dokumentaciju.

## 6. REVIZIJA

Procedura se revidira svake tri godine, po potrebi i ranije.



Slika 1. Endoskopska retrogradna holangiopankreatografija (ERCP)



Slika 2. Endoskopska sala [Izvor: <https://www.plavapoliklinika.ba/ercp/>]

## PERITONEUMSKA DIJALIZA

### 1. UVOD

Peritoneumska dijaliza (PD) je vrsta dijalize koja koristi peritoneum u abdomenu osobe kao membranu kroz koju se tečnost i rastvorene supstance razmjenjuju s krvlju (Slika 1. i 2). Koristi se za uklanjanje viška tečnosti, korekciju elektrolitima i uklanjanje toksina kod onih sa zatajenjem bubrega.

Cilj procedure je dati smjernice medicinskim sestrama/tehničarima o pravilnom, sigurnom i jedinstvenom načinu pripreme bolesnika, materijala i izvođenja peritoneumske dijalize.

### 2. PODRUČJE PRIMJENE

Procedura se primjenjuje u organizacionim jedinicama u kojima se provodi peritoneumska dijaliza.

### 3. PROCEDURA

Postoje dvije vrste peritonealne dijalize: kontinuirana ambulantna peritonealna dijaliza (CAPD) i automatska peritonealna dijaliza (APD). Broj tretmana i način na koji se tretmani rade čine svaku metodu različitom, ali je osnovni postupak isti za sve. Postupak izvodi medicinska sestra/tehničar dok bolesnik ne bude educiran za samostalno izvođenje peritoneumske dijalize. Edukaciju provodi medicinska sestra/tehničar.

#### 3.1. Priprema bolesnika

- Identificirati bolesnika i informirati ga o postupku;
- provjeriti postojanje potpisanoj informiranog pristanka za izvođenje postupka;
- izmjeriti tjelesnu masu, visinu i obim trbuha bolesnika;
- izmjeriti vitalne znake;
- provjeriti da li bolesnik ima urađene serološke testove na virus hepatitisa B, virus hepatitisa C i virus humane imunodeficiencije (HIV).

#### 3.2. Priprema materijala i opreme

- Propisani dijalizat;
- grijач/vodeno kupatilo;
- vaga za mjerjenje količine dijalizata;
- oprema za mjerjenje tjelesne mase i visine;
- metar za mjerjenje obima trbuha;
- set za provođenje dijalize sa sistemom i vrećicom za drenažu;
- plastične kleme;
- stalak za infuziju;
- zaštitna kompresa;
- minikap (jodne/dezinfekcione kapice);
- dezinfekcione sredstvo;
- sterilne i nesterilne rukavice;
- zaštitne maske;
- terapijska kolica;
- spremnici za odlaganje medicinskog otpada.

#### 3.3. Priprema medicinske sestre/tehničara


- Oprati, posušiti i dezinficirati ruke;
- staviti zaštitnu masku na lice;
- navući rukavice.

### **3.4. Kontinuirana ambulantna peritonealna dijaliza (CAPD)**

Postupak izvodi medicinska sestra/tehničar, educirani bolesnik ili član porodice. Provodi se 3 do 5 puta dnevno u aseptičnom postupku koji traje u prosjeku 45 minuta, na sljedeći način:

- na dezinficirana kolica staviti potreban materijal za izvođenje PD;
- provjeriti rastvor dijalizata (pravilo 7P) i staviti na grijač, da se rastvor zagrije na temperaturu tijela;
- otvoriti pakovanje povlačenjem vrha zaštitne vrećice od zareza na dole, provjeriti bistrinu rastvora i da li ima oštećenja na vrećici;
- postaviti bolesnika u odgovarajući položaj (najčešće sjedeći) i reći mu da stavi masku na lice;
- stalak za infuziju staviti pored kreveta bolesnika;
- ukloniti odjeću s trbuha bolesnika kako bi se osigurao pristup kateteru za PD, na zaštitnu kompresu staviti PD kateter, ali ne skidati jodnu kapicu;
- skinuti rukavice, oprati, posušiti i dezinficirati ruke te navući rukavice;
- na sistemu za PD ukloniti obojeni poklopac s linije za bolesnika i ukloniti jodnu kapicu s PD katetera;
- koristiti tehniku povezivanja bez dodira za povezivanje katetera na liniju bolesnika;
- okačiti vrećicu s dijalizatom na stalak za infuziju i staviti praznu vrećicu za odvod ispod nivoa bolesnikovog abdomena;
- otvoriti ventil na međukateteru i početi izlivanje dijalizata (15-20 min);
- po završetku izlivanja zatvoriti ventil na međukateteru i staviti plastičnu klemu na cijev za izlivanje;
- prelomiti sigurnosni zatvarač na punoj vrećici (najčešće zelene boje);
- otvoriti klemu s cijevi za izlivanje i isprati cijev katetera rastvorom za dijalizu (sa stalka) i ponovo zatvoriti klemu;
- otvoriti ventil na međukateteru i započeti ulivanje dijalizata (traje oko 20 minuta, postupak je brži ako bolesnik leži);
- po završetku ulivanja zatvoriti ventil na međukateteru, postaviti drugu klemu na cijev za ulivanje;
- otvoriti foliju s jodnom kapicom ne dodirujući jodnu kapicu;
- odvojiti cijev vrećice od međukatetera i staviti novu jodnu kapicu na kraj međukatetera;
- učvrstiti PD kateter na abdomenu i ukoliko je potrebno pomoći bolesniku da se obuče;
- provjeriti bistrinu istočenog dijalizata i izmjeriti težinu vrećice;
- adekvatno raspremiti i odložiti korišteni materijal;
- oprati i posušiti ruke.

**Napomena:** Prva peritoneumska dijaliza obuhvata samo ulivanje dijalizata. Svaka naredna PD obuhvata prvo izljevanje tečnosti iz organizma bolesnika, pa onda ponovno ulijevanje.



Slika 1. i 2. Peritoneumska dijaliza

#### 4. MJERE OPREZA

- Prije početka peritoneumske dijalize provjeriti ulazno mjesto katetera, odnosno isključiti postojanje infekcije ulaznog mjesta;
- ukoliko se u izlivenoj tečnosti pojave fibrinske niti ili je zamućena, obavijestiti nadležnog specijalistu.

#### 5. EVIDENCIJA

Medicinska sestra/tehničar provedeni postupak evidentira u sestrinsku dokumentaciju.

#### 6. REVIZIJA

Procedura se revidira svake tri godine, po potrebi i ranije.

### ZBRINJAVANJE BOLESNIKA S TOPOLTNIM UDAROM

#### 1. UVOD

Toplotni udar je po život opasno stanje nastalo kao posljedica dugotrajnog izlaganja visokim temperaturama okoline. Klimatske promjene i globalno zagrijavanje povećavaju incidencu toplotnog udara.

Cilj procedure je dati smjernice medicinskim sestrama/tehničarima o pravilnom, sigurnom i jedinstvenom načinu zbrinjavanja bolesnika s toplotnim udarom.

#### 2. PODRUČJE PRIMJENE

Procedura se primjenjuje u svim organizacionim jedinicama koje zbrinjavaju bolesnike s toplotnim udarom.

#### 3. PROCEDURA

Postupke zbrinjavanja bolesnika s toplotnim udarom, po nalogu nadležnog specijaliste, izvodi medicinska sestra/tehničar, i oni su u osnovi usmjereni na hlađenje tijela i rehidraciju.

### **3.1. Priprema materijala**

- Nesterilne i sterilne rukavice;
- zaštitna maska;
- dezinfekciono sredstvo;
- gaze namočene u hladnu vodu;
- pribor za uzorkovanje krvi;
- infuzione otopine i lijekovi;
- i.v. kanile i pribor za plasiranje;
- brizgalice i igle različitog prečnika;
- materijal potreban za urinarnu kateterizaciju;
- bubrežasta posuda;
- spremnici za odlaganje medicinskog otpada.

### **3.2. Priprema medicinske sestre/tehničara**

- Oprati, posušiti, dezinficirati ruke;
- staviti zaštitnu masku;
- navući rukavice.

### **3.3. Postupak zbrinjavanja bolesnika s topotnim udarom**

- Identificirati bolesnika;
- provjeriti postojanje informiranog pristanka;
- skinuti bolesniku višak odjeće;
- smjestiti bolesnika u krevet u klimatiziranu prostoriju (u slučaju poremećaja svijesti u bočni položaj);
- izmjeriti vitalne znake;
- rashladiti bolesnika vodom (istuširati/staviti u kadu);
- smjestiti bolesnika u krevet i staviti hladne obloge (čelo, vrat i trup);
- obezbijediti dva venska puta;
- aplicirati lijekove i uzorkovati krv po nalogu nadležnog specijaliste;
- podsticati bolesnika da uzima hladne napitke ukoliko je svjestan, bez obzira na intravenski unos tečnosti;
- plasirati/asistirati kod uvođenja urinarnog katetera (ovisno o spolu bolesnika) i mjeriti diurezu;
- odložiti uzorce krvi u spremnik za transport i organizirati slanje u laboratoriju;
- odložiti upotrebljeni materijal u spremnike za medicinski otpad;
- skinuti rukavice, oprati i dezinficirati ruke.

## **4. MJERE OPREZA**

- Hladni napici za rehidraciju ne smiju biti slatki, jer ometaju proces rehidracije.

## **5. EVIDENCIJA**

Provedeni postupak medicinska sestra/tehničar evidentira u propisanu sestrinsku dokumentaciju.

## **6. REVIZIJA**

Procedura se revidira svake tri godine, po potrebi i ranije.

## II SPECIFIČNE STANDARDNE OPERATIVNE PROCEDURE U PULMOLOGIJI

- 1. ISPITIVANJA PLUĆNE FUNKCIJE**
- 2. BRONHODILATATORNI TEST**

## **ISPITIVANJA PLUĆNE FUNKCIJE**

### **1. UVOD**

Ispitivanja plućne funkcije su neinvazivni testovi koji mjere zapreminu pluća, kapacitet, brzinu protoka i razmjenu gasova.

Cilj procedure je dati smjernice medicinskim sestrama/tehničarima o pravilnom, sigurnom i jedinstvenom načinu pripreme pacijenta, materijala i izvođenja funkcionalnog ispitivanja pluća.

### **2. PODRUČJE PRIMJENE**

Procedura se primjenjuje u svim organizacionim jedinicama u kojima se provode ispitivanja plućne funkcije.

### **3. PROCEDURA**

Najčešće metode ispitivanja plućne funkcije su spirometrija, bodipletizmografija i mjerjenje kapaciteta difuzije, a izvodi ih medicinska sestra/tehničar po nalogu nadležnog specijaliste u kabinetu/ambulanti za funkcionalna ispitivanja pluća.

#### **3.1. Priprema pacijenta**

- Identificirati pacijenta;
- izvršiti antropometrijska mjerena pacijenta (tjelesna masa i visina);
- informirati pacijenta o postupku i važnosti saradnje za dobijanje tačnih rezultata.

#### **3.2. Priprema materijala i opreme**

- Spirometar/bodipletizmograf;
- boca sa CO;
- jednokratni nastavak za usta (usnik);
- štipaljka za nos;
- papirni ubrusi;
- bubrežasta posuda.

#### **3.3. Priprema medicinske sestre/tehničara**

- Oprati, posušiti i dezinficirati ruke;
- staviti zaštitnu masku na lice.

#### **3.4. Izvođenje spirometrije**

- Prije izvođenja prve spirometrije uraditi dnevnu kalibraciju aparata;
- unijeti lične podatke pacijenta u kompjuter aparata (ime i prezime, starost, spol, tjelesna masa i visina);
- smjestiti pacijenta da sjedi ili stoji pored spirometra i štipaljkom zatvoriti nosnice;
- na cijev spirometra staviti usnik i reći pacijentu da usnama obuhvati usnik (Slika 1);
- pacijentu reći da normalno diše na usta kroz cijev spirometra;
- nakon 30 sekundi pacijentu reći da izdahne sav vazduh iz pluća, udahne duboko i izdahne vazduh iz pluća brzo, jako i do kraja (trajanje izdisaja najmanje 6 sekundi);
- poslije izdaha pacijent nastavlja da diše normalno;
- ponoviti isti postupak (preporuke tri puta);
- ako je pacijent tehnički dobro izveo postupak, reći mu da odvoji usta od cijevi spirometra i skinuti mu štipaljku s nosnicama;
- ako pacijent nije tehnički dobro izveo postupak (zbog kašlja ili nesaradnje),

- postupak se ponavlja;
- nakon završene spirometrije reći pacijentu da se može vratiti svojim uobičajenim dnevnim aktivnostima;
- raspremiti korišteni materijal i odložiti ga na adekvatan način;
- oprati i posušiti ruke.



Slika 1. Izvođenje spirometrije [Izvor: arhiva UKC Republike Srpske, Banja Luka]

### **3.5. Izvođenje bodipletizmografije**

- Prije izvođenja prve bodipletizmografije uraditi dnevnu kalibraciju aparata;
- unijeti lične podatke pacijenta u kompjuter aparata (ime i prezime, starost, spol, tjelesna masa i visina);
- smjestiti pacijenta da sjedi u kabini aparata (Slika 2) i štipaljkom zatvoriti nosnice;
- na cijev bodipletizmografa staviti usnik i reći pacijentu da usnama obuhvati usnik;
- zatvoriti vrata kabine i pacijentu reći da normalno diše na usta kroz cijev aparata;
- nakon aktiviranja ikonice membrane na kompjuteru aparata, kliknuti na istu, a pacijentu reći da se ne uplaši i nastavi normalno disati jer će doći do zatvaranja membrane cijevi aparata (postupak se ponavlja tri puta);
- nakon toga treba da izdahne sav vazduh iz pluća, udahne duboko i ponovo izdahne vazduh iz pluća brzo, jako i do kraja (trajanje izdisaja najmanje 6 sekundi);
- poslije izdaha pacijent nastavlja da diše normalno;
- ako je pacijent tehnički dobro uradio postupak, otvoriti kabinu, reći mu da odvoji usta od cijevi aparata i skinuti mu štipaljku s nosnicama;
- ako pacijent nije tehnički dobro uradio postupak (zbog kašlja ili nesaradnje), postupak se ponavlja;
- nakon završene bodipletizmografije reći pacijentu da se može vratiti svojim uobičajenim dnevnim aktivnostima;
- raspremiti korišteni materijal i odložiti ga na adekvatan način;
- oprati i posušiti ruke.



Slika 2. Bodipletizmograf [Izvor: arhiva UKC Republike Srpske, Banja Luka]

### 3.6. Mjerenje kapaciteta difuzije

- Prije izvođenja prvog mjerjenja kapaciteta difuzije otvoriti bocu sa CO (sastavni dio aparata) i uraditi dnevnu kalibraciju aparata;
- unijeti lične podatke pacijenta u kompjuter aparata (ime i prezime, starost, spol, tjelesna masa i visina);
- smjestiti pacijenta da sjedi u kabini aparata i štipaljkom zatvoriti nosnice;
- na cijev aparata za mjerjenje kapaciteta difuzije staviti usnik i reći pacijentu da usnama obuhvati usnik;
- pacijent diše normalno 4 do 5 respiracija, zatim izdahne sav vazduh i tad se komandom na kompjuteru aparata otvara ventil za CO;
- pacijent treba da u momentu otvaranja ventila udahne CO, zadrži dah 10 sekundi i nakon toga diše normalno;
- nakon završenog postupka reći pacijentu da se može vratiti svojim uobičajenim dnevnim aktivnostima;
- raspremiti korišteni materijal i odložiti ga na adekvatan način;
- oprati i posušiti ruke.

## 4. MJERE OPREZA

- Ukoliko pacijent ima zubnu protezu koja ne naliježe dobro na usnik aparata za mjerjenje plućne funkcije, zamoliti ga da je ukloni;
- najmanje 4 do 6 sati prije izvođenja mjerjenja plućne funkcije pacijent ne bi trebao konzumirati cigarete i alkohol, a dva sata prije testa može konzumirati lagan obrok.

## 5. EVIDENCIJA

Medicinska sestra/tehničar evidentira provedeni postupak u sestrinsku dokumentaciju.

## 6. REVIZIJA

Procedura se revidira svake tri godine, po potrebi i ranije.

## BRONHODILATATORNI TEST

### 1. UVOD

Bronhodilatatorni test je metoda za mjerjenje promjena u kapacitetu pluća nakon udisanja kratkodjelujućeg bronhodilatatornog lijeka koji širi disajne puteve. Kada se primijeti opstruktivni respiratorični defekt, ovaj test pomaže u dijagnostici i procjeni astme i hronične opstruktivne bolesti pluća (HOBP) mjerjenjem reverzibilnosti izazvane bronhodilatatorom.

Cilj procedure je dati smjernice medicinskim sestrama/tehničarima o pravilnom, sigurnom i jedinstvenom načinu pripreme pacijenta, materijala i izvođenja bronhodilatatornog testa.

### 2. PODRUČJE PRIMJENE

Procedura se primjenjuje u svim organizacionim jedinicama u kojima se provodi bronhodilatatorno testiranje.

### 3. PROCEDURA

Procedura se izvodi po nalogu i uputama nadležnog specijaliste koji informira pacijenta da prije izvođenja ne uzima brzodjelujući bronhodilatator 6 sati, a dugodjelujući bronhodilatator 12 sati (dugodjelujući beta 2 agonist), odnosno 24 sata ukoliko je u pitanju dugodjelujući antiholinergik.

Izvodi se u kabinetu/ambulanti za funkcionalna ispitivanja pluća.

#### 3.1. Priprema bolesnika

- Identificirati bolesnika;
- informirati bolesnika o postupku i važnosti saradnje za dobijanje tačnih rezultata;
- provjeriti postojanje potpisanih informiranih pristanka za izvođenje postupka.

#### 3.2. Priprema materijala

- Spirometar;
- jednokratni nastavak za usta (usnik);
- štipaljka za nos;
- MDI (metered-dose pressurised inhaler) – inhaler aerosola ili raspršivač fiksnih doza bronhodilatatornog lijeka - pumpica;
- papirni ubrusi;
- bubrežnjak.

#### 3.3. Priprema medicinske sestre/tehničara

- Oprati, posušiti i dezinficirati ruke;
- staviti zaštitnu masku na lice.

#### 3.4. Izvođenje bronhodilatatornog testa

- Izvršiti antropometrijska mjerena bolesnika (tjelesna masa i tjelesna visina) zbog izvođenja spiometrije;
- uraditi osnovnu spiometriju;
- dati bolesniku ordiniranu dozu bronhodilatatornog lijeka inhaler aerosolom-

- pumpicom;
- skinuti zaštitni poklopac inhalera bronhodilatatornog lijeka i dva do tri puta snažno protresti rezervoar inhaler;
  - držati inhaler uspravno u dominantnoj ruci;
  - staviti nastavak za usta inhalera između usana i zuba/desni bolesnika i objasniti mu da zatvori usne oko nastavka;
  - bolesniku objasniti da duboko udahne i lagano izdahne vazduh, ali nikad u inhaler;
  - bolesniku objasniti da drži inhaler između palca na dnu inhalera i kažiprsta i srednjeg prsta na vrhu inhalera;
  - bolesniku objasniti da lagano zabaci glavu, udahne duboko i sporo i istovremeno pritisne rezervoar inhalera, potom da nastavi duboku i sporu inhalaciju do kraja i da zadrži dah, pet do deset sekundi;
  - ukloniti inhaler dok bolesnik lagano izdiše vazduh kroz nos ili stisnute usne;
  - sačekati jedan do dva minuta i ponoviti navedene korake;
  - bolesniku nakon 20 minuta ponoviti spirometriju;
  - nakon zavšene spirometrije savjetovati bolesnika da se može vratiti svojim uobičajenim dnevnim aktivnostima;
  - raspremiti korišteni materijal i odložiti ga na adekvatan način;
  - oprati i posušiti ruke.

#### **4. MJERE OPREZA**

- Potrebno kontinuirano praćenje bolesnika tokom izvođenja procedure, jer forsi-rani izdisaj može izazvati vrtoglavicu ili laku glavobolju;
- ukoliko bolesnik ima zubnu protezu koja ne naliježe dobro na usnik spirometra, zamoliti ga da je ukloni;
- najmanje 24 sata prije izvođenja testa bolesnik ne bi trebao konzumirati cigarete i alkohol, a dva sata prije testa može konzumirati lagan obrok;
- ukoliko bolesnik već koristi inhaler aerosol (pumpice) potrebno je da ih ponese sa sobom.

#### **5. EVIDENCIJA**

Medicinska sestra/tehničar evidentira provedeni postupak u propisanu sestrinsku dokumentaciju.

#### **6. REVIZIJA**

Procedura se revidira svake tri godine, po potrebi i ranije.

### **III SPECIFIČNE STANDARDNE OPERATIVNE PROCEDURE U KARDIOLOGIJI**

- 1. PRIPREMA BOLESNIKA I ASISTIRANJE MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARA KOD IZVOĐENJA ERGOMETRIJE**
- 2. PRIPREMA BOLESNIKA I ASISTIRANJE MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARA KOD IZVOĐENJA ELEKTROKONVERZIJE (KARDIOVERZIJE)**
- 3. PRIPREMA BOLESNIKA I ASISTIRANJE MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARA KOD ELEKTROFIZIOLOŠKOG ISPITIVANJA SRCA**
- 4. PRIPREMA BOLESNIKA I ASISTIRANJE MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARA KOD UGRADNJE IMPLANTABILNOG KARDIOVERTER DEFIBRILATORA**

## **PRIPREMA BOLESNIKA I ASISTIRANJE MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARA KOD IZVOĐENJA ERGOMETRIJE**

### **1. UVOD**

Ergometrija je neinvazivni dijagnostički i prognostički postupak kojim se utvrđuje utjecaj fizičkog opterećenja na rad srca, a koji uključuje snimanje EKG-a (elektrokardiograma), mjerjenje srčane frekvencije i krvnog pritiska u opterećenju. Izvodi se na biciklometru ili pokretnoj traci.

Cilj procedure je dati smjernice medicinskim sestrama/tehničarima o pravilnoj, sigurnoj i jedinstvenoj pripremi bolesnika, opreme za izvođenje procedure i asistiranju tokom izvođenja ergometrije.

### **2. PODRUČJE PRIMJENE**

Procedura se primjenjuje u svim organizacionim jedinicama u kojima se provodi ergometrijsko testiranje.

### **3. PROCEDURA**

Ergometriju indicira nadležni specijalista, utvrđuje eventualne relativne i/ili absolutne kontraindikacije, dok medicinske sestre/tehničari pripremaju bolesnika i asisitiraju tokom izvođenja postupka. Biciklometar ili pokretna traka ima više nivoa opterećenja, a svaki nivo opterećenja traje tri minute. Postupak se izvodi tako što bolesnik hoda na traci ili vozi bicikl, pri čemu se postepeno povećava brzina i otpor na biciklu, odnosno nagib na traci.

#### **3.1. Priprema bolesnika**

Priprema bolesnika se izvodi u dvije faze. Prva faza počinje na dan zakazivanja postupka informiranjem bolesnika o svrsi, načinu izvođenja ergometrije, eventualnom odlučivanju nadležnog specijaliste o načinu uzimanja i/ili izostavljanja terapije. Druga faza pripreme bolesnika je na sam dan izvođenja postupka.

U prvoj fazi pripreme informirati bolesnika da:

- na dan izvođenja postupka dođe u udobnoj odjeći i obući u kojoj je moguće udobno hodati po pokretnoj traci ili voziti bicikl i koja ne ograničava izvođenje postupka;
- na dan izvođenja postupka ne konzumira kofeinske proizvode, cigarete, Coca-Cola i slične proizvode poput energetskih napitaka, kao i da nije potrebno biti natašte, ali da je lagani obrok najbolje imati minimalno dva sata prije procedure;
- ukoliko boluje od neke hronične bolesti može popiti terapiju ukoliko kardiolog nije odredio drugačije, a bolesnici s hroničnim plućnim bolestima koji koriste pumpicu da istu ponesu sa sobom.

Druga faza pripreme bolesnika na dan izvođenja postupka:

- identificirati bolesnika;
- upoznati bolesnika s postupkom;
- provjeriti postojanje potpisanoj informiranog pristanka za izvođenje postupka;
- provjeriti da li je bolesnik postupio po uputama iz prve faze pripreme;
- pomoći bolesniku da se oslobodi odjeće kako bi grudni koš i ekstremiteti bili slobodni za postavljanje elektroda za EKG i manžete za tlakomjer;
- ukoliko je potrebno, depilirati mjesta gdje se trebaju pozicionirati elektrode;
- postaviti bolesnika na biciklometar ili pokretnu traku, a ukoliko se postupak izvodi na biciklometru podešiti adekvatnu visinu sjedala;

- postaviti prekordijalne i periferne elektrode za EKG snimanje, spojiti odvode na elektrode i osigurati kabl s držačem na ergometru u svrhu nesmetanog izvođenja postupka.

### **3.2. Priprema materijala**

- Biciklometar ili pokretna traka;
- aparat za mjerjenje pritiska;
- defibrilator;
- elektrode za EKG;
- pribor za depilaciju.

### **3.3. Priprema medicinske sestre/tehničara**

- Oprati, dezinficirati ruke i navući rukavice;
- staviti masku.

### **3.4. Procedura izvođenja ergometrije**

Medicinska sestra/tehničar:

- pomaže bolesniku prilikom oslobađanja od gornjeg dijela odjeće;
- postavlja bolesnika u odgovarajući položaj;
- mjeri krvni pritisak i puls prije početka izvođenja postupka;
- postavlja elektrode za EKG;
- kontinuirano posmatra bolesnika, prati puls i krvni pritisak budući da se svake tri minute povećava nivo opterećenja;
- u slučaju bilo kakve promjene u izgledu i boji lica bolesnika, disanju ili bilo koje druge fizičke promjene, signalizira verbalno nadležnom specijalisti, koji u slučaju izraženih tegoba donosi odluku o daljem toku postupka;
- po završenom postupku zadržava bolesnika kratko u stajećem položaju, a zatim ga smješta na krevet da se odmori od opterećenja;
- dok se bolesnik odmara, mjeri puls i krvni pritisak;
- nakon postupka dezinficirati/odložiti elektrode i ispravno raspremiti korištenu opremu i aparat.

## **4. MJERE OPREZA**

- Kontinuirano posmatrati bolesnika radi adekvatnog i blagovremenog uočavanja simptoma i znakova, te prevencije komplikacija;
- žene za vrijeme menstruacije ne bi trebale raditi ergometriju.

## **5. EVIDENCIJA**

Provedeni postupak medicinska sestra/tehničar evidentira u propisanu sestrinsku dokumentaciju.

## **6. REVIZIJA**

Procedura se revidira svake tri godine, po potrebi i ranije.

# **PRIPREMA BOLESNIKA I ASISTIRANJE MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARA KOD IZVOĐENJA ELEKTROKONVERZIJE (KARDIOVERZIJE)**

## **1. UVOD**

Elektrokonverzija (kardioverzija) je terapijski tretman u kardiologiji koji podrazumijeva upotrebu električnog šoka u cilju uspostavljanja pravilnog srčanog ritma kod bolesnika. Izvodi se u kratkotrajnoj analgosedaciji sinhroniziranom isporukom električnog šoka.

Cilj procedure je dati smjernice medicinskim sestrama/tehničarima o pravilnom, sigurnom i jedinstvenom načinu pripreme bolesnika, materijala i asistiranja tokom izvođenja postupka kardioverzije.

## **2. PODRUČJE PRIMJENE**

Procedura se primjenjuje u svim organizacionim jedinicama u kojima se provodi kardioverzija.

## **3. PROCEDURA**

Postupak izvodi nadležni specijalista uz prethodno provedeni postupak anesteziološke obrade, dok medicinska sestra/tehničar priprema bolesnika, materijal i asistira u izvođenju kardioverzije.

### **3.1. Priprema bolesnika**

- Identificirati bolesnika;
- upoznati bolesnika s postupkom;
- provjeriti postojanje potpisanih informiranih pristanka;
- plasirati i.v. kanilu;
- provjeriti da li su ispoštovane preporuke anesteziologa (minimalno 8 sati prije postupka bez čvrste hrane i 3 sata bez uzimanja tečnosti);
- provjeriti da li je bolesnik ispoštovao preporuke medicinske sestre/tehničara (uklonjen nakit, lak za nokte, šminka, proteza...);
- oslobođiti bolesnika od gornjih dijelova odjeće;
- po potrebi depilirati bolesnika na mjestu gdje će se postavljati elektrode;
- izmjeriti vitalne parametre.

### **3.2. Priprema materijala**

- Aparat za kardioverziju;
- EKG aparat i pripadajuće elektrode;
- gel za elektrode;
- nesterilne rukavice;
- dezinfekcione sredstvo;
- zaštitna maska;
- lijekovi;
- oprema za oksigenaciju;
- šprice, igle i i.v. kanile odgovarajućih prečnika;
- pribor za depilaciju;
- spremnici za medicinski otpad.

### **3.3. Priprema medicinske sestre/tehničara**

- Oprati i dezinficirati ruke;
- staviti zaštitnu masku.

### **3.4. Postupak izvođenja kardioverzije**

- Smjestiti bolesnika u odgovarajući položaj;
- nanijeti gel i postaviti elektrode u anterolateralnu (jedna elektroda ispod kla-

- vikule, a druga iznad vrha srca) ili anteroposteriornu poziciju (jedna elektroda iznad lopatica, a druga iznad vrha srca) a koje su spojene na mašinu za kardioverziju;
- izmjeriti krvni pritisak i puls;
  - asistirati pri izvođenju elektrokonverzije;
  - aplicirati lijekove parenteralnim putem u slučaju naloga nadležnog specijaliste;
  - kontinuirano pratiti stanje bolesnika tokom izvođenja postupka i adekvatne sinhronizacije;
  - po završetku postupka skinuti elektrode i ukloniti gel;
  - oksigenirati bolesnika putem kiseoničke maske;
  - uraditi EKG;
  - na mjestu gdje su elektrode bile postavljene, kod pojave crvenila i bolnosti kože, nanijeti mast/kremu po nalogu nadležnog specijaliste;
  - bolesnika smjestiti u bočni položaj, opservirati ga i u slučaju komplikacija obavijestiti nadležnog specijalistu;
  - raspremiti i adekvatno odložiti korišteni materijal.

#### **4. MJERE OPREZA**

- S invazivnim postupkom se ne smije započeti ukoliko bolesnik ima strana tijela koja su kontraindikacija za postupak.

#### **5. EVIDENCIJA**

Medicinska sestra/tehničar provedeni postupak evidentira u propisanu sestrinsku dokumentaciju.

#### **6. REVIZIJA**

Procedura se revidira svake tri godine, po potrebi i ranije.

### **PRIPREMA BOLESNIKA I ASISTIRANJE MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARA KOD ELEKTROFIZIOLOŠKOG ISPITIVANJA SRCA**

#### **1. UVOD**

Elektrofiziološko ispitivanje (Electrophysiology Study-EPS) je invazivni postupak ispitivanja električnih aktivnosti srca i srčane aritmije.

Cilj procedure je dati smjernice medicinskim sestrama/tehničarima o jedinstvenom načinu pripreme bolesnika, materijala i asistiranja tokom izvođenja elektrofiziološkog ispitivanja srca.

#### **2. PODRUČJE PRIMJENE**

Procedura se primjenjuje u svim organizacionim jedinicama u kojima se provodi elektrofiziološko ispitivanje srca.

#### **3. PROCEDURA**

Elektrofiziološko ispitivanje srca indicira i izvodi nadležni specijalista, dok medicinske sestre/tehničari pripremaju bolesnika, materijal i asistiraju tokom postupka.

##### **3.1. Priprema bolesnika**

Priprema bolesnika počinje nekoliko dana prije izvođenja elektrofiziološkog ispitivanja srca, kada nadležni specijalista odlučuje o načinu uzimanja i/ili izostavljanja hronične terapije (an-

tiaritmici), planira potrebne krvne analize i dijagnostičke pretrage, te upoznaje bolesnika s postupkom i svrhom.

Dan prije izvođenja postupka, medicinska sestra/tehničar:

- identificira bolesnika;
- depilira obje prepone s unutrašnje strane bedara, prsa i leđa;
- zamoli bolesnika da ukloni nakit, lak za nokte...;
- planira laganu večeru;
- upozorava bolesnika da je natašte na dan postupka.

Na dan izvođenja postupka, medicinska sestra/tehničar:

- identificira bolesnika;
- provjerava postojanje potpisanih informiranih pristanka;
- upoznaje bolesnika s daljim postupkom;
- provjerava izostavljanje terapije prema odredbi ljekara;
- provjerava je li bolesnik natašte;
- provjerava je li bolesnik ispoštovao preporuke;
- zamoli bolesnika da izvadi zubnu protezu ukoliko je ima;
- zamoli bolesnika da se okupa baktericidnim sapunom i obuče čistu pidžamu;
- mjeri vitalne parametre;
- postavlja braunilu/kanilu;
- plasira/asistira kod uvođenja urinarnog katetera (ovisno o spolu bolesnika);
- daje sedaciju i antimikrobnu profilaksu ukoliko odredi nadležni specijalista.

### **3.2. Priprema materijala**

- EKG, puljni oksimetar, tlakomjer;
- Elektrofiziološka (EP) stanica;
- transtorakalni defibrilator;
- transtorakalne elektrode;
- reprogramator;
- kabl za elektrofiziološki kateter;
- uvodnice, igle i žice s nastavkom za punciju (više veličina i komada);
- monitor za kontinuirano praćenje vitalnih parametara;
- sterilni set s instrumentima i tupferima;
- sterilne rukavice odgovarajuće veličine;
- dezinfekcione sredstva za ruke;
- sredstva za čišćenje i dezinfekciju kože;
- baktericidni sapun;
- gel;
- zaštitna maska;
- jednokratni sterilni mantili i kaljače;
- sterilne navlake za svjetlo, RTG aparat, fiksnu olovnu zaštitu;
- olovne kecelje;
- skalpel;
- bubrežasta posuda;
- kompresa s otvorom;
- leukoplast;
- potreban materijal za postavljanje urinarnog katetera;
- lijekovi po odredbi nadležnog specijaliste (lokralni anestetik, antibiotik, isoprenalina cloridrato, heparin...);
- šprice, igle i i.v. kanile odgovarajućih prečnika;
- fiziološka otopina 0,9% NaCl;

- pribor za depilaciju;
- spremnici za medicinski otpad.

### **3.3. Asistiranje medicinske sestre/tehničara kod elektrofiziološkog ispitivanja srca**

Za izvođenje elektrofiziološkog ispitivanja srca u timu učestvuju dvije medicinske sestre/tehničara, radiološki inžinjer i dva ljekara elektrofiziologa.

Obje medicinske sestre/tehničara pri izvođenju postupka trebaju:

- navući kaljače;
- oprati i dezinficirati ruke;
- staviti zaštitnu masku na lice;
- obući olovnu kecelju;
- obući jednokratni sterilni mantil;
- navući sterilne rukavice;
- potreban materijal i pribor staviti na intervencijski stol sa sterilnom kompresom, pritom poštujući aseptičan pristup u radu s materijalom;
- rastvoriti heparinsku otopinu (5.000 i.j. heparina u 500 ml 0.9% NaCl).

Jedna medicinska sestra/tehničar:

- postavlja sterilne navlake na svjetlo, RTG aparat i fiksnu olovnu zaštitu;
- obezbeđuje bolesniku privatnost;
- oslobađa bolesnika od odjeće;
- smjesti bolesnika u ležeći položaj s manjim jastukom ispod glave;
- snima jednokratno EKG;
- nanosi gel i postavlja elektrode monitora;
- postavlja elektrode defibrilatora prema nalogu nadležnog specijaliste;
- sterilni kabl spaja na EP stanicu;
- kontinuirano prati vitalne parametre i stanje bolesnika tokom izvođenja postupka.

Druga medicinska sestra/tehničar navlači sterilne rukavice, te asistira nadležnom specijalisti sljedećim redoslijedom:

- asistira prilikom oblačenja olovne kecelje i jednokratnog mantila;
- stavlja na dohvat ruke sterilne rukavice;
- dodaje tufere za čišćenje i dezinfekciju kože;
- postavlja sterilnu kompresu s otvorom;
- dodaje anestetik;
- propire uvodnice heparinskom otopinom i dodaje ih specijalisti;
- dodaje rastvor heparina u špricu od 20 ml (propiranje uvedenih uvodnica);
- asistira i aplicira lijekove tokom izvođenja postupka, prema nalogu specijaliste;
- nakon završenog elektrofiziološkog ispitivanja, dodaje specijalisti složene tufere, fiksira ih leukoplastom i vrši kompresiju ubodnog mjesta;
- po završetku postupka skida elektrode i uklanja gel;
- smjesti bolesnika u bolesničku sobu u ležeći položaj (6-8 sati).

## **4. MJERE OPREZA**

- Ograničiti fizičku aktivnost tri dana nakon postupka.

## **5. EVIDENCIJA**

Medicinska sestra/tehničar provedeni postupak evidentira u propisanu sestrinsku dokumentaciju.

## **6. REVIZIJA**

Procedura se revidira svake tri godine, po potrebi i ranije.

## PRIPREMA BOLESNIKA I ASISTIRANJE MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARA KOD UGRADNJE IMPLANTABILNOG KARDIOVERTER DEFIBRILATORA

### **1. UVOD**

Implantabilni kardioverter defibrilator (engl. implantable cardioverter defibrillator – ICD) je invazivni postupak ugradnje aparata (defibrilatora) pod kožu (ispod ključne kosti ili ispod pazušne jame) u svrhu prevencije ventrikularnih aritmija i srčanog zastoja kod bolesnika.

Cilj procedure je dati smjernice medicinskim sestrama/tehničarima o sigurnom i jedinstvenom načinu pripreme bolesnika, materijala i asistiranja kod ugradnje ICD-a.

### **2. PODRUČJE PRIMJENE**

Procedura se primjenjuje u svim organizacionim jedinicama u kojima se ugrađuje ICD.

### **3. PROCEDURA**

Ugradnju ICD-a indicira i izvodi nadležni specijalista, dok medicinske sestre/tehničari pripremaju bolesnika, materijal i asistiraju tokom postupka.

#### **3.1. Priprema bolesnika**

Priprema bolesnika počinje nekoliko dana prije ugradnje ICD-a, kada nadležni specijalista odlučuje o vrsti i mjestu ugradnje ICD-a, načinu uzimanja i/ili izostavljanja hronične terapije, planira potrebne krvne analize i dijagnostičke pretrage, te upoznaje bolesnika s postupkom i svrhom.

Dan prije izvođenja postupka, medicinska sestra/tehničar:

- identificira bolesnika;
- po potrebi depilira bolesnika na mjestu gdje će se ugraditi ICD;
- zamoli bolesnika da ukloni nakit, lak za nokte...;
- planira laganu večeru bolesniku;
- upozorava bolesnika da je natašte na dan postupka.

Na dan izvođenja postupka, medicinska sestra/tehničar:

- identificira bolesnika;
- provjerava postojanje potpisanoj informiranog pristanka;
- upoznaje bolesnika s daljim postupkom;
- provjerava izostavljanje terapije prema odredbi ljekara;
- provjerava je li bolesnik natašte;
- provjerava je li bolesnik ispoštovao preporuke;
- zamoli bolesnika da izvadi zubnu protezu ukoliko je ima;
- zamoli bolesnika da se okupa baktericidnim sapunom i obuče čistu pidžamu;
- mjeri vitalne parametre;
- postavlja braunilu/kanilu na strani mjesta ugradnje ICD-a;
- prema potrebi plasira/asistira kod uvođenja urinarnog katetera (ovisno o spolu bolesnika);
- daje sedaciju i antimikrobnu profilaksu ukoliko to odredi nadležni specijalista.

#### **3.2. Priprema materijala**

- EKG, pulsni oksimetar, tlakomjer;
- generator impulsa ICD-a;
- žice/vodovi/elektrode;
- transtorakalni defibrilator;
- transtorakalne elektrode/samoljepljive;
- monitor za kontinuirano praćenje vitalnih parametara;

- sterilni set s instrumentima i tupferima;
- sterilne rukavice odgovarajuće veličine;
- dezinfekcione sredstvo za ruke;
- sredstva za čišćenje i dezinfekciju kože;
- baktericidni sapun;
- zaštitna maska;
- sterilni mantili i kaljače;
- sterilna kompresa s otvorom;
- sterilne navlake za svjetlo, RTG aparat, fiksnu olovnu zaštitu;
- zaštitna odjeća od jonizirajućeg zračenja;
- bubrežasta posuda;
- leukoplast;
- potreban materijal za postavljanje urinarnog katetera;
- lijekovi po odredbi nadležnog specijaliste (lokalni anestetik, antibiotik...);
- šprice, igle i i.v. kanile odgovarajućih prečnika;
- fiziološka otopina;
- pribor za depilaciju;
- skalpel;
- set za šivanje;
- spremnici za medicinski otpad.

### **3.3. Asistiranje medicinske sestre/tehničara kod ugradnje implantabilnog kardioverter defibrilatora**

Kod ugradnje ICD-a u timu učestvuju dvije medicinske sestre/tehničari, dva nadležna specijalista i radiološki inžinjer.

Obje medicinske sestre/tehničari pri izvođenju postupka trebaju:

- navući kaljače;
- oprati i dezinficirati ruke;
- staviti zaštitnu masku na lice;
- obući zaštitnu odjeću od jonizirajućeg zračenja;
- obući sterilni mantil;
- navući sterilne rukavice;
- potreban materijal i pribor staviti na intervencijski stol sa sterilnom kompresom, pritom poštujući aseptičan pristup u radu s materijalom.

Jedna medicinska sestra/tehničar:

- postavlja sterilne navlake na svjetlo;
- osigurava bolesniku privatnost;
- oslobađa bolesnika od odjeće;
- smjesti bolesnika u ležeći položaj;
- postavlja samoljepljive elektrode monitora;
- postavlja samoljepljive elektrode defibrilatora;
- asistira članovima tima prilikom oblačenja olovne kecelje i sterilnog mantila;
- stavlja na dohvat ruke sterilne rukavice;
- kontinuirano prati vitalne parametre i stanje bolesnika tokom izvođenja postupka.

Druga medicinska sestra/tehničar navlači sterilne rukavice, te asistira nadležnom specijalisti sljedećim redoslijedom:

- dodaje tupfere za čišćenje i dezinfekciju kože;
- postavlja sterilnu kompresu s otvorom;

- dodaje anestetik i skalpel;
- dodaje generator impulsa implantabilnog kardiovertera i žice/vodove/elektrode;
- asistira i aplicira lijekove tokom izvođenja postupka, prema nalogu specijaliste;
- nakon ugradnje ICD-a dodaje set za šivenje;
- dodaje specijalisti složene tupfere, fiksira ih leukoplastom;
- po završetku postupka skida elektrode i uklanja gel;
- nakon rendgenskog snimanja i kontrole položaja ugrađenog ICD-a, smjesti bolesnika u bolesničku sobu u ležeći položaj do potpunog oporavka od zahvata;
- kontinuirano nadzire vitalne parametre;
- adekvatno raspremi i odloži korišteni materijal;
- opere i posuši ruke.

**Napomena:** Pri otpustu, bolesniku se izdaje iskaznica kojom se potvrđuje postojanje ICD-a, zbog elektromagnetskog sigurnosnog sistema na ulaznim vratima trgovina, sudnica, aerodroma i ostalih mesta visoke sigurnosti.

#### 4. MJERE OPREZA

- Bolesnika upozoriti da ne koristi predmete koji mogu ometati rad ICD-a (npr. iPhone);
- bolesnik može obavljati sve dnevne aktivnosti nekoliko dana nakon postupka, uz ograničenu fizičku aktivnost s posebnim naglaskom na nepodizanje ruke na kojoj je ICD;
- ne preporučuje se vožnja automobila do odobrenja nadležnog specijaliste.

#### 5. EVIDENCIJA

Medicinska sestra/tehničar provedeni postupak evidentira u propisanu sestrinsku dokumentaciju.

#### 6. REVIZIJA

Procedura se revidira svake tri godine, po potrebi i ranije.



## IV SPECIFIČNE STANDARDNE OPERATIVNE PROCEDURE U NEUROLOGIJI

- 1. PRIPREMA BOLESNIKA I IZVOĐENJE ELEKTROENCEFALOGRAFIJE (EEG)**
- 2. PRIPREMA BOLESNIKA I ASISTIRANJE MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARA KOD IZVOĐENJA ELEKTROMIONEUROGRAFIJE**
- 3. PRIPREMA BOLESNIKA I ASISTIRANJE MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARA KOD IZVOĐENJA ELEKTROKONVULZIVNE TERAPIJE (EKT)**
- 4. PRIPREMA BOLESNIKA I ASISTIRANJE MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARA KOD IZVOĐENJA TRANSKRANIJALNE MAGNETNE STIMULACIJE (TMS)**
- 5. PLAZMAFEREZA**
- 6. POSTUPCI MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARA U LIJEČENJU AKUTNOG ISHEMIJSKOG MOŽDANOG UDARA TROMBOLITIČKOM TERAPIJOM (TROMBOLIZOM)**

## PRIPREMA BOLESNIKA I IZVOĐENJE ELEKTROENCEFALOGRAFIJE (EEG)

### 1. UVOD

Elektroenzefalografija (EEG) je funkcionalna, bezbolna i neinvazivna metoda mjerjenja električne moždane aktivnosti koja se izvodi pomoću elektroda koje se postave na površinu glave.

Cilj procedure je dati smjernice medicinskim sestrama/tehničarima o pravilnom, sigurnom i jedinstvenom načinu pripreme i izvođenja EEG-a.

### 2. PODRUČJE PRIMJENE

Procedura se primjenjuje u organizacionim jedinicama gdje se izvodi snimanje EEG-a.

### 3. PROCEDURA

Postupak izvodi medicinska sestra/tehničar po nalogu nadležnog specijaliste.

#### 3.1. Priprema bolesnika

Priprema bolesnika izvodi se u dvije faze: priprema koja počinje na dan zakazivanja postupka informiranjem bolesnika o svrsi, načinu izvođenja EEG-a, a druga faza pripreme bolesnika je na sam dan izvođenja procedure.

U prvoj fazi pripreme, medicinska sestra/tehničar informira bolesnika da:

- dođe sit i udobno obučen;
- kosa treba biti čista, suha, vlašište suho bez laka, gela i stranih tijela u kosi (ukosnice, šnale);
- 48 sati prije snimanja ne uzima psihotropne lijekove (ukoliko nadležni specijalista ne odluči drugačije).

Druga faza pripreme bolesnika počinje na dan izvođenja postupka kada medicinska sestra/tehničar:

- unosi osnovne podatke o bolesniku u program za EEG snimanje;
- čelo i ušne resice bolesnika očisti abrazivnom pastom;
- na glavu bolesnika postavi elektrode (EEG kapa) odgovarajuće veličine (Slika 1); namjenskom špricom i tupom iglom ispunjava elektrode na kapi EEG gelom,
- koji smanjuje otpor između kože i elektroda;
- nakon montaže EEG kape, oko grudnog koša bolesnika postavlja pojas za respiraciju za koji kači EEG kapu;
- zamoli bolesnika da zauzme ležeći položaj, te elektrode povezuje s odgovarajućim mjestima na EEG aparatu;
- na ušne resice postavi odgovarajuće elektrode koristeći konduktionu pastu;
- na zglobove obje ruke postavi EKG elektrode i isplini ih EEG gelom;
- na čelo bolesnika postavi referentnu elektrodu s konduktionom pastom;
- namjesti lampu za fotostimulaciju na udaljenost oko 30 cm, tako da je pokriveno cijelo vidno polje;
- nakon pripreme bolesnika u prostoriji gasi svjetlo.

#### 3.2. Postupak registracije EEG zapisa

Prilikom snimanja EEG-a, medicinska sestra/tehničar komunicira s bolesnikom i na elektroenzefalografskom EEG zapisu bilježi stanja koja zahtijeva od njega, na način da:

- do prvih 5 minuta snimanja mirno diše zatvorenih očiju;
- u trajanju od 10 sekundi otvoriti oči s pogledom ravno;
- nastavak snimanja do 9 minuta zatvoriti oči i mirno diše;
- nakon toga, diše sporo i duboko u trajanju od 3 do 5 minuta (hiperventilacija);

- period snimanja posthiperventilacije u trajanju do 2 minute, diše mirno zatvorenih očiju;
- nakon posthiperventilacije otvori oči u trajanju od 10 sekundi;
- period snimanja s fotostimulacijom (bljesak frekvencije od 1 do 30 Hz) zatvori oči i mirno diše;
- nakon fotostimulacije u trajanju do 5 minuta diše mirno zatvorenih očiju, nakon čega snimanje završava.

Medicinska sestra/tehničar tokom snimanja, na elektronskom EEG zapisu bilježi i artefakte, kao i sva druga dešavanja (epileptički napad, kašalj, smijeh, gutanje, pomjeranje i sl.).

#### **4. MJERE OPREZA**

- Posmatrati bolesnika zbog pravovremenog preveniranja mogućih komplikacija;
- postupak se ne izvodi ako je bolesnik u alkoholiziranom stanju.

#### **5. EVIDENCIJA**

Provedeni postupak medicinska sestra/tehničar evidentira u propisanu sestrinsku dokumentaciju.

#### **6. REVIZIJA**

Procedura se revidira svake tri godine, po potrebi i ranije.



Slika 1. Postavljena EEG kapa [Izvor: <https://tebmedtourism.com/eeg/>]

## **Π PRIPREMA BOLESNIKA I ASISTIRANJE MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARA KOD IZVOĐENJA ELEKTROMIONEUROGRAFIJE**

### **1. UVOD**

Elektromioneurografija (EMNG) je neurološki dijagnostički postupak kojim procjenjujemo periferni živčani sistem koji uključuje aktivnost mišića i živaca koji ih kontroliraju. Sastoji se od dva dijela: elektroneurografije (ENG) i elektromiografije (EMG).

ENG je pretraga kojom se analizira funkcija perifernih živaca i izvodi se površinskim elektrodama. EMG daje prikaz stanja mišića i izvodi se pomoću tanke jednokratne igle - elektrode.

Cilj procedure je dati smjernice medicinskim sestrama/tehničarima o pravilnom, sigurnom i jedinstvenom načinu pripreme bolesnika i asistiranja kod izvođenja EMNG-a.

### **2. PODRUČJE PRIMJENE**

Procedura se primjenjuje u organizacionim jedinicama gdje se izvodi snimanje EMNG-a.

### **3. PROCEDURA**

Elektromioneurografiju (EMNG) indicira i izvodi nadležni specijalista dok medicinska sestra/tehničar asistira ljekaru tokom postupka.

#### **3.1. Priprema bolesnika**

Bolesnik u kabinet za EMNG dolazi s uputnicom i nalazom nadležnog specijaliste, kada medicinska sestra/tehničar:

- zakazuje termin pretrage (datum i sat);
- upisuje u Listu čekanja/protokol ime i prezime bolesnika, mjesto boravka, matični broj, dijagnozu, broj telefona i datum termina pretrage;
- informira bolesnika da na dan pretrage:
  - treba skinuti sav nakit,
  - pojede uobičajeni obrok,
  - obuče udobnu odjeću koju može lako skinuti,
  - ne koristi ulje i kreme za kožu na dan pretrage.

#### **3.2. Priprema bolesnika na dan pretrage**

- Identificira bolesnika;
- provjerava postojanje potpisanoj informiranog pristanka;
- provjerava da li su ispoštovane date preporuke prilikom zakazivanja pregleda;
- pomaže bolesniku pri skidanju odjeće.

#### **3.3. Priprema materijala**

- Aparat za EMNG i elektrode;
- tupferi gaze;
- alkohol;
- bubrežasta posuda;
- spremnici za odlaganje medicinskog otpada.

#### **3.4. Priprema medicinske sestre/tehničara**

- Oprati, posušiti i dezinficirati ruke;
- staviti zaštitnu masku.

#### **3.5. Postupak registracije EMNG-e**

- Unosi osnovne podatke o bolesniku u program za EMNG;
- pomaže bolesniku da zauzme odgovarajući položaj (ležeći ili sjedeći, ovisno o ispitivanim ekstremitetima);

- podešava aparat (program) prema nalogu ljekara;
- dodaje odgovarajuću elektrodu za elektroneurografiju (površne elektrode);
- prati registraciju aktivnosti nerava i aparat podešava prema zahtjevima situacije i ljekara;
- dodaje tupfere natopljene alkoholom za dezinfekciju ubodnog mjesta analiziranog mišića;
- dodaje odgovarajuću elektrodu za elektromiografiju (iglenu elektrodu);
- prati registraciju aktivnosti mišića i podešava aparat prema nalogu ljekara (Slika 1);
- po završetku EMNG pretrage, pomaže bolesniku da se obuče;
- očisti, raspremi i adekvatno odloži upotrebljeni materijal i opremu;
- skine rukavice, opere i posuši ruke.

#### 4. EVIDENCIJA

Medicinska sestra/tehničar provedeni postupak evidentira u propisanu sestrinsku dokumentaciju.

#### 5. REVIZIJA

Revizija procedure vrši se svake tri godine, po potrebi i ranije.



Slika 1. Postupak registracije elektromioneurografije  
[Izvor: arhiva Opća bolnica Prim. dr Abdulah Nakaš, Sarajevo]

# **PRIPREMA BOLESNIKA I ASISTIRANJE MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARA KOD IZVOĐENJA ELEKTROKONVULZIVNE TERAPIJE (EKT)**

## **1. UVOD**

Elektrokonvulzivna terapija (EKT) je terapijski tretman u psihijatriji tokom kojeg se kod anesteziranog bolesnika dobija terapijski efekat izazivanjem konvulzija nakon primjene električne struje. EKT može biti primijenjena unilateralno ili bilateralno (bifrontalni ili bitemporalni smještaj elektroda).

Cilj procedure je dati smjernice medicinskim sestrama/tehničarima o pravilnoj, sigurnoj i jedinstvenoj pripremi bolesnika, opreme za izvođenje procedure i asistiranju tokom izvođenja EKT-a.

## **2. PODRUČJE PRIMJENE**

Procedura se primjenjuje u svim organizacionim jedinicama u kojima se provodi EKT.

## **3. PROCEDURA**

Procedura se izvodi po nalogu nadležnog specijaliste uz prethodno provedeni postupak anesteziološke obrade, dok medicinska sestra/tehničar priprema bolesnika i materijal i učestvuje u izvođenju EKT-a.

### **3.1. Priprema bolesnika**

- Identificirati bolesnika;
- upoznati bolesnika s postupkom;
- kroz razgovor podsticati bolesnika da verbalizira svoje strahove i nelagodu u okviru psihološke podrške;
- provjeriti postojanje potpisanih informiranih pristanka za izvođenje postupka;
- plasirati i.v. kanilu;
- provjeriti da li su ispoštovane preporuke anesteziologa (minimalno 8 sati prije procedure bez čvrste hrane i 3 sata bez uzimanja tečnosti);
- skinuti lak za nokte, šminku, proteze, sočiva, nakit, ukosnice;
- po potrebi depilirati bolesnika na mjestu gdje će se postavljati elektrode;
- izmjeriti vitalne parametre.

### **3.2. Priprema materijala**

- EEG aparat;
- EKG aparat;
- elektrode za EEG i EKG aparat;
- gel za elektrode;
- rukavice odgovarajuće veličine;
- dezinfekcione sredstva;
- zaštitna maska;
- lijekovi i oprema za aplikaciju lijeka u svrhu premedikacije;
- i.v. kanile odgovarajućeg prečnika;
- zaštitni usnik;
- pribor za depilaciju;
- set za fiksiranje ekstremiteta.

### **3.3. Priprema medicinske sestre/tehničara**

- Oprati i dezinficirati ruke;
- staviti zaštitnu masku na lice.

### 3.4. Postupak izvođenja elektrokonvulzivne terapije


- Skinuti bolesniku gornji dio odjeće;
- izmjeriti krvni pritisak i puls;
- nanijeti gel i postaviti elektrode za EKG;
- nanijeti gel i postaviti elektrode za EKT;
- postaviti bolesnika u ležeći položaj bez ukrštanja ekstremiteta s vidljivim dlanovima i stopalima, s glavom zabačenom unazad;
- aplicirati premedikaciju po nalogu nadležnog specijaliste;
- postaviti zaštitni usnik;
- fiksirati ekstremitete nakon uvođenja bolesnika u anesteziju;
- kontinuirano pratiti stanje bolesnika tokom izvođenja postupka;
- po završetku postupka skinuti elektrode i ukloniti gel, raspremiti i adekvatno odložiti korišteni materijal i opremu;
- po dolasku bolesnika u bolesničku sobu smjestiti ga u bočni položaj;
- kontinuirano pratiti vitalne znakove, fizički izgled i stanje svijesti bolesnika;
- obavijestiti nadležnog specijalistu u slučaju pojave komplikacija.

### 4. EVIDENCIJA

Medicinska sestra/tehničar provedeni postupak evidentira u sestrinsku dokumentaciju.

### 5. REVIZIJA

Procedura se revidira svake tri godine, po potrebi i ranije.



Slika 1. Postupak izvođenja elektrokonvulzivne terapije

## PRIPREMA BOLESNIKA I ASISTIRANJE MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARA KOD IZVOĐENJA TRANSKRANIJALNE MAGNETNE STIMULACIJE (TMS)

### 1. UVOD

Transkranijalna magnetna stimulacija (TMS) je neinvazivni postupak koji koristi magnetna polja za stimulaciju nervnih ćelija u mozgu, primjenom oscilirajućeg magnetnog polja visokog intenziteta.

Cilj procedure je dati smjernice medicinskim sestrama/tehničarima o pravilnoj, sigurnoj i jedinstvenoj pripremi bolesnika, opreme za izvođenje procedure i asistiranju tokom izvođenja TMS-a.

### 2. PODRUČJE PRIMJENE

Procedura se primjenjuje u svim organizacionim jedinicama tercijarne zdravstvene zaštite u psihijatriji i neurologiji.

### 3. PROCEDURA

Postupak indicira nadležni specijalista, dok medicinske sestre/tehničari pripremaju bolesnika i asisitiraju tokom izvođenja postupka.

#### 3.1. Priprema bolesnika

- Identificirati bolesnika;
- provjeriti postojanje potpisanih informiranih pristanka za izvođenje postupka;
- upoznati bolesnika s postupkom i smjestiti ga u adekvatan položaj;
- izmjeriti vitalne parametre.

#### 3.2. Priprema materijala

- Aparat za TMS;
- rukavice odgovarajuće veličine (nesterilne);
- dezinfekcione sredstva;
- zaštitna maska.

#### 3.3. Priprema medicinske sestre/tehničara

- Oprati, dezinficirati ruke;
- staviti zaštitnu masku na lice.

#### 3.4. Postupak izvođenja transkranijalne magnetne stimulacije

Medicinska sestra/tehničar:

- smjesti bolesnika u sjedeći položaj u namjensku stolicu za izvođenje postupka;
- asistira nadležnom specijalisti pri izvođenju postupka;
- kontinuirano prati stanje bolesnika;
- rasprema i zbrinjava korišteni aparat i opremu.

### 4. MJERE OPREZA

- TMS se ne smije provoditi kod osoba koje imaju magnetski osjetljiv metal u/na glavi ili unutar 30 cm od terapijske zavojnice;
- rizične grupe za provođenje liječenja TMS-om su trudnice i maloljetne osobe;
- neželjena dejstva su blaga ili ih nema, a ako se javi uključuju lokalnu bol prolaznog karaktera na mjestu stimulacije;
- postupak ne zahtijeva hospitalizaciju, bolesnik je sve vrijeme svjestan i budan pa se nakon tretmana može nastaviti s uobičajenim aktivnostima.

## **5. EVIDENCIJA**

Medicinska sestra/tehničar evidentira provedeni postupak u sestrinsku dokumentaciju.

## **6. REVIZIJA**

Procedura se revidira svake tri godine, po potrebi i ranije.



Slika 1. Zavojnica za transkranijalnu magnetnu stimulaciju

[Izvor: <https://bioelektronika.hr/magventure/mmc-140-1/>]

## **PLAZMAFEREZA**

### **1. UVOD**

Plazmafereza (izmjena plazme) je invazivni terapijski postupak kojim se plazma odvaja od krvnih ćelija, patogena antitijela ili druge velike molekule se uklanjuju, a plazma se zamjenjuje humanim albuminom i /ili svježe smrznutom plazmom.

Cilj procedure je dati smjernice medicinskim sestrarama/tehničarima o pravilnom, sigurnom i jedinstvenom načinu pripreme bolesnika, materijala i izvođenja postupka plazmafereze.

### **2. PODRUČJE PRIMJENE**

Procedura se primjenjuje u svim organizacionim jedinicama u kojima se provodi plazmafereza.

### **3. PROCEDURA**

Postupak izvodi medicinska sestra/tehničar na osnovu pisanog naloga nadležnog specijaliste, uz prethodnu pripremu bolesnika i materijala.

### **3.1. Priprema bolesnika**

- Identificirati bolesnika;
- provjeriti postojanje potpisano informiranog pristanka;
- upoznati bolesnika s postupkom;
- uzorkovati krv po nalogu nadležnog specijaliste;
- provjeriti prohodnost dijaliznog CVK-a;
- izmjeriti tjelesnu masu i visinu bolesnika;
- izmjeriti vitalne parametre;
- smjestiti bolesnika u udoban položaj.

### **3.2. Priprema materijala**

- Portabilni aparat za kontinuirane dijalitičke metode i plazmaferezu;
- set za plazmaferezu;
- heparin;
- 2 do 3 litra fiziološke otopine;
- plazma i albumini 20% prema nalogu nadležnog specijaliste;
- oprema za mjerjenje tjelesne mase i visine;
- set za uzorkovanje krvi za laboratorijske analize;
- šprice odgovarajuće veličine;
- sterilne rukavice;
- zaštitna maska;
- spremnici za medicinski otpad.

### **3.3. Priprema medicinske sestre/tehničara**

- Oprati i dezinficirati ruke;
- staviti zaštitnu masku.

### **3.4. Postupak izvođenja plazmafereze**

- Aparat za plazmaferezu pripremiti pored kreveta bolesnika i zadati parametre prema nalogu nadležnog specijaliste;
- prema nalogu nadležnog specijaliste pripremiti plazmu/rastvor albumina;
- navući rukavice;
- provjeriti prohodnost CVK-a;
- aplicirati premedikaciju po nalogu nadležnog specijaliste;
- na deklaraciji seta za plazmaferezu provjeriti rok upotrebe i eventualna oštećenja na pakovanju;
- pažljivo otvoriti pakovanje i set za plazmaferezu postaviti na aparat;
- sistem ispuniti fiziološkom otopinom, vodeći računa da zrak ne ostane u sistemu;
- izvršiti kontrolnu provjeru postavki aparata;
- set za plazmaferezu spojiti s CVK-om poštujući mjere asepse;
- kontinuirano pratiti vitalne parametre tokom i nakon postupka;
- nakon završenog postupka, odvojiti set za plazmaferezu od CVK-a;
- zaštititi CVK;
- adekvatno raspremiti i odložiti korišteni materijal;
- oprati i posušiti ruke.

## **4. MJERE OPREZA**


- U slučaju pojave alergijske reakcije, medicinska sestra/tehničar odmah zaustavlja postupak i obavještava nadležnog specijalistu;
- tokom postupka neophodno je češće provjeravati postavke na aparatu.

## 5. EVIDENCIJA

Medicinska sestra/tehničar provedeni postupak evidentira u propisanu sestrinsku dokumentaciju.

## 6. REVIZIJA

Procedura se revidira svake tri godine, po potrebi i ranije.



Slika 1. Prikaz postupka plazmafereze

## POSTUPCI MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARA U LIJEĆENJU AKUTNOG ISHEMIJSKOG MOŽDANOG UDARA TROMBOLITIČKOM TERAPIJOM (TROMBOLIZOM)

### 1. UVOD

Trombolitička terapija (tromboliza) je hitan tretman za rastvaranje krvnih ugrušaka u krvnim sudovima, poboljšanje protoka krvi i sprečavanje oštećenja tkiva i organa.

Cilj procedure je dati smjernice medicinskim sestrama/tehničarima o pravilnom, sigurnom i jedinstvenom načinu pripreme bolesnika, materijala i aplikacije trombolitičke terapije u liječenju akutnog ishemijskog moždanog udara.

## 2. PODRUČJE PRIMJENE

Procedura se primjenjuje u svim organizacionim jedinicama u kojima se provodi trombolitička terapija u liječenju akutnog ishemiskog moždanog udara.

## 3. PROCEDURA

Trombolitičku terapiju u liječenju akutnog ishemiskog moždanog udara indicira nadležni neurolog, dok medicinske sestre/tehničari pripremaju bolesnika, materijal i apliciraju terapiju.

### 3.1. Priprema bolesnika

Priprema bolesnika počinje nakon što neurolog utvrdi da bolesnik ispunjava kriterije za davanje trombolitičke terapije. Potrebno je:

- identificirati bolesnika;
- ukoliko stanje svijesti dozvoljava upoznati bolesnika s postupkom;
- provjeriti postojanje potpisanih informiranih pristanka za izvođenje postupka.

### 3.2. Priprema materijala

- Aparat za elektrokardiogram (EKG);
- aparat za mjerjenje krvnog pritiska;
- aparat i trakice za mjerjenje glukoze u krvi;
- lancete za kapilarno vađenje krvi;
- aparat za monitoring vitalnih parametara;
- infuziona pumpa;
- bolesnički krevet s vagom;
- fiziološka otopina (0,9% NaCl);
- lijek za trombolitičku terapiju (alteplaza);
- brizgalice i igle različitih veličina;
- pribor za uzorkovanje krvi i odgovarajuće epruvete;
- intravenske kanile odgovarajuće veličine;
- urinarni kateter odgovarajuće veličine i materijal potreban za plasiranje;
- dezinfekcione sredstva za kožu;
- tupferi vate;
- leukoplast;
- zaštitne maske;
- sterilne i nesterilne rukavice;
- bubrežasta posuda;
- posude za odlaganje medicinskog otpada;
- spremnik za transport uzoraka.

### 3.3. Postupci medicinske sestre/tehničara u prijemnoj ambulanti

- Pozvati u pomoć dvije medicinske sestre/tehničare;
- oprati ruke, staviti zaštitnu masku i navući nesterilne rukavice;
- izmjeriti krvni pritisak bolesniku;
- obezbijediti dva venska puta (plasira intravenske kanile);
- uzeti uzorke krvi po nalogu neurologa i što hitnije dostaviti uzorke u laboratoriju;
- obavijestiti kabinet za kompjuteriziranu tomografiju (CT) o hitnoj indikaciji za CT;
- odvesti bolesnika na CT u pratnji neurologa;
- nakon urađenog CT-a, bolesnika odvesti do Jedinice za moždani udar/intenzivne njegi.

### **3.4. Medicinska sestra/tehničar u Jedinici za moždani udar/intenzivnu njegu**

- Priprema bolesničku postelju i smješta bolesnika;
- izmjeri vitalne parametre i saturaciju;
- izmjeri tjelesnu masu bolesnika (zbog određivanja doze lijeka);
- provjeri da li su otvorena dva venska puta;
- uradi EKG;
- odredi vrijednost glukoze u krvi bolesnika;
- uradi procjenu nivoa svijesti koristeći Glazgov koma skalu (GCS);
- po nalogu neurologa plasira/asistira pri plasiranju urinarnog katetera (zavisno od spola bolesnika);
- postavi bolesnika na monitoring vitalnih parametara;
- pripremi infuzionu pumpu (50 ml/h s NaCl 0,9%);
- kontaktira laboratoriju i o dobijenim rezultatima nalaza informira neurologa;
- nakon odluke neurologa o aplikaciji trombolitičke terapije priprema odgovarajući lijek;
- aplicira lijek (10% od ukupne doze lijeka daje se u bolusu u trajanju od jedan minut, ostatak se daje putem infuzomata u trajanju od 60 minuta);
- kontinuirano prati vitalne znake, stanje svijesti i fizički izgled (kože, sluzokože) bolesnika;
- puls i krvni pritisak evidentira prva 2 sata terapije na 15 minuta, narednih 6 sati na 1 sat, ostalih 16 sati na 4 sata;
- posmatra izgled urina, stolice zbog mogućeg krvarenja;
- nakon završenog postupka raspremi i adekvatno odloži korišteni materijal i opremu.

### **4. MJERE OPREZA**

- Bolesnik u prva 24 sata ne smije uzimati hranu i piće;
- nadzirati kožu ispod manžete zbog mogućeg petehijalnog krvarenja (visok pritisak napuhivanja);
- posebnu pažnju treba obratiti na bezbjednost bolesnika koji imaju poremećaj svijesti i senzornu nepažnju.

### **5. EVIDENCIJA**

Medicinska sestra/tehničar provedeni postupak evidentira u propisanu sestrinsku dokumentaciju.

### **6. REVIZIJA**

Procedura se revidira svake tri godine, po potrebi i ranije.

# V SPECIFIČNE STANDARDNE OPERATIVNE PROCEDURE U ONKOLOGIJI

- 1. APLIKACIJA LIJEKA PUTEM CENTRALNOG VENSKOG KATETERA – PORT**
- 2. PROCEDURA KOD EKSTRAVAZACIJE CITOTOKSIČNOG LIJEKA**
- 3. POSTUPCI MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARA U STERILNOJ SOBI**

## **APLIKACIJA LIJEKA PUTEM CENTRALNOG VENSKOG KATETERA - PORT**

### **1. UVOD**

Centralni venski kateter (CVK) - port je vrsta unutrašnjeg implantiranog katetera koji služi za aplikaciju lijekova, tečnosti, krvnih pripravaka, te uzorkovanja krvi (Slika 1). Najčešće je indiciran kod onkoloških bolesnika (oštećenje perifernih vena citostaticima), kod planiranog višemjesečnog liječenja i kod male djece.

Cilj procedure je dati smjernice medicinskim sestrama/tehničarima o pravilnom, sigurnom i jedinstvenom načinu aplikacije lijeka putem CVK – porta.

### **2. PODRUČJE PRIMJENE**

Procedura se primjenjuje u svim organizacionim jedinicama u kojima se provodi aplikacija lijeka putem CVK – porta.

### **3. PROCEDURA**

Aplikaciju lijeka putem porta izvodi medicinska sestra/tehničar, prema nalogu ljekara.

#### **3.1. Priprema bolesnika**

- Identificirati bolesnika;
- informirati bolesnika o postupku;
- provjeriti postojanje alergije na lijek ili sastojke lijeka;
- izmjeriti vitalne parametre.

#### **3.2. Priprema materijala**

- Rukavice odgovarajuće veličine (sterilne i nesterilne);
- dezinfekcione sredstva za ruke i kožu;
- zaštitna maska;
- sterilni tupferi;
- bubrežasta posuda;
- leukoplast;
- šprice i igle različitih veličina;
- fiziološka otopina 0,9% NaCl;
- sistem s iglom za Port;
- fiksator (prozirna obloga);
- lijek za aplikaciju;
- spremnici za medicinski otpad.

#### **3.3. Postupak aplikacije lijeka putem Port-a**

Medicinska sestra/tehničar postupak izvodi pod aseptičnim uvjetima.

- Staviti masku na lice;
- potreban materijal i pribor staviti na intervencijski stol;
- oslobođiti bolesnika od gornjeg dijela odjeće;
- postaviti bolesnika u ležeći položaj;
- palpirati silikonsku membranu rezervoara (komore) Port-a;
- skinuti rukavice, dezinficirati ruke i navući sterilne rukavice;
- navući fiziološku otopinu u špricu i spojiti port sistem i iglu sa špricom, te ispuštiti zrak;
- sterilnim tupferima dezinficirati mjesto aplikacije (dopustiti da se dezinfekcione sredstva osuši);
- nedominantnom rukom fiksirati kažiprstom i palcem rezervoar porta, te pod uglom od 90 stepeni u odnosu na kožu, umetnuti iglu u središte rezervoara porta, sve do otpora;

- oslobođiti klemu na sistemu i aspirirati kako bi provjerili je li igla u ispravnom položaju;
- isprati sistem port fiziološkom otopinom, zatvoriti klemu, spojiti špricu ili infuziju s lijekom, otvoriti klemu i aplicirati lijek;
- zaštititi mjesto uboda;
- postaviti fiksator preko ubodnog mjesta, te označiti datum i vrijeme;
- nakon aplikacije lijeka, port isprati rastvorom heparina prema nalogu ljekara;
- izvaditi iglu prema uputama proizvođača, staviti tupfer na mjesto uboda i zalijepiti leukoplastom;
- raspremiti korišteni materijal i adekvatno odložiti.

#### **4. MJERE OPREZA**


- Poštovati pravilo 7P i pravilo tri provjere lijeka;
- voditi evidenciju o broju aplikacije lijekova, jer je neophodna izmjena nakon 2.000 punktata;
- ukoliko postoji poteškoća kod ispiranja, nije dozvoljeno koristiti silu, potrebno je pomjeriti položaj bolesnika, podignuti ruke iznad glave, duboko udahnuti ili podstaknuti bolesnika na kašljivanje i ponoviti postupak;
- ukoliko port nije u upotrebi, potrebno je heparinsko ispiranje svake tri sedmice;
- kod pojave febriliteta, znakova infekcije (crvenilo oko ubodnog mjesta katetera) ili pojave bola, potrebno je izvjestiti ljekara.

#### **5. EVIDENCIJA**

Medicinska sestra/tehničar evidentira provedeni postupak u propisanu sestrinsku dokumentaciju.

#### **6. REVIZIJA**

Procedura se revidira svake tri godine, po potrebi i ranije.



Slika 1. Centralni venski kateter Port

## **PROCEDURA KOD EKSTRAVAZACIJE CITOTOKSIČNOG LIJEKA**

### **1. UVOD**

Ekstravazacija citotoksičnog lijeka tokom periferne intravenske primjene je istjecanje lijeka u subkutano ili subdermalno tkivo u okolicu vene (Slika 1. i 2).

Cilj procedure je dati smjernice medicinskim sestrama/tehničarima o pravilnom, sigurnom i jedinstvenom načinu prepoznavanja i postupanja kod ekstravazacije citotoksičnog lijeka.

### **2. PODRUČJE PRIMJENE**

Procedura se primjenjuje u svim organizacionim jedinicama u kojima se apliciraju citotoksični lijekovi.

### **3. ROCEDURA**

Medicinska sestra/tehničar, kada primijeti znakove ekstravazacije (edem ili zadebljanje, stvaranje mjehurića ili bula, crvenilo ili promjena boje vene, osjećaj pečenja, žarenja, bola, napetosti, nelagode, trnjenja) odmah započinje s fizikalnim i farmakološkim postupcima.

Pri prvom simptomu potrebno je:

- prekinuti infuziju bez uklanjanja kanile/braunile;
- špricom aspirirati što je više moguće citotoksičnog lijeka;
- imobilizirati ekstremitet;
- izvijestiti nadležnog specijalistu o nastanku ekstravazacije;
- aplicirati antidot prema nalogu nadležnog specijaliste;
- područje ekstravazacije označiti mekim flomasterom;
- fotografirati mjesto ekstravazacije;
- ovisno o vrsti citostatika, staviti hladni ili topli oblog (Tabela 1);
- mjesto ekstravazacije zaštiti zavojem, bez pritiska;
- elevirati ekstremitet;
- kontinuirano pratiti mjesto ekstravazacije (Prilog 1).

### **4. MJERE OPREZA**

- Za svako uključenje citostatika plasirati novu perifernu kanilu/braunilu;
- u slučaju neadekvatnog perifernog venskog puta, zatražiti mišljenje nadležnog specijaliste o postavljanju centralnog venskog puta;
- prije intravenskog apliciranja citotoksičnog lijeka, educirati bolesnika o znakovima ekstravazacije;
- ne plasirati kanilu/braunilu proksimalno od mjesta venepunkcije prije 12 do 24 sata;
- kod primjene vazikanta, izbjegavati dorzum šake i kubitalne vene;
- ne postavljati kanilu/braunilu niti aplicirati lijek na ruci s limfedemom i na strani mastektomije;
- ne koristiti leptir igle (baby sistem);
- provjeriti ispravnost venskog puta prije svakog uključenja citotoksičnog lijeka;
- nadzirati mjesto tokom aplikacije lijeka i provjeravati pojavu simptoma (usporevanje protoka citotoksičnog lijeka, crvenilo, edem, bol...);
- znakovi, simptomi i reakcija mogu se pojaviti i nekoliko sati nakon završetka aplikacije citotoksičnog lijeka.

### **5. EVIDENCIJA**

Medicinska sestra/tehničar provedeni postupak evidentira u propisanu sestrinsku dokumentaciju.

## 6. REVIZIJA

Revizija procedure se vrši svake tri godine, po potrebi i ranije.

**Tabela 1.** Antidoti i postupak kod ekstravazacije citotoksičnih lijekova koji se najčešće apliciraju

<b>ANTIDOTI I POSTUPAK PRI EKSTRAVAZACIJI</b>		
<b>Vezikanti/eksfolijanti</b>	<b>Antidot</b>	<b>Postupak/primjena hladnih ili toplih oblika</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● cisplatin</li> <li>● doksorubicin</li> <li>● vinkristin</li> <li>● oksaliplatin</li> <li>● karboplatin</li> <li>● irinotecan</li> <li>● dakarbazin</li> <li>● etopozid</li> <li>● docetaksel</li> <li>● fluorouracil (5-fu)</li> <li>● metotreksat</li> <li>● bleomicin</li> <li>● ciklofosfamid</li> <li>● gemcitabin</li> <li>● ifosfamid</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● topična primjena dimetilsulfoksida (DMSO)</li> <li>● ako se pojave plikovi, DMSO treba obustaviti i uraditi reviziju</li> <li>● liječenje traje 7 do maksimalno 14 dana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● intermitentni hladni oblozi ili hladne komprese u trajanju od 1 sata, nekoliko puta na dan; izbjegći oštećenja od prekomjerne hladnoće</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● vinkristin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● hijaluronidaza 1.500 jedinica/2 mL: nfiltrirati područje ekstravazacije</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● intermitentni topli oblozi tokom 24h</li> <li>● pripaziti da se ne prouzrokuju opekatine</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● paklitaksel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● hijaluronidaza 1.500 jedinica/2 mL: nfiltrirati područje ekstravazacije</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● nije preporučljiva primjena ni hladnih ni toplih obloga</li> </ul>
<b>Iritanti</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>● liposomalni doksorubicin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ne primjenjivati DMSO; moguća veća oštećenja zbog oslobođanja citotoksika iz liposoma</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● intermitentni hladni oblozi</li> </ul>

• oksaliplatin • karboplatin • irinotekan	• nema antidota	• intermitentni topli oblozi
• dakarbazin	• nema antidota • zaštititi mjesto ekstravazacije od sunca	• intermitentni topli oblozi
• etopozid	• nema antidota	• topli oblozi
<b>Neutralni</b>		
• topotekan • docetaksel • fluorouracil • metotreksat • bleomicin • ciklofosfamid • gemcitabin • ifosfamid	• nema antidota	• bez preporuke

### Prilog 1. Lista za praćenje esktravazacije citotoksičnog lijeka

#### Lista za praćenje ekstravazacije

Ime pacijenta: \_\_\_\_\_  
 Matični broj: \_\_\_\_\_  
 Kontakt broj: \_\_\_\_\_  
 Datum incidenta: \_\_\_\_\_  
 Ekstravazirani lijek: \_\_\_\_\_

Nadležni liječnik: \_\_\_\_\_  
 Nadležna med. sestra: \_\_\_\_\_

Stupanj oštećenja	1	2	3	4
<b>Mjesto ekstravazacije</b>		Eritem sa udruženim simptomima; edem, bol, flebitis i plikovi.	Ulceracija ili nekroza, brojne ozljede tkiva i indikacija za kirurškom intervencijom	Stanje životne ugroženosti i hitna intervencija.
<b>Reakcija na ubodnom mjestu</b>	Blaga reakcija sa ili bez izraženih simptoma (toplina, crvenilo i svrbež)	Bol, flebitis i edem.	Ulceracija ili nekroza, brojne ozljede tkiva i indikacija za kirurškom intervencijom	Stanje životne ugroženosti i hitna intervencija.
<b>Iritacija kože</b>	Blaga i brzo prolazna reakcija.	Potrebna povećana pozornost.	Teško oštećenje i povećani odgovor na incident.	
<b>Bol</b>	Blaga bol bez promjene u funkciji.	Umjerena bol i primjena analgetika za održavanje funkcije.	Teška bol, obavezna primjena analgetika.	Ekstremna bol koja u potpunosti remeti funkciju.
<b>Pokretnost</b>	Neznatno ograničenje.	Veliko ograničenje.	Nepokretnost.	
Opis incidenta:				
Ime i prezime med. sestre:		Potpis:	Inicijali:	
Bilješka liječnik:		Datum:	Vrijeme:	
<b>Umetnite fotografiju:</b>				

[Izvor: S. Karabatić, KBC Zagreb]



Slika 1. i 2. Ekstravazacija citotoksičnog lijeka [Izvor: arhiva S. Karabatić, KBC Zagreb]

## POSTUPCI MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARA U STERILNOJ SOBI

### 1. UVOD

Protektivna (zaštitna) izolacija bolesnika u sterilnoj sobi podrazumijeva skup mjera s ciljem sprečavanja nastanka infekcije kod imunokompromitiranih bolesnika.

Cilj procedure je dati smjernice medicinskim sestrama/tehničarima o pravilnom, sigurnom i jedinstvenom načinu izvođenja sestrinskih postupaka u sterilnoj sobi.

### 2. PODRUČJE PRIMJENE

Procedura se primjenjuje u svim organizacionim jedinicama u kojima postoje sterilne sobe.

### 3. PROCEDURA

Svi kontakti s bolesnikom u sterilnoj sobi podrazumijevaju korištenje sterilne zaštitne opreme, sterilno posteljno i bolesničko rublje i materijal za izvođenje dijagnostičko-terapijskih postupaka.

#### 3.1. Priprema bolesnika za ulazak u sterilnu sobu

- Identificirati bolesnika;
- ukloniti sav nakit;
- uzeti briseve (uh, grlo, nos, prepone, potpazušna jama...) za mikrobiološke analize;
- oslobođiti bolesnika od odjeće i prebrisati kožu dezinficijensom;
- obući sterilnu bolničku pidžamu/spavačicu;
- smjestiti bolesnika u krevet sa sterilnom posteljinom.

#### 3.2. Priprema materijala

- Sterilne rukavice;
- sredstva za hirurško pranje ruku i dezinfekciono sredstvo;
- sterilna lična zaštitna oprema (maska, kapa, kaljače, zaštitne naočale, kombinizon...);
- sterilni zavojni materijal;
- sterilni instrumenti;
- sterilan veš (posteljina, pidžama/spavačica);
- pribor za aplikaciju lijekova (brizgalice, igle, infuzioni/transfuzioni sistemi);
- lijekovi po nalogu nadležnog specijaliste;
- aparati za mjerenje vitalnih funkcija koji se koriste samo za tog bolesnika;
- spremnici za medicinski otpad;
- spremnik za transport uzoraka u laboratoriju.

### **3.3. Rad medicinske sestre/tehničara u sterilnoj sobi**

Medicinska sestra/tehničar pri ulasku u sterilnu sobu:

- hirurški pere i dezinficira ruke;
- oblači sterilnu ličnu zaštitnu opremu;
- navlači sterilne rukavice.

U sterilnoj sobi pri izvođenju svih sestrinskih intervencija mora poštovati sve principe asepse i antisepse.

Pri izlasku iz sterilne sobe medicinska sestra/tehničar skida ličnu zaštitnu opremu u predprostoru sterilne jedinice sljedećim redoslijedom:

- dezinficira rukavice,
- skida kombinezon/mantil i kaljače,
- dezinficira rukavice,
- skida zaštitne naočale,
- skida rukavice,
- pere ruke,
- skida masku,
- pere i dezinficira ruke.

### **4. MJERE OPREZA**

- Ograničiti broj osoblja koje dolazi u kontakt s bolesnikom u zaštitnoj izolaciji;
- invazivne dijagnostičke procedure prvo planirati za bolesnika iz zaštitne izolacije;
- dijagnostičke procedure moraju biti najavljenе, kako se bolesnici ne bi miješali s drugim bolesnicima;
- vršiti kontinuiranu kontrolu mjera sprečavanja intrahospitalnih infekcija;
- planirati više radnji i postupaka prilikom ulaska u sterilnu sobu.

### **5. EVIDENCIJA**

Medicinska sestra/tehničar provedeni postupak evidentira u propisanu sestrinsku dokumentaciju.

### **6. REVIZIJA**

Procedura se revidira svake tri godine, po potrebi i ranije.

# VI SPECIFIČNE STANDARDNE OPERATIVNE PROCEDURE U NUKLEARNOJ MEDICINI

- 1. FINA IGLENA ASPIRACIONA PUNKCIJA (FNA) ŠTITNE ŽLIJEZDE**
- 2. TERAPIJA RADIOAKTIVNIM JODOM**
- 3. PRIPREMA PACIJENTA ZA PERFUZIONU SCINTIGRAFIJU SRCA**
- 4. ASISTIRANJE MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARA KOD IZVOĐENJA POZITRONSKE EMISIONE TOMOGRAFIJE S KOMPJUTERIZIRANOM TOMOGRAFIJOM (PET/CT)**
- 5. PRIPREMA BOLESNIKA I IZVOĐENJE POSTUPKA TERAPIJSKE PRIMJENE RADIO-FARMACEUTIKA-LUTECIJUM (Lu-177)**

## **FINA IGLENA ASPIRACIONA PUNKCIJA (FNA) ŠTITNE ŽLIEZDE**

### **1. UVOD**

Fina iglena aspiraciona punkcija (FNA) štitne žljezde je dijagnostička metoda i podrazu-mjeba uzimanje dijelova tkiva štitne žljezde veoma tankom iglom. Izvodi se uz pomoć ultrazvuka, radi što preciznijeg uboda nodusa koji se ne mogu opipati (Slika 1).

Cilj procedure je dati smjernice medicinskim sestrama/tehničarima o pravilnom, sigurnom i jedinstvenom načinu pripreme bolesnika, materijala i asistiranja tokom izvođenja fine iglene aspiracione punkcije štitne žljezde.

### **2. PODRUČJE PRIMJENE**

Procedura se primjenjuje u organizacionim jedinicama u kojima se izvodi fina iglena aspiraciona punkcija štitne žljezde.

### **3. PROCEDURA**

Postupke pripreme materijala, bolesnika i asistenciju tokom procedure izvodi medicinska sestra/tehničar po nalogu nadležnog specijaliste.

#### **3.1. Priprema materijala**

- Sterilne rukavice;
- dezinfekciono sredstvo;
- igle za punkciju;
- brizgalice različitih veličina;
- predmetna stakalca za citološku analizu;
- sterilni tupferi i gaze;
- leukoplast;
- ultrazvučni aparat s navlakom za sondu;
- bubrežasta posuda;
- spremnici za transport uzoraka;
- spremnici za medicinski otpad.

#### **3.2. Priprema bolesnika**

- Identificirati bolesnika;
- provjeriti postojanje informiranog pristanka;
- provjeriti da li su ispoštovane preporuke ljekara o prestanku uzimanja određenih lijekova;
- postaviti bolesnika u ležeći položaj;
- objasniti bolesniku da ne smije da se pomjera, priča i guta pljuvačku.

#### **3.3. Priprema medicinske sestre/tehničara**

- Oprati, posušiti i dezinficirati ruke;
- staviti zaštitnu masku;
- navući rukavice.

#### **3.4. Asistiranje medicinske sestre/tehničara**

- Dodaje nadležnom specijalisti sterilan tupfer i dezinfekciono sredstvo za dezinfekciju ubodnog mjesta;
- sterilnu iglu za FNA spoji na sterilnu brizgalicu odgovarajuće veličine i dodaje nadležnom specijalisti;
- dodaje obilježena predmetna stakalca;
- po završenom postupku sterilnom gazom prekrije mjesto uboda i fiksira gazu leukoplastom;
- pomaže bolesniku da ustane i savjetuje ga da nema ograničenja u ishrani i sva-

- kodnevnim aktivnostima, osim težih fizičkih napora taj dan;
- uzorak s popunjrenom uputnicom šalje u nadležnu laboratoriju;
- adekvatno odlaže korišteni materijal;
- skida rukavice, pere i dezinficira ruke.

#### 4. MJERE OPREZA


- Savjetovati bolesnike kojima se postupak izvodi ambulantno da se u slučaju bola, otoka i krvarenja jave nadležnom doktoru medicine.

#### 5. EVIDENCIJA

Provedeni postupak medicinska sestra/tehničar evidentira u propisanu sestrinsku dokumentaciju.

#### 6. REVIZIJA

Procedura se revidira svake tri godine, po potrebi i ranije.



Slika 1. Fina iglena aspiraciona punkcija štitne žljezde

[Izvor: <https://www.priordanadar.rs/nodusi-u-stitastoj-zlezdi-pregled-i-biopsija-cvorova-tiroidne-zlezde>]

## **TERAPIJA RADIOAKTIVNIM JODOM**

### **1. UVOD**

Terapija radioaktivnim jodom se koristi u liječenju oboljenja štitne žljezde, kao samostalna terapija ili kao nastavak liječenja nakon hirurškog tretmana.

Cilj procedure je dati smjernice medicinskim sestrama/tehničarima o pravilnom, sigurnom i jedinstvenom načinu pripreme bolesnika, materijala i primjene terapije radioaktivnim jodom.

### **2. PODRUČJE PRIMJENE**

Procedura se primjenjuje u organizacionim jedinicama za nuklearnu medicinu.

### **3. PROCEDURA**

Aplikacija radiofarmaceutika izvodi se u terapijskom bloku nuklearne medicine, jedna medicinska sestra/tehničar priprema bolesnika, a druga priprema potrebnu opremu i materijal, te daje radiofarmaceutik.

#### **3.1. Priprema bolesnika**

Priprema bolesnika za aplikaciju radioaktivnog joda počinje na dan zakazivanja termina primjene terapije, kada mu nadležni specijalista da pisano uputstvo o pripremi bolesnika, eventualnim dodatnim dijagnostičkim pretragama, kao i ponašanju bolesnika tokom boravka u terapijskom bloku (*Prilog 1*) i nakon izlaska iz njega (*Prilog 2*).

Na dan aplikacije radioaktivnog joda, jedna medicinska sestra/tehničar:

- identificira bolesnika;
- provjeri postojanje potpisanih informiranih pristanka za izvođenje postupka;
- upoznaje bolesnika s postupkom jonizirajućeg zračenja;
- provjeri da li je bolesnik postupio po pisanim preporukama nadležnog specijalista;
- upoznaje ga s kućnim redom i pravilima ponašanja tokom boravka u terapijskom bloku i nakon izlaska;
- prima bolesnika u terapijski blok i smjesti ga u bolesnički krevet;
- osigura venski put;
- uzorkuje krv za analize po nalogu nadležnog specijaliste;
- izmjeri vitalne parametre;
- bolesnika obavijesti da u sobu za izolaciju smije unijeti samo jednokratni pri bor za ličnu higijenu (pidžama, papuče i ostalo posteljno rublje moraju biti bolnički).

#### **3.2. Priprema opreme i materijala**

Druga medicinska sestra/tehničar priprema:

- propisanu dozu radioaktivnog joda, kalibriranu na dan primjene;
- doze kalibrator;
- transportna zaštita za radiofarmaceutik;
- uređaj za provjeru preostale doze u tijelu „Dose rate monitor“;
- zaštitne olovne paravane;
- zaštitnu odjeću od jonizirajućeg zračenja;
- nesterilne rukavice odgovarajuće veličine;
- materijal za plasiranje i.v. kanile;
- pincetu;
- čašu vode;
- papirni ubrus;

- plastične vreće;
- olovni kontejner za odlaganje medicinskog radioaktivnog otpada.

### **3.3. Priprema medicinskih sestara/tehničara**

- Operu i dezinficiraju ruke;
- stave masku;
- obuku zaštitnu odjeću od jonizirajućeg zračenja;
- navuku rukavice.

### **3.4. Postupak aplikacije radioaktivnog joda**

- Jedna medicinska sestra/tehničar u hot laboratoriji pincetom vadi kapsulu radioaktivnog joda zajedno sa zaštitnim omotačem iz olovnog kontejnera i mjeri aktivnost radioaktivnog joda u doze kalibratoru;
- izmjerenu aktivnost upisuje u propisani obrazac;
- kapsulu stavlja u transportnu zaštitu za radiofarmaceutik;
- druga medicinska sestra/tehničar preuzima transportnu zaštitu za radiofarmaceutik s radioaktivnim jodom, transportira ga do terapijskog bloka i daje dozu radioaktivnog joda;
- nakon aplikacije, medicinska sestra/tehničar originalnu naljepnicu od doba-vljača na kojoj su upisani doza i datum kalibracije zalijepi na temperaturno-terapijsko-dijjetetsku listu;
- rasprenjam korišteni materijal i odlažu ga u skladu s pravilnikom o zbrinjavanju medicinskog radioaktivnog otpada;
- skidaju zaštitnu odjeću od jonizirajućeg zračenja;
- operu i posuše ruke;
- kontinuirano prati bolesnika u terapijskom bloku (video nadzor, prozor od olovnog stakla, komunikacija telefonom);
- savjetuje bolesnika da u prvih 6 sati, nakon primjene radioaktivnog joda, popije najmanje 2 do 3 litra vode;
- prije otpuštanja bolesnika iz terapijskog bloka, medicinska sestra/tehničar mjeri preostalu aktivnost radioaktivnog joda u tijelu;
- bolesnik se otpušta iz terapijskog bloka ukoliko je preostala aktivnost radioaktivnog joda u tijelu u skladu sa zakonom dozvoljenom granicom.

## **4. MJERE OPREZA**

- Provjeriti da li je bolesnik izostavio supstitucionu terapiju levotiroksinom četiri sedmice prije aplikacije radioaktivnog joda;
- od trenutka zakazivanja termina za liječenje radioaktivnim jodom do aplikacije, zabranjeni su dijagnostički postupci koji podrazumijevaju upotrebu jodnih kontrastnih sredstava;
- bolesnik 15 dana pred aplikaciju radioaktivnog joda provodi jednu dijetu (Prilog 3);
- ne preporučuje se snimanje radioloških pretraga s jodnim kontrastom dvije sedmice prije hospitalizacije na terapijski odjel.

## **5. EVIDENCIJA**

Medicinska sestra/tehničar provedeni postupak evidentira u propisanu dokumentaciju.

## **6. REVIZIJA**

Procedura se revidira svake tri godine, po potrebi i ranije.

Prilog 1.

## PRAVILA PONAŠANJA TOKOM BORAVKA U TERAPIJSKOJ SOBI

- *U terapijskoj sobi bolesnik koristi bolničku pidžamu i papuče;*
- *bolesnik sa sobom donosi pribor za ličnu higijenu (četkicu i pastu za zube, šampon, pribor za brijanje i sl.), koji se nakon otpusta odlaže na predviđeno mjesto;*
- *tokom boravka u terapijskoj sobi, izlazak iz sobe je zabranjen;*
- *posjete bolesniku su strogo zabranjene;*
- *bolesniku u terapijskoj sobi nije dozvoljeno imati mobilni telefon, a može koristiti telefon u sobi;*
- *nakon primljene doze radioaktivnog joda, bolesnik s osobljem komunicira telefonom koji se nalazi u sobi;*
- *dva sata nakon primljene doze bolesnik pije vodu, preporučuje se najmanje 2 do 3 litra u prvih 6 sati, kako bi se pospješilo mokrenje;*
- *medicinska sestra/tehničar hranu za bolesnika dostavlja na kolicima u predprostor u terapijskom bloku;*
- *bolesnik isključivo koristi toalet koji je u sklopu terapijske sobe;*
- *bolesnici (muškarci i žene), toalet obavezno koriste u sjedećem položaju i puštaju vodu nekoliko puta;*
- *nakon obavljenе nužde ruke prati 2 do 3 puta;*
- *higijenske uloške i ostali otpad odlagati u plastičnu vreću;*
- *bolesnik se tušira najmanje dva puta dnevno, a kosu pere svaki dan;*
- *pidžamu presvlači svakodnevno;*
- *prije otpuštanja iz terapijskog bloka, medicinska sestra/tehničar bolesniku mjeri preostalu aktivnost radioaktivnog joda u tijelu;*
- *u terapijskoj sobi postoji videonadzor koji služi isključivo za sigurnost bolesnika, dok u toaletu nema videonadzora.*

Prilog 2.

## PRAVILA PONAŠANJA NAKON OTPUSTA

*Nakon izlaska iz terapijskog bloka bolesnik naredne dvije sedmice treba da se pridržava sljedećih uputstava:*

- *kontakt s članovima porodice smanjiti na minimum, a prilikom kontakta držati distancu od najmanje 1 metra;*
- *izbjegavati bliski fizički kontakt s djecom mlađom od deset godina, a djeca mlađa od dvije godine ne bi trebala biti u istoj stambenoj jedinici minimalno sedam dana;*
- *zabranjeni su kontakti s trudnicama minimalno 15 dana;*
- *preporučuje se da bolesnik spava sam i da izbjegava seksualne odnose s partnerom, a razmak između kreveta treba biti minimalno 2 metra;*
- *dojenje se obavezno prekida;*
- *izbjegavati planiranje trudnoće narednih 6 do 12 mjeseci;*
- *tokom prvih sedam dana izbjegavati transport javnim prevozom;*
- *sve posjete treba da budu što kraće i na što većoj udaljenosti;*
- *koristiti lični pribor za jelo, posuđe, peškire, posteljinu i prati ih odvojeno;*
- *preporučuje se da bolesnik nastavi piti veće količine tečnosti;*
- *preporučuje se konzumiranje limuna, kiselih bombona, žvakaće gume, jer se na taj način*

- pojačava lučenje pljuvačke i time smanjuje izloženost pljuvačnih žlijezda zračenju;*
- *toalet obavezno koristiti u sjedećem položaju, i puštati vodu nekoliko puta;*
  - *nakon obavljenе nužde obavezno prati ruke dva-tri puta;*
  - *koristiti lični pribor za higijenu, a umivaonik i kadu poslije upotrebe detaljno oprati;*
  - *ukoliko je neophodno koristiti taksi, obavezno sjediti na zadnjem sjedištu, suprotno od vozača, ne duže od dva sata;*
  - *potrebno je izbjegavati sva mesta gdje bi kontakt s drugim osobama bio duži od sat vremena;*
  - *ukoliko bolesnik neplanirano odlazi u bolnicu, obavezno treba da obavijesti osoblje da je primio radioaktivni jod, čak i ako se radi o istoj bolnici u kojoj je liječen;*
  - *ako bolesnik putuje u inostranstvo u naredna dva-tri mjeseca, obavezno treba ponijeti otpusno pismo zbog moguće kontrole na državnoj granici.*

*Prilog 3.*

## **JODNA DIJETA**

Svrha jodne dijete je smanjenje rezervi joda u tijelu bolesnika, čime se pojačava efektivnost radioaktivnog joda.

Dijeta obično traje 2 sedmice, a započinje prije terapije i traje 2 dana nakon primjene radioaktivnog joda.

Namirnice koje treba izbjegavati:

- *jodiranu sol;*
- *hranu ili dodatke hrani koji sadrže puno soli;*
- *sušeno ili soljeno meso;*
- *kiseli kupus;*
- *mlijeko i mliječne proizvode (sir, jogurt, čokoladu, sladoled);*
- *jaja (žumanjak);*
- *morske plodove (ribu i alge);*
- *hranu i preparate obojene crvenom bojom za hranu (bombone, vitamine i sl.);*
- *proizvode od soje;*
- *hranu iz restorana, brzu hranu;*
- *sušeno voće i konzervirano povrće;*
- *multivitaminske i mineralne preparate koji sadrže jod;*
- *pekarske proizvode (hljeb, peciva, kolači i sl.).*

Namirnice koje bolesnik može konzumirati:

- *svježe voće i povrće;*
- *svježe meso pripremljeno s biljnim uljem bez jodirane soli;*
- *domaći hljeb i pecivo bez jodirane soli, mlijeka, maslaca, margarina;*
- *tjestenina bez jaja;*
- *šećer, med, bistri voćni sokovi;*
- *konzervirano voće (breskve, kruške, ananas);*
- *kafa bez dodatka mlijeka, šлага;*
- *jaja (bjelanjak).*

## **PRIPREMA PACIJENTA ZA PERFUZIONU SCINTIGRAFIJU SRCA**

### **1. UVOD**

Perfuziona scintigrafija miokarda je slikovna dijagnostička metoda koja se koristi za procjenu ishemije/fibroze srčanog mišića ili za procjenu vijabilnosti miokarda. Prikazuje nakupljanje radiofarmaceutika u srčanom mišiću koje je srazmjerne protoku krvi kroz koronarne krvne sudove.

Cilj procedure je dati smjernice medicinskim sestrama/tehničarima o pravilnom, sigurnom i jedinstvenom načinu pripreme pacijenta, materijala i izvođenja procedure.

### **2. PODRUČJE PRIMJENE**

Procedura se primjenjuje u organizacionim jedinicama za nuklearnu medicinu.

### **3. PROCEDURA**

Perfuziona scintigrafija miokarda se izvodi u dva dijela/dana:

- **prvi dio/dan – scintigrafija miokarda u opterećenju koje može biti ergometrijsko ili farmakološko,**
- **drugi dio/dan – scintigrafija srca u bazalnim uvjetima.**

#### **3.1. Priprema pacijenta**

- Identificirati pacijenta;
- upoznati pacijenta s postupkom jonizirajućeg zračenja;
- provjeriti postojanje potписанog informiranog pristanka;
- 24 sata prije pretrage ne konzumirati hranu koja sadrži metil-ksantin (kafa, indijski čaj, zeleni i crni čaj, čokolada, Coca-Cola);
- 24 sata prije pretrage ne uzimati duhanske proizvode;
- 24 sata prije pretrage izbjegavati teška fizička opterećenja;
- šest sati prije pretrage biti natašte;
- naglasiti pacijentu da ne uzima lijekove koji mogu umanjiti tačnost dobijenih rezultata pretrage (posebno se odnosi na nitroglycerin i druge nitratne lijekove, koji izazivaju vazodilataciju krvnih sudova srca);
- naglasiti pacijentu da na dan pretrage ponese obrok.

#### **3.2. Priprema materijala**

- Sterilne rukavice odgovarajuće veličine;
- dezinfekciono sredstvo;
- lična zaštitna odjeća;
- zaštitna odjeća od jonizirajućeg zračenja;
- materijal za plasiranje i.v. kanile;
- ergometar;
- lijekovi za farmakološko opterećenje srca;
- transportna zaštita za radiofarmaceutike (shielding);
- radiofarmaceutik (preuzimanje iz hot laboratorije);
- olovni kontejner za odlaganje medicinskog otpada.

#### **3.3. Priprema medicinske sestre/tehničara**

- Oprati i dezinficirati ruke;
- staviti masku i kapu, navući kaljače;
- obući zaštitnu odjeću od jonizirajućeg zračenja.

### **3.4. Procedura perfuzione scintigrafije srca**

Odluku o tome koji vid opterećenja se izvodi donosi specijalista nuklearne medicine i specijalista kardiolog, koji su uključeni u izvođenje pretrage. Postupak izvodi medicinska sestra/tehničar, a za vrijeme izvođenja neophodno je prisustvo specijaliste nuklearne medicine i specijaliste kardiologije.

#### **3.4.1 I dio/dan – SCINTIGRAFIJA MIOKARDA U OPTEREĆENJU**

##### **3.4.1.1 Fizičko opterećenje**

- Provjeriti da li je pacijent ispoštovao preporuku specijaliste nuklearne medicine ili konzilija;
- oprati, dezinficirati ruke i navući rukavice;
- osigurati venski put;
- postaviti pacijenta u odgovarajući položaj;
- ako se scintigrafija vrši u fizičkom opterećenju ergometrom, postupati po proceduri Priprema bolesnika i asistiranje medicinske sestre/tehničara kod izvođenja ergometrije;
- pri najvišem stepenu opterećenja koji se ostvari, i.v. aplicirati propisanu dozu radiofarmaceutika;
- zaustaviti ergometar i zamoliti pacijenta da siđe s trake;
- smjestiti pacijenta u prostoriju izoliranu od ostalih pacijenata;
- reći mu da obavezno pojede pripremljeni obrok i piće što više tečnosti;
- započeti snimanje nakon 30-90 minuta od iniciranja radiofarmaceutika (Slika 1);
- nakon završenog snimanja savjetovati pacijenta o ponašanju prema okolini zbog primjene radiofarmaceutika, te ga pripremiti za drugi dio snimanja u mirovanju.

##### **3.4.1.2 Farmakološko opterećenje**

- Provjeriti da li je pacijent ispoštovao preporuku specijaliste nuklearne medicine ili konzilija;
- oprati, dezinficirati ruke i navući rukavice;
- pripremiti lijekove koji su potrebni za farmakološko opterećenje;
- osigurati venski put;
- postaviti pacijenta u odgovarajući položaj;
- postaviti elektrode i spojiti pacijenta na monitoring;
- aplicirati lijekove po uputstvu nadležnog specijaliste nuklearne medicine/kardiologa;
- kontinuirano pratiti stanje pacijenta tokom postupka;
- aplicirati radiofarmaceutik pri najvišem stepenu opterećenja po nalogu nadležnog kardiologa;
- smjestiti pacijenta u prostoriju izoliranu od ostalih pacijenata;
- reći mu da obavezno pojede pripremljeni obrok i piće što više tečnosti;
- započeti snimanje nakon 30-90 minuta od iniciranja radiofarmaceutika (Slika 1);
- nakon završenog snimanja savjetovati pacijenta o ponašanju prema okolini zbog primjene radiofarmaceutika, te ga pripremiti za drugi dio snimanja u mirovanju.

### **3.4.2. II dio/dan – SCINTIGRAFIJA SRCA U MIROVANJU/BAZALNIM UVJETIMA**

- Provjeriti da li je pacijent ispoštovao preporuku specijaliste nuklearne medicine ili konzilija;
- oprati, dezinficirati ruke i navući rukavice;
- osigurati venski put;
- postaviti pacijenta u odgovarajući položaj;
- aplicirati radiofarmaceutik;
- smjestiti pacijenta u prostoriju izoliranu od ostalih pacijenata;
- reći mu da obavezno pojede pripremljeni obrok i piće što više tečnosti;
- započeti snimanje nakon 30-90 minuta od iniciranja radiofarmaceutika (Slika 1);
- nakon završenog snimanja savjetovati pacijenta o ponašanju prema okolini zbog primjene radiofarmaceutika.

### **4. MJERE OPREZA**

- Prije početka dijagnostičkog postupka izvršiti duplu provjeru od strane dvije medicinske sestre/tehničara (da li je pacijent izostavio terapiju po preporuci nadležnih specijalista);
- provjeriti s pacijenticama da u međuvremenu od zakazivanja do početka postupka nije došlo do trudnoće, jer svaka sumnja na trudnoću odlaže postupak;
- pri zakazivanju, pacijenta obavijestiti da na dijagnostički postupak dolazi bez pratnje;
- postupci primjene radiofarmaceutika se moraju izvoditi na način da se rizik od kontaminacije i radijacije svede na najmanju moguću mjeru;
- zdravstvenom osoblju se savjetuje da ograniči vrijeme bliskog kontakta s pacijentima kojima su ubrizgani radiofarmaceutici označeni;
- neiskorišteni radiofarmaceutik ili otpadni materijal potrebno je zbrinuti u skladu sa zakonskim propisima koji se odnose na zaštitu od radioaktivnog zračenja.

### **5. EVIDENCIJA**

Medicinska sestra/tehničar provedeni postupak evidentira u propisanu sestrinsku dokumentaciju.


### **6. REVIZIJA**

Revizija procedure vrši se svake tri godine, po potrebi i ranije.



Slika 1. Pozicioniranje pacijenta pri pregledu

[Izvor: <https://www.poliklinika-lacic.hr/djelatnosti/nuklearna-medicina>]



Slika 2. Prikaz srca opterećenog radiofarmaceutikom

[Izvor: <https://drvelicki.com/razgovor/perfuziona-scintigrafija-miokarda>]

# **ASISTIRANJE MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARA KOD IZVOĐENJA POZITRONSKЕ EMISIONE TOMOGRAFIJE S KOMPJUTERIZIRANOM TOMOGRAFIJOM (PET/CT)**

## **1. UVOD**

Pozitronska emisiona tomografija s kompjuteriziranim tomogramom (PET/CT) je slikovni dijagnostički postupak koji pruža informacije o funkciji unutrašnjih organa (PET) ubrizgavanjem male količine radioaktivnog šećera u venu (18-FDG), kao i o njihovoj anatomiji i morfološkim promjenama (CT) (Slika 1).

Cilj procedure je dati smjernice medicinskim sestrama/tehničarima o pravilnom, sigurnom i jedinstvenom načinu pripreme bolesnika, opreme za izvođenje postupka i primjeni radiofarmaceutika.

## **2. PODRUČJE PRIMJENE**

Procedura se primjenjuje u organizacionim jedinicama u kojima se provodi PET/CT.

## **3. PROCEDURA**

Postupak se izvodi po nalogu nadležnog konzilija. Medicinska sestra/tehničar priprema bolesnika i materijal i izvodi postupak aplikacije radiofarmaceutika.

### **3.1. Priprema bolesnika**

- Identificirati bolesnika;
- upoznati bolesnika s postupkom;
- provjeriti postojanje potpisanih informiranih pristanka za izvođenje postupka;
- provjeriti da li su uklonjeni metalni predmeti;
- provjeriti da li su ispoštovane preporuke nadležnog specijaliste (ne konzumirati čvrstu hranu minimalno 6 sati prije postupka, dozvoljeno je piti samo vodu bez okusa, te 24 sata bez teže fizičke aktivnosti);
- izmjeriti vrijednost glukoze u krvi;
- plasirati i.v. kanilu;
- neposredno prije snimanja savjetovati bolesniku da obavi fiziološke potrebe.

### **3.2. Priprema materijala**

- Rukavice odgovarajuće veličine;
- dezinfekcione sredstvo;
- lična zaštitna odjeća;
- zaštitna odjeća od jonizirajućeg zračenja;
- kolica s lijekovima i opremom za aplikaciju lijeka;
- pribor za određivanje vrijednosti glukoze u krvi;
- i.v. kanile i pribor za plasiranje;
- transportna zaštita za brizgalice i infuzione otopine (shielding);
- olovni kontejner za odlaganje medicinskog otpada;
- radiofarmaceutik -18-FDG.

### **3.3. Priprema medicinske sestre/tehničara**

- Oprati i dezinficirati ruke;
- obući ličnu zaštitnu odjeću i zaštitnu odjeću od jonizirajućeg zračenja;
- staviti zaštitnu masku na lice.

### **3.4. Postupak izvođenja PET/CT-a**

- Navlači rukavice;
- preuzima FDG radiofarmaceutik (bočica u olovnom kontejneru) iz hot laboratorijske;

- stavlja bočicu u injektor (aparat) koji je prethodno pripremljen;
- unosi u sistem aparata ime i prezime bolesnika, tjelesnu težinu i mjesto plasiranja i.v. kanile;
- bočicu s radiofarmaceutikom putem SAS sistema konektuje na jednokratni PAS sistem i spoji sa i.v. kanilom;
- pokrene aparat s unaprijed zadanim doznim parmetrima (Slika 2);
- nakon ubrizgavanja 18-FDG, medicinska sestra/tehničar premješta bolesnika u drugu prostoriju u kojoj treba mirovati sat vremena (ležati i ne pričati, kako bi se osigurao adekvatan raspored radioaktivnog šećera u tijelu);
- neposredno prije postupka snimanja savjetovati bolesniku da ponovo obavi fiziološke potrebe;
- otpratiti bolesnika do prostorije s aparatom i smjestiti ga na krevet za snimanje u ležeći položaj s rukama iznad glave (najčešći položaj, ali nije obavezan);
- pratiti bolesnika iz kontrolne sobe na monitoru putem video nadzora, prema propisanom protokolu;
- nakon završenog snimanja odvojiti sisteme od i.v. kanile i izvaditi istu;
- skinuti zaštitnu odjeću od jonizirajućeg zračenja i adekvatno odložiti korišteni materijal (specijalni olovni spremnici za radioaktivni medicinski otpad).

#### 4. MJERE OPREZA

- Pri zakazivanju bolesnika obavijestiti ga da na dijagnostički postupak dolazi bez pratnje;
- provjeriti s bolesnicom da u međuvremenu od zakazivanja do početka postupka nije došlo do trudnoće, jer svaka sumnja na trudnoću odlaze postupak;
- postupci primjene moraju se izvoditi na način da se rizik od kontaminacije i radijacije svede na najmanju moguću mjeru;
- savjetovati bolesnika da taj dan izbjegava kontakt s djecom i trudnicama;
- preporučiti da pije tečnost radi brže eliminacije radioaktivnog šećera.

#### 5. EVIDENCIJA

Medicinska sestra/tehničar evidentira provedeni postupak u sestrinsku dokumentaciju.

#### 6. REVIZIJA

Procedura se revidira svake tri godine, po potrebi i ranije.



Slika 1. Izvođenje pozitronske emisione tomografije s kompjuteriziranim tomografijom



Slika 2. Aplikacija radiofarmaceutika [Izvor: arhiva UKC Republike Srpske, Banja Luka]

## PRIPREMA BOLESNIKA I IZVOĐENJE POSTUPKA TERAPIJSKE PRIMJENE RADIOFARMACEUTIKA - LUTECIJUM (Lu-177)

### 1. UVOD

Radiofarmaceutici su radioaktivne supstance koje se upotrebljavaju za različita funkcionalna i morfološka dijagnostička ispitivanja i liječenje bolesnika. Lutecijum (Lu-177), kao jedan od predstavnika grupe radiofarmaka, koristi se u terapijske svrhe kod liječenja neuroendokrinih tumora i karcinoma prostate.

Cilj procedure je dati smjernice medicinskim sestrama/tehničarima o pravilnom, sigurnom i jedinstvenom načinu pripreme bolesnika, opreme i primjeni radiofarmaceutika.

### 2. PODRUČJE PRIMJENE

Postupak se primjenjuje isključivo u kliničkim organizacionim jedinicama nuklearne medicine u kojima se provodi primjena radiofarmaceutika.

### 3. PROCEDURA

Postupak se izvodi po nalogu nadležnog specijaliste nuklearne medicine uz strogo poštivanje mjera zaštite od jonizirajućeg zračenja i asepse, dok medicinska sestra/tehničar priprema bolesnika i materijal, te izvodi postupak primjene radiofarmaceutika. Primjena radiofarmaceutika provodi se samo u bolničkim uvjetima.

#### 3.1. Priprema bolesnika

- Identificirati bolesnika;
- upoznati bolesnika s postupkom;
- provjeriti postojanje potpisanoj informiranog pristanka za izvođenje postupka;
- objasniti da bolesnik mora biti u izolaciji minimalno 24h od primjene radiofarmaceutika;
- provjeriti da li je bolesnik postupio po preporukama nadležnog specijaliste - izostavio terapiju Oktreotida (Sandostatin) i donio sa sobom tražene laboratorijske nalaze;
- provjeriti da li su ispoštovane preporuke o uzdržavanju od hrane (natašte 8 - 10 sati);
- smjestiti bolesnika u sobu za izolaciju gdje smije unijeti samo jednokratni pribor za ličnu higijenu (pidžama, papuče i ostalo posteljno rublje moraju biti bolnički).

#### 3.2. Priprema materijala

- Sterilne rukavice odgovarajuće veličine;
- dezinfekcione sredstvo;
- lična zaštitna odjeća;
- zaštitna odjeća od jonizirajućeg zračenja;
- kolica s lijekovima i opremom za aplikaciju lijeka;
- pribor za uzorkovanje krvi i odgovarajuće epruvete;
- transportna zaštita za brizgalice i infuzione otopine (shielding);
- infuzione otopine (15% Aminosol i 0,9% NaCl);
- radiofarmaceutik (preuzima iz hot laboratorije);
- olovni kontejner za odlaganje medicinskog otpada.

#### 3.3. Priprema medicinske sestre/tehničara

- Oprati i dezinficirati ruke;
- staviti masku i kapu, navući kaljače;

- obući zaštitnu odjeću od jonizirajućeg zračenja.

### **3.4. Postupak izvođenja primjene Lu-177**

- izmjeriti vitalne parametre;
- navući sterilne rukavice;
- uzorkovati krv bolesniku za laboratorijske pretrage;
- otvoriti dva venska puta;
- aplicirati terapiju po nalogu nadležnog specijaliste;
- infuzionu otopinu 15% Aminosola postaviti u shielding za bocu i aplicirati 1000 ml u trajanju od 4h po nalogu nadležnog specijaliste;
- preuzeti u hot laboratoriji pripremljen Lu-177 (koji se nalazi u kiveti, a kiveta u olovnom kontejneru) i dokumente koji sadrže sljedeće informacije: vrstu, dozu radioaktivnosti i oblik radiofarmaceutika, datum mjerenja radioaktivnosti i ime i prezime bolesnika;
- uzeti pincetom kivetu iz kontejnera i još jednom izmjeriti dozu u „doza“ kalibratoru i nakon toga vratiti u olovni kontejner;
- kontejner odložiti na kolica za transport radiofarmaceutika i u sobu bolesnika ući s kolicima na kojima se nalazi samo radiofarmaceutik;
- uzeti shielding, u njega postaviti brizgalicu i iglu, navući Lu-177, ubrizgati u 250 ml 0,9% NaCl rastvora i spojiti s ranije otvorenim drugim venskim putem;
- nakon uključivanja Lu-177 medicinska sestra/tehničar izlazi iz sobe za izolaciju;
- zaštitnu odjeću od jonizirajućeg zračenja odložiti na odgovarajući način;
- pratiti bolesnika iz kontrolne sobe na monitoru putem video nadzora, prema propisanom protokolu;
- po isteku terapije obući zaštitnu odjeću od jonizirajućeg zračenja, ući u sobu, odvojiti infuziju i evidentirati nivo zračenja koji bolesnik emitira;
- podsticati bolesnika na uzimanje veće količine tečnosti i češće provođenje lične higijene u svrhu brže eliminacije radiofarmaceutika;
- odložiti korišteni materijal u specijalne olovne spremnike za radioaktivni medicinski otpad.

## **4. MJERE OPREZA**

- Prijem, skladištenje, upotreba, transport i odlaganje radiofarmaceutika moraju se obavljati u skladu s propisima i/ili odgovarajućim dozvolama nadležnih službi;
- postupci primjene se moraju izvoditi na način da se rizik od kontaminacije i radijacije svede na najmanju moguću mjeru;
- mjerenja zračenja na lokaciji i tokom rada od ključne su važnosti i moraju se provoditi u svrhu preciznijeg i upućenijeg određivanja ukupne doze zračenja osoblja;
- zdravstvenom osoblju se savjetuje da ograniči vrijeme bliskog kontakta s bolesnicima kojima su ubrizgani radiofarmaceutici označeni lutecijem (Lu-177);
- neiskorišteni lijek ili otpadni materijal potrebno je zbrinuti u skladu sa zakonskim propisima koji se odnose na zaštitu od radioaktivnog zračenja.

## **5. EVIDENCIJA**

Medicinska sestra/tehničar evidentira provedeni postupak u sestrinsku dokumentaciju.

## **6. REVIZIJA**

Procedura se revidira svake tri godine, po potrebi i ranije.





# VII SPECIFIČNE STANDARDNE OPERATIVNE PROCEDURE U INFEKTOLOGIJI

1. POSTUPCI MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARA KOD ZBRINJAVANJA BOLESNIKA SA ZMIJSKIM UJEDOM

## **POSTUPCI MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARA KOD ZBRINJAVANJA BOLESNIKA SA ZMIJSKIM UJEDOM**

### **1. UVOD**

Zmijski ujed je prodiranje očnjaka zmije i ubrizgavanje otrova u tijelo čovjeka, i smatra se jednim od najurgentnijih stanja u medicini. Simptomi ovise o vrsti zmije, mjestu ujeda, količini ubrizganog otrova, brzini apsorpcije otrova u krvotok i vremenu koje je prošlo od ujeda do dolaska u bolnicu.

Cilj procedure je dati smjernice medicinskim sestrama/tehničarima o sigurnom zbrinjavanju bolesnika sa zmijskim ujedom.

### **2. PODRUČJE PRIMJENE**

Procedura se primjenjuje u svim organizacionim jedinicama u kojima se zbrinjavaju bolesnici sa zmijskim ujedom.

### **3. PROCEDURA**

Pri dolasku bolesnika u prijemnu ambulantu, hitno zbrinjavanje započinju dvije medicinske sestre/tehničara i nadležni specijalista.

#### **3.1. Postupak zbrinjavanja bolesnika u prijemnoj ambulanti**

U prijemnoj ambulanti, medicinska sestra/tehničar mora:

- identificirati bolesnika;
- provjeriti je li bolesnik skinuo nakit (edem na mjestu zmijskog ujeda);
- pokušati saznati o kojoj vrsti zmije se radi;
- upoznati bolesnika s postupcima i hrabriti ga;
- oslobođiti bolesnika od odjeće, ovisno o mjestu ujeda;
- ukoliko je mjesto ujeda imobilizirano, otkloniti imobilizaciju;
- očistiti sapunom i vodom, pregledati i procijeniti mjesto ujeda (dva zuba....);
- postaviti dvije i.v. kanile na zdravom ekstremitetu;
- snimiti EKG;
- izmjeriti vitalne parametre (prema nalogu nadležnog specijaliste staviti bolesnika na monitor);
- izmjeriti bazalni obim iznad i ispod mjesta ujeda, te označiti markerom granice lokalnog edema (ocjena smjera širenja otrova);
- prema nalogu nadležnog specijaliste, uzorkovati krv, aplicirati lijekove;
- bolesnika na odjel prevesti isključivo na kolicima/strečeru.

#### **3.2. Postupak zbrinjavanja bolesnika na odjelu**

Medicinska sestra/tehničar odjela preuzima bolesnika i prateću medicinsku dokumentaciju, te:

- postavi bolesnika u udoban položaj (na bok ukoliko bolesnik povrća);
- osigurava bolesniku privatnost;
- plasira/assistira kod uvođenja urinarnog katetera (ovisno o spolu bolesnika);
- vrši elevaciju, ovisno o mjestu zmijskog ujeda;
- postavlja kompresu ispod mjesta ujeda i stavlja hladan oblog;
- prati vitalne parametre i stanje svijesti;
- aplicira terapiju prema nalogu nadležnog specijaliste;
- mjeri granice edema svakih 15 do 30 minuta;
- posmatra izgled kože (alergijske reakcije).

### **3.3. Potreban materijal za zbrinjavanje zmijskog ujeda**

- Rukavice;
- dezinfekcione sredstvo za ruke;
- materijal za čišćenje i previjanje rane;
- tlakomjer;
- EKG aparat;
- monitor;
- oprema za oksigenaciju;
- pulsni oksimetar;
- toaletna stolica;
- set sa sterilnim tupferima;
- bubrežasta posuda;
- lijekovi (antišok terapija, antiviperinumi, vakcine protiv tetanusa, antibiotici, kortikosteroidi, infuzione otopine, analgetici, benzodijazepini...);
- šprice, igle i i.v. kanile različitih veličina;
- komprese;
- potreban materijal za uzorkovanje krvi;
- potreban materijal za postavljanje urinarnog katetera;
- leukoplast;
- spremnici za odlaganje medicinskog otpada.

### **4. MJERE OPREZA**

- Ograničiti vrijeme držanja hladnih obloga i ne stavljati led na mjesto ujeda;
- obavezno je mirovanje bolesnika dok traje akutna faza bolesti;
- antiviperinum čuvati poštujući preporuke proizvođača i vodeći računa da se ne prekine hladni lanac;
- antiviperinum lagano promučkati prije aplikacije;
- kožno testiranje na alergiju antiviperinuma se ne preporučuje, jer je nepouzdano i odgađa hitnu terapiju.

### **5. EVIDENCIJA**

Medicinska sestra/tehničar provedeni postupak evidentira u propisanu sestrinsku dokumentaciju.

### **6. REVIZIJA**

Procedura se revidira svake tri godine, po potrebi i ranije.



## VIII SPECIFIČNE STANDARDNE OPERATIVNE PROCEDURE U HIRURGIJI

- 1.** ZDRAVSTVENA NJEGA DJETETA NAKON OPERACIJE KRAJNIKA (TONZILEKTOMIJA)
- 2.** ZDRAVSTVENA NJEGA BOLESNIKA S UGRAĐENOM TOTALNOM ILI PARCIJALNOM PROTEZOM KUKA
- 3.** POSTUPCI MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARA U HIRURGIJI HIV POZITIVNIH PACIJENATA

## ZDRAVSTVENA NJEGA DJETA NAKON OPERACIJE KRAJNIKA (TONZILEKTOMIJA)

### 1. UVOD

Tonzilektomija je otorinolaringološka operacija kojom se hirurškim putem uklanjuju krajnici (tonzile). Zdravstvena njega u ranom postoperativnom zbrinjavanju djece nakon tonzilektomije, usmjerena je na praćenje djetetovog stanja, otklanjanje i/ili smanjenje tjelesnih simptoma, prepoznavanje i sprečavanje eventualnih komplikacija.

Cilj procedure je dati smjernice medicinskim sestrama/tehničarima o pravilnoj i sigurnoj zdravstvenoj njezi djeteta nakon tonzilektomije, te educirati roditelje/staratelje za nastavak njege u kućnim uvjetima.

### 2. PODRUČJE PRIMJENE

Procedura se primjenjuje u hirurškim otorinolaringološkim organizacionim jedinicama u kojima se vrše tonzilektomije kod djece.

### 3. PROCEDURA

Za povratak djeteta iz operacione sale na odjel, medicinska sestra/tehničar priprema bolesničku sobu, pribor i materijal.

#### 3.1. Priprema bolesničke sobe

- Osigurati povoljne mikroklimatske uvjete (vlažnost zraka, temperatura);
- promijeniti posteljinu;
- osigurati mir.

#### 3.2. Priprema pribora i materijala u bolesničkoj sobi

- Toplomer;
- bubrežnjak;
- papirni ubrusi - celštof;
- rashlađeni čaj.

#### 3.3. Prijem i postoperativna njega djeteta nakon operacije krajnika

Nakon operativnog zahvata i buđenja djeteta iz anestezije u operacionom bloku/sali, dvije medicinske sestre/tehničari preuzimaju dijete i na transportnim ležećim kolicima prevoze na odjel u bolesničku sobu.

Zadatak medicinske sestre/tehničara je da tokom prva dva postoperativna sata dijete:

- smjesti u krevet isključivo na bok;
- stavi hladan oblog oko vrata radi postizanja vazokonstrikcije, po nalogu hirurga;
- po nalogu hirurga uključuje terapiju;
- vrši kontinuirani nadzor djeteta.

Nakon dva postoperativna sata medicinska sestra/tehničar:

- mjeri tjelesnu temperaturu;
- obuče dijete;
- podstiče dijete da piye po gutljaj rashlađenog čaja;
- za prvi obrok djetetu daje supu.

Upute i savjeti koje medicinska sestra/tehničar daje roditelju/staratelju pri otpustu:

- prvih 15 dana obavezno mirovanje djeteta;
- ishrana djeteta tokom prvih 15 dana mora biti kašasta, mlaka, bez toplih, zaslđenih i gaziranih napitaka;
- zube prati samo vodom (bez četkice i zubne paste);
- prvih 7 dana nije dozvoljeno pranje kose;

- dozvoljeno tuširanje mlakom vodom do vrata;
- u slučaju pojave krvarenja, djetetu staviti hladan oblog oko vrata (mokar peškir) i odmah se javiti u zdravstvenu ustanovu.

#### **4. MJERE OPREZA**

- Dijete mora ležati na boku najmanje 2 sata nakon operativnog zahvata;
- po mogućnosti dijete smjestiti u bolesničku sobu sa što manje kreveta;
- o svakoj promjeni stanja ili promjeni aspekta djeteta, medicinska sestra/tehničar odmah obavještava nadležnog ljekara.

#### **5. EVIDENCIJA**

Individualni Plan zdravstvene njegе izraditi za svako operirano dijete, a sve provedene postupke i intervencije medicinska sestra/tehničar evidentira u propisanu sestrinsku dokumentaciju.

#### **6. REVIZIJA**

Procedura se revidira svake tri godine, po potrebi i ranije.

### **ZDRAVSTVENA NJEGA BOLESNIKA S UGRAĐENOM TOTALNOM ILI PARCIJALNOM PROTEZOM KUKA**

#### **1. UVOD**

Totalna endoproteza (TEP) je operativni zahvat koji se izvodi kod oštećenog zgloba, gdje je konzervativno liječenje nemoguće. Parcijalna endoproteza (PEP) se ugrađuje kod preloma vrata bedrene kosti.

Cilj procedure je dati smjernice medicinskim sestrama/tehničarima o pravilnoj, sigurnoj i jedinstvenoj postoperativnoj zdravstvenoj njezi bolesnika s ugrađenom totalnom ili parcijalnom endoprotezom kuka.

#### **2. PODRUČJE PRIMJENE**

Procedura se primjenjuje u hirurškim ortopedskim organizacionim jedinicama.

#### **3. PROCEDURA**

Za povratak bolesnika s ugrađenom endoprotezom kuka iz operacione sale, medicinska sestra/tehničar priprema:

- bolesničku sobu;
- opremu i materijal.

##### **3.1. Priprema bolesničke sobe i kreveta**

- Osigurati povoljne mikroklimatske uvjete (vlažnost zraka, temperatura) i mir u sobi;
- krevet mehanički očistiti i dezinficirati;
- promijeniti posteljinu;
- na krevetu obezbijediti trapez.

##### **3.2. Priprema opreme i materijala**

- Pribor za primjenu kisika;
- tlakomjer;
- toplomjer;
- bubrežnjak;
- papirni ubrusi - celštof;
- dezinfekciono sredstvo;

- kolica s materijalom za previjanje..

### **3.3. Prijem i postoperativna njega bolesnika nakon ugrađene endoroteze kuka**

Nakon operativnog zahvata i buđenja bolesnika iz anestezije, u sobi za buđenje operacionog bloka/sale, dvije medicinske sestre/tehničara preuzimaju bolesnika s medicinskom dokumentacijom. Po nalogu nadležnog specijaliste, bolesnika odvoze na rendgen (RTG), kontrolu položaja ugrađene endoproteze ili u bolesničku sobu.

Medicinska sestra/tehničar bolesnika s ugrađenom endoprotezom kuka:

- smjesti u bolesnički krevet na leđa s podignutim uzglavljem i glavom okrenutom ustranu;
- između donjih ekstremiteta postavi abdukcionu jastuk;
- prati vitalne parametre;
- prati vanjski izgled i stanje svijesti bolesnika;
- kontinuirano prati položaj operiranog ekstremiteta;
- prati stanje drenaže;
- provodi mjere sprečavanja komplikacija dugotrajnog ležanja;
- provodi mjere sprečavanja nastanka infekcije hirurške rane.

### **3.4. Preporuke i edukacija bolesnika**

Medicinske sestre/tehničari i fizioterapeutski tehničari educiraju bolesnika i daju preporuke o načinu života nakon otpusta iz bolnice.

Uputstvo o aktivnostima nakon ugrađene totalne ili parcijalne endoproteze kuka izdaje se i u pisnom obliku (Prilog 1).

## **4. MJERE OPREZA**


- Po nalogu nadležnog specijaliste, a nakon što je pregledan od strane ljekara fizičatra, bolesnik se uvodi u program rane rehabilitacije 24 sata nakon operativnog zahvata;
- prije svakog ustajanja iz kreveta, medicinska sestra/tehničar bolesniku postavlja elastični zavoj/čarape radi prevencije duboke venske tromboze;
- ranu rehabilitaciju - vertikalizaciju provode fizioterapeutski tehničari.

## **5. EVIDENCIJA**

Individualni Plan zdravstvene njegе izraditi za svakog bolesnika s ugrađenom endoprotezom kuka, a sve provedene postupke i intervencije medicinska sestra/tehničar evidentira u propisanu sestrinsku dokumentaciju.

## **6. REVIZIJA**

Procedura se revidira svake tri godine, po potrebi i ranije.



Slika 1. Totalna endoproteza kuka

[Izvor: <https://www.svkatarina.hr/storage/ortopedija/TEP%20kuka/tri-kuka.jpg>]



Slika 2. Radiografski snimak položaja totalne endoproteze kuka

[Izvor: <https://www.akromion.hr/wp-content/uploads/2018/06/kuk7.jpg>]

**UPUTSTVO ZA BOLESNIKE NAKON UGRAĐENE TOTALNE ILI  
PARCIJALNE PROTEZE KUKA**

**NIJE DOZVOLJENO**

<b>Sjediti prekrštenih nogu</b>	<b>cijelog života</b>
<b>Čučanje i sjedenje na niskoj stolici</b>	<b>cijelog života</b>
<b>Naglo okretanje na operiranoj nozi</b>	<b>cijelog života</b>
<b>Stajanje samo na operiranoj nozi</b>	<b>cijelog života</b>
<b>Nošenje težeg tereta</b>	<b>cijelog života</b>
<b>Ležanje na operiranoj nozi</b>	<b>3 mjeseca</b>
<b>Kupanje u kadi</b>	<b>3 mjeseca</b>
<b>Vezanje pertli i savijanje</b>	<b>3 mjeseca</b>

**POTREBNO**

<b>Upotreba elastičnih čarapa prilikom kretanja</b>	<b>3 mjeseca</b>
<b>Sjedenje na visokoj stolici</b>	<b>3 mjeseca</b>
<b>Svakodnevno provoditi preporučene vježbe</b>	<b>cijelog života</b>

**DOZVOLJENO**

<b>Hodanje uz pomoć štaka</b>	<b>3 mjeseca</b>
<b>Pun oslonac na operiranu nogu</b>	<b>nakon 3 mjeseca</b>
<b>Kupanje pod tušem</b>	<b>nakon 14 dana</b>
<b>Plivanje u bazenu</b>	<b>nakon 30 dana</b>
<b>Umjetni zglob može aktivirati detektore metala na aerodromima.</b>	

## POSTUPCI MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARA U HIRURGIJI HIV POZITIVNIH PACIJENATA

### 1. UVOD

Asistencija medicinske sestre/tehničara kod hitnih ili elektivnih operativnih zahvata HIV pozitivnih pacijenata se suštinski ne razlikuje od standardnih procedura drugih hirurških bolesnika, ali zahtijeva fokusiranje na specifičnosti.

Cilj procedure je dati smjernice medicinskim sestrama/tehničarima o pravilnom, sigurnom i jedinstvenom načinu postupanja u hirurgiji HIV pozitivnih pacijenata.

### 2. PODRUČJE PRIMJENE

Procedura se primjenjuje u svim hirurškim organizacionim jedinicama zdravstvene zaštite.

### 3. PROCEDURA

Procedura *Preoperativna priprema i postupanje s pacijentima u operativnom bloku* već je napisana u Priručniku standardnih operativnih procedura u sestrinstvu za sekundarni i tercijarni nivo zdravstvene zaštite, a u nastavku će biti navedene specifičnosti.

#### 3.1 Priprema bolesnika

- Identificirati bolesnika i provjeriti postojanje informiranog pristanka;
- depilirati operativno polje (preporučuje se uraditi epilaciju umjesto brijanja).

#### 3.2 Priprema materijala

- Materijal opisan u proceduri *Preoperativna priprema i postupanje s pacijentima u operativnom bloku*;
- 2% glutaraldehid;
- plastična folija za operativni stol;
- nepromočive jednokratne kecelje;
- zavojni materijal s nepropusnim završnim slojem.

#### 3.3 Priprema medicinske sestre/tehničara prije operativnog zahvata

- Oprati, dezinficirati ruke i navući duple rukavice;
- ukoliko postoje ogrebotine na koži šaka i podlaktica, dermatitis ili ekcemi, prekriti kožu sterilnim zavojem pa tek onda navući rukavice;
- koristiti vizir za cijelo lice ili naočale s prekrivenim stranama;
- obući plastičnu kecelju za jednokratnu upotrebu ispod sterilnog mantila;
- koristiti jednokratne sterilne mantile ili višekratne mantile od materijala koji odbijaju tečnost;
- obuti gumenu, neklizajuću zatvorenu obuću.

#### 3.4 Postupci medicinske sestre/tehničara s instrumentariumom i opremom

- Ispod sterilnog čaršafa operacioni stol zaštititi plastičnom folijom;
- aspiraciona oprema treba do pola biti napunjena 2% glutaraldehidom prije početka operacije;
- instrumentima i oštrim predmetima rukovati krajnje obazrivo tokom operativnog zahvata, a kad god je moguće preporučuje se upotreba jednokratnih instrumenata;
- obezbijediti neutralan prenos upotrebljenih instrumenata putem bubrežaste posude (izbjegavati prenos iz ruke u ruku);
- jednokratne instrumente odložiti u skladu s odlaganjem medicinskog otpada, a višekratne nakon mehaničkog čišćenja držati potopljene u dezinfekcionom sredstvu 12 sati;
- u slučaju obilnijeg izlijevanja krvi i tjelesnih tečnosti postupiti po proceduri

- nadležne ustanove;
- pripremiti operateru zavojni materijal s nepropusnim završnim slojem kako ne bi došlo do curenja eksudata iz rane nakon završetka operacije;
- po završenoj operaciji obezbijediti pacijentu čist lični veš i posteljinu;
- sav jednokratni veš i odjeću odložiti u infektivni otpad.

#### **4 EVIDENCIJA**

Medicinska sestra/tehničar evidentira provedeni postupak u sestrinsku dokumentaciju.

#### **5 REVIZIJA**

Procedura se revidira svake tri godine, po potrebi i ranije.

# IX SPECIFIČNE STANDARDNE OPERATIVNE PROCEDURE U INTENZIVNOM LIJEČENJU

- 1.** POSTAVLJANJE PICC KATETERA I APLIKACIJA LIJEKA
- 2.** MJERENJE CENTRALNOG VENSKOG PRITiska (CVP)
- 3.** UZORKOVANJE KRVI IZ CENTRALNOG VENSKOG KATETERA (CVK)
- 4.** ASPIRACIJA TRAHEOBRONHALNOG STABLA BOLESNIKA NA MEHANIČKOJ VENTILACIJI

## **POSTAVLJANJE PICC KATETERA I APLIKACIJA LIJEKA**

### **1. UVOD**

Periferno postavljeni centralni venski kateteri (engl. peripherally inserted central catheters -PICC) često se koriste za osiguranje venskog pristupa kod bolesnika, za vrijeme dugotrajnog liječenja i kod bolesnika na kućnom liječenju. Fleksibilni kateter se uvodi u perifernu venu na ruci (v.cephalica, v.basilika ili v.brachialis) i provodi do vena u grudnom košu.

Cilj procedure je dati smjernice medicinskim sestrama/tehničarima o pravilnom, sigurnom i jedinstvenom načinu pripreme bolesnika, materijala i asistiranja tokom postavljanja i aplikacije lijeka putem PICC katetera.

### **2. PODRUČJE PRIMJENE**

Procedura se primjenjuje u svim organizacionim jedinicama u kojima se postavlja PICC kateter i gdje se aplicira lijek.

### **3. PROCEDURA**

Postavljanje PICC katetera vrši nadležni specijalista, dok medicinska sestra/tehničar priprema bolesnika, materijal, asistira i aplicira lijek prema nalogu ljekara.

#### **3.1. Priprema bolesnika**

- Identificirati bolesnika;
- upoznati bolesnika s postupkom i odgovoriti na njegova pitanja;
- provjeriti postojanje potpisanih informiranih pristanka za izvođenje postupka;
- izmjeriti vitalne parametre.

#### **3.2. Priprema materijala**

- Set sa PICC;
- zaštitni sterilni mantil, maska i kapa;
- set sa sterilnim kompresama;
- sterilni instrumenti (pean);
- sterilni tupferi gaze;
- sterilna okluzivna folija;
- rukavice (sterilne i nesterilne);
- dezinfekcione sredstvo;
- šprice i igle odgovarajuće veličine;
- fiziološka otopina 0,9% NaCl;
- heparinski lijek;
- Esmarhova poveska;
- spremnici za medicinski otpad;
- centimetar;
- bubrežasta posuda.

#### **3.3. Postupak postavljanja PICC-a**

Medicinska sestra/tehničar, nakon pripreme materijala i bolesnika, asistira pri izvođenju postupka, isključivo pod aseptičnim uvjetima.

- Oprati i dezinficirati ruke;
- staviti zaštitnu masku, kapu i navući nesterilne rukavice;
- potreban materijal i pribor staviti na intervencijski stol;
- oslobooditi bolesnika od gornjeg dijela odjeće;
- bolesnika postaviti u ležeći položaj s rukom pod ugлом od 90° spram grudnog koša;

- dodati ljekaru centimetar u svrhu procjene veličine PICC-a;
- asistirati ljekaru pri oblaćenju zaštitne sterilne odjeće;
- dodati ljekaru sredstva za dezinfekciju mjesta uvođenja katetera u venu;
- postaviti sterilnu kompresu ispod i kompresu s otvorom preko ruke bolesnika;
- otvoriti set sa PICC-om, navući u špricu 5 ml fiziološke otopine i isprati kateter;
- postaviti Esmarhovu povesku;
- dodati ljekaru PICC, te nakon uvedenog katetera, dodati rastvor heparina prema nalogu ljekara u svrhu ispiranja;
- preko ubodnog mjesta staviti sterilan tupfer gaze i okluzivnu foliju.

### **3.3.1. Aplikacija lijeka putem PICC katetera**

Prije primjene lijeka preko PICC-a, medicinska sestra/tehničar obavezna je:

- staviti masku i navući sterilne rukavice;
- postaviti sterilni tupfer ispod PICC-a;
- u špricu navući 10-20 ml fiziološke otopine;
- otvoriti čep sa PICC-a;
- tupferom dezinficirati ulazno mjesto PICC-a;
- spojiti špricu s fiziološkom otopinom s kateterom;
- otvoriti sigurnosnu klemu i isprati lumen katetera fiziološkom otopinom;
- aplicirati pripremljeni lijek;
- isprati kateter fiziološkom otopinom;
- zatvoriti sigurnosnu klemu PICC-a i vratiti čep na PICC.

## **4. MJERE OPREZA**


- Kod bolesnika sa PICC-om je zabranjeno plivanje;
- ne koristiti oštре instrumente u blizini katetera da se ne ošteti;
- ispiranje ne vršiti energično zbog mogućnosti pomjeranja katetera;
- prije tuširanja ili kupanja, kateter zaštititi dodatnom nepromočivom folijom;
- tupfer i providnu foliju mijenjati svakih 3-7 dana, po potrebi i češće;
- ukoliko se kateter ne koristi svakodnevno, ispirati ga svakih 12 sati fiziološkom otopinom, a na 24 sata heparinom u svrhu održavanja prohodnosti katetera.

## **5. EVIDENCIJA**

Medicinska sestra/tehničar evidentira provedeni postupak u propisanu sestrinsku dokumentaciju.

## **6. REVIZIJA**

Procedura se revidira svake tri godine, po potrebi i ranije.



Slika 1. PICC kateter

[Izvor:

<https://www.lymphoma.org.au/bs/limfom/tretmani/ure%C4%91aji-za-centralni-venski-pristup/>

## MJERENJE CENTRALNOG VENSKOG PRITISKA (CVP)

### 1. UVOD

Centralni venski pritisak (CVP) predstavlja volumen krvi koja se vraća u srce kroz sistemsku cirkulaciju (venski povratak), a mjeri se manometrom koji se spaja na centralni venski kateter (CVK).

Cilj procedure je dati smjernice medicinskim sestrama/tehničarima o pravilnom, sigurnom i jedinstvenom načinu mjerjenja centralnog venskog pritiska.

### 2. PODRUČJE PRIMJENE

Procedura se primjenjuje u bolničkim organizacionim jedinicama u kojima se mjeri CVP.

### 3. PROCEDURA

Indikaciju i plasiranje centralnog venskog katetera (CVK) vrši nadležni specijalista, a postupak mjerjenja CVP-a izvodi medicinska sestra/tehničar.

#### 3.1. Priprema bolesnika

- Identificirati bolesnika;
- upoznati bolesnika s postupkom (ukoliko njegovo stanje to dozvoljava);
- postaviti ga u ležeći položaj na leđa.

#### 3.2. Priprema pribora i materijala

- Manometar za mjerjenje CVP-a (Slika 1);
- stalak za infuziju;
- sistem s trokanalnim ventilom za manometar;
- infuziona otopina;
- šprica 10 ml;
- sterilne rukavice;
- zaštitna maska;
- dezinfekcione sredstvo;
- bubrežasta posuda.

#### 3.3. Postupak mjerjenja CVP-a

Medicinska sestra/tehničar nakon pripreme bolesnika, pribora i materijala:

- fiksira manometar na stalak za infuziju;
- sistem s trokanalnim ventilom spoji s infuzionom otopinom i manometrom;
- napuni sistem infuzionom otopinom;
- na trokanalnom ventilu blokira sve otvore;
- poravna nultu tačku manometra s nultom tačkom desne pretkomore srca u visini četvrtoog interkostalnog prostora u srednjoj aksilarnoj liniji (Slika 2);
- stavi zaštitnu masku;
- dezinficira ruke i navuče sterilne rukavice;
- špricom provjeri prohodnost slobodnog kraka CVK-a (aspirira krv);
- spoji sistem na slobodni krak CVK-a;
- zatvori trokanalni ventil prema bolesniku i polako napuni manometar infuzijsnom otopinom;
- zatvori ventil prema infuzionoj otopini i otvori ga prema bolesniku (Slika 3);
- nivo tečnosti u manometru polako opada i kada se tečnost smiri medicinska sestra/tehničar očita vrijednost CVP-a;
- raspremi korišteni materijal.

#### 4. MJERE OPREZA


- Mjerenje CVP-a vršiti u aseptičnim uvjetima, kako bi se izbjegla kontaminacija putem CVK-a;
- nije preporučljivo sistem manometra prepuniti infuzionom otopinom jer prelijevanje preko vrha može biti izvor kontaminacije;
- infuzionu otopinu mijenjati na svaka 24 sata, a infuzioni sistem na svakih 48 sati;
- preporučljivo je markirati mjesto na grudnom košu (visinu četvrtog interkostalnog prostora u srednjoj aksilarnoj liniji) za slijedeća mjerenja;
- prije mjerenja CVP-a zaustaviti intravensku infuzionu terapiju.

#### 5. EVIDENCIJA


Medicinska sestra/tehničar provedeni postupak evidentira u propisanu sestrinsku dokumentaciju.

#### 6. REVIZIJA


Procedura se revidira svake tri godine, po potrebi i ranije.



Slika 1. Manometar za mjerenje CVP-a [Izvor: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/20/ZVD-Messlatte.JPG/375px-ZVD-Messlatte.JPG>]



Slika 2. Nulta tačka desne pretkomore



Slika 3. Postupak mjerena CVP-a

## UZORKOVANJE KRVI IZ CENTRALNOG VENSKOG KATETERA (CVK)

### 1. UVOD

Uzorkovanje krvi iz centralnog venskog katetera (CVK) je postupak koji se izvodi u dijagnostičke svrhe.

Cilj procedure je dati smjernice medicinskim sestrama/tehničarima o pravilnom, sigurnom i jedinstvenom načinu pripreme bolesnika, materijala i uzorkovanja krvi iz CVK-a.

### 2. PODRUČJE PRIMJENE

Postupak se primjenjuje u svim organizacionim jedinicama u kojima se provodi uzorkovanje krvi iz CVK-a.

### 3. PROCEDURA

Uzorkovanje krvi iz CVK-a izvodi medicinska sestra/tehničar na osnovu pisanog naloga nadležnog specijaliste.

#### 3.1. Priprema bolesnika

- identificirati bolesnika;
- upoznati bolesnika s postupkom;
- podsticati bolesnika na saradnju;
- postaviti bolesnika u ležeći položaj s okrenutom glavom ulijevo.

#### 3.2. Priprema materijala

- Rukavice (sterilne i nesterilne);
- dezinfekcione sredstvo;
- zaštitna maska;
- set sa sterilnim tupferima;
- bubrežasta posuda;
- šprice i igle različitih veličina;
- fiziološka otopina;
- pribor za uzorkovanje krvi i odgovarajuće epruvete;
- stalak za epruvete;
- spremnici za medicinski otpad;
- spremnik za transport uzoraka.

#### 3.3. Procedura uzorkovanja krvi

- Oprati i dezinficirati ruke;
- staviti zaštitnu masku;
- potreban materijal i pribor pripremiti na intervencijskom stolu;
- navući sterilne rukavice;
- postaviti sterilni tupfer ispod CVK-a;
- u špricu navući 5-10 ml fiziološke otopine;
- otvoriti čep sa CVK-a (paziti na kontaminaciju);
- tupferom dezinficirati mjesto spajanja katetera;
- špricu s fiziološkom otopinom spojiti sa CVK-om;
- otvoriti sigurnosnu klemu CVK-a i ubrizgati fiziološku otopinu (isprati lumen katetera);
- aspirirati 5-10 ml krvi, potom zatvoriti sigurnosnu klemu (aspiriranu krv odložiti u spremnik za infektivni otpad);
- nakon 1-2 minute vacutajner ili nastavak za vađenje spojiti s kateterom, otvoriti klemu i uzorkovati krv u epruvetu/e;

- zatvoriti sigurnosnu klemu te špricu s fiziološkom otopinom spojiti sa CVK-om, otvoriti klemu i isprati kateter;
- zatvoriti sigurnosnu klemu, dezinficirati mjesto spajanja katetera i vratiti čep;
- uzorak s adekvatno popunjrenom uputnicom u najkraćem vremenskom roku transportirati u nadležnu laboratoriju.

#### **4. MJERE OPREZA**

- Krv se ne može uzorkovati iz lumena namijenjenog za parenteralnu ishranu;
- prilikom ispiranja CVK-a ne koristiti šprice veće od 10 ml kako bi se izbjegao prekomjerni pritisak;
- infuzije u svim lumenima CVK-a moraju biti isključene, po mogućnosti 1-2 minute prije uzorkovanja krvi.

#### **5. EVIDENCIJA**

Medicinska sestra/tehničar provedeni postupak evidentira u propisanu sestrinsku dokumentaciju.

#### **6. REVIZIJA**

Revizija procedure se vrši svake tri godine, po potrebi i ranije.

## **ASPIRACIJA TRAHEOBRONHALNOG STABLA BOLESNIKA NA MEHANIČKOJ VENTILACIJI**

#### **1. UVOD**

Traheobronhalna aspiracija podrazumijeva uklanjanje sekreta iz traheje i bronhija bolesnika pomoću aspiracionog katetera umetnutog kroz traheostomni tubus (Slika 1) ili endotrahealni tubus (Slika 2).

Cilj procedure je dati smjernice medicinskim sestrama/tehničarima o pravilnom, sigurnom i jedinstvenom načinu aspiracije sekreta traheobronhalnog stabla bolesnika na mehaničkoj ventilaciji.

#### **2. PODRUČJE PRIMJENE**

Procedura se primjenjuje u jedinicama intenzivnog liječenja.

#### **3. PROCEDURA**

Proceduru izvodi medicinska sestra/tehničar uz poštivanje mjera asepse.

##### **3.1. Priprema opreme, pribora i materijala**

- Fiksni ili portabilni aspiracioni aparat;
- konekciono crijevo;
- sterilni aspiracioni kateter;
- sterilna kompresa;
- sterilne rukavice;
- zaštitna maska;
- NaCl 0,9%;
- spremnici za medicinski otpad.

##### **3.2. Postupak aspiracije**

Prije izvođenja postupka, medicinska sestra/tehničar bilježi vitalne parametre te upozna bolesnika s procedurom, čak i u slučaju kad on nije u mogućnosti odgovoriti.

Medicinska sestra/tehničar, nakon evidentiranja vitalnih parametara izvodi postupak na način da:

- opere i dezinficira ruke;
- stavi zaštitnu masku;
- na sterilnu kompresu, pored bolesnika, postavi pribor za aspiraciju i otvor i aspiracioni kateter;
- dezinficira ruke;
- navuče sterilne rukavice;
- dominantnom rukom uzima aspiracioni kateter i spaja ga na konekciono crijevo aspiratora;
- nedominantnom rukom odvoji aparat za mehaničku ventilaciju od bolesnika;
- laganim pokretom uvodi aspiracioni kateter kroz traheostomni tubus ili endotrahealni tubus u traheju i bronhije bolesnika;
- nedominantnom rukom pokreće aspirator i regulira pritisak;
- dominantnom rukom, laganim rotirajućim pokretima aspirira nakupljeni sadžaj;
- nakon aspiriranja, aspiracioni kateter omota oko dominantne šake i lagano izvuče;
- nedominantnom rukom spoji bolesnika s aparatom za mehaničku ventilaciju;
- NaCl 0,9% rastvorom propere lumen katetera i konekcionog crijeva;
- odvaja aspiracioni kateter od konekcionog crijeva;
- skida rukavice zajedno s aspiracionim kateterom i odlaže u medicinski otpad;
- nakon završenog postupka raspremi i adekvatno odloži korišteni materijal i opremu.

#### **4. MJERE OPREZA**


- Aspiraciju vršiti od 10 do maksimalno 15 sekundi, da bi se izbjeglo oštećenje sluznice i hipoksija.

#### **5. EVIDENCIJA**


Provedeni postupak medicinska sestra/tehničar evidentira u propisanu sestrinsku dokumentaciju.

#### **6. REVIZIJA**

Procedura se revidira svake tri godine, po potrebi i ranije.



Slika 1. Trahealna stoma – traheostomni tubus



Slika 2. Endotrahealni tubus



# X SPECIFIČNE STANDARDNE OPERATIVNE PROCEDURE U GINEKOLOGIJI I AKUŠERSTVU

- 1.** PROCEDURA PRIPREME BOLESNIKA I ASISTIRANJE MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARA KOD IZVOĐENJA KARDIOTOKOGRAFIJE (CTG)
- 2.** PRIPREMA TRUDNICE I ASISTIRANJE MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARA/BABICE KOD IZVOĐENJA AMNIOCENTEZE
- 3.** PRIMJENA Rho-GAM-a
- 4.** POSTUPAK IDENTIFIKACIJE NOVOROĐENČETA
- 5.** POSTUPAK S NOVOROĐENČETOM NAKON PORODA
- 6.** UZORKOVANJE KRVI ZA HEMOKULTURU IZ PUPČANIKA

## **PROCEDURA PRIPREME BOLESNIKA I ASISTIRANJE MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARA KOD IZVOĐENJA KARDIOTOKOGRAFIJE (CTG)**

### **1. UVOD**

Eksterna kardiotokografija (CTG) je neinvazivna dijagnostička metoda kojom se istovremeno registriraju plodova srčana frekvencija (srčani tonovi bebe) i kontrakcije materice. CTG se obično vrši u trećem trimestru trudnoće, jednom sedmično ili češće ukoliko postoji potreba. Cilj procedure je dati smjernice medicinskim sestrama/tehničarima o pravilnom, sigurnom i jedinstvenom načinu pripreme i izvođenja postupka CTG-a.

### **2. PODRUČJE PRIMJENE**

Procedura se primjenjuje u svim organizacionim jedinicama u kojima se provodi CTG.

### **3. PROCEDURA**

CTG indicira nadležni specijalista, dok ginekološko-akušerska sestra priprema trudnicu i izvodi postupak. Aparat se sastoji od dvije sonde koje se postave na stomak trudnice, jedna sonda registrira srčane tonove bebe, a druga kontrakcije materice.

#### **3.1. Priprema trudnice**

- Identificirati trudnicu;
- upoznati trudnicu s postupkom;
- obezbijediti informirani pristanak trudnice za postupak;
- smjestiti trudnicu u adekvatan položaj (ležeći položaj s lagano podignutim uzglavljem ili na boku).

#### **3.2. Priprema materijala**

- CTG aparat;
- rukavice;
- zaštitna maska;
- dezinfekciono sredstvo;
- gel;
- papirni ubrusi.

#### **3.3. Priprema ginekološko-akušerske sestre**

- Oprati i dezinficirati ruke;
- staviti zaštitnu masku na lice.

#### **3.4. Postupak izvođenja CTG-a**

- Osigurati privatnost trudnice, te prozračnost i svjetlost u prostoriji;
- pomoći trudnici pri oslobođanju odjeće sa stomaka;
- nanijeti gel na stomak i postaviti dva pojasa sa sondama preko trbuha trudnice;
- posmatrati trudnicu i pratiti otkucaje ploda na CTG-u;
- po završenom postupku skinuti sonde, obrisati gel sa stomaka i pomoći trudnici da se obuče;
- CTG zapis pokazati nadležnom specijalistu;
- dezinficirati sonde kardiotokografa i raspremiti korišteni materijal.

### **4. MJERE OPREZA**

- U slučaju sumnje na odstupanje CTG zapisa, odmah obavijestiti nadležnog specijalistu.

## 5. EVIDENCIJA

Ginekološko-akušerska sestra provedeni postupak evidentira u propisanu sestrinsku dokumentaciju.

## 6. REVIZIJA

Revizija ove procedure se vrši svake tri godine, po potrebi i ranije.

## PRIPREMA TRUDNICE I ASISTIRANJE MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARA/BABICE KOD IZVOĐENJA AMNIOCENTEZE

### 1. UVOD

Amniocenteza je invazivni postupak kojim se kroz trbušnu šupljinu trudnice, punktira uzorak plodove vode u svrhu eventualnih hromosomskih poremećaja fetusa.

Cilj procedure je dati smjernice medicinskim sestrama/tehničarima/babicama o pravilnom, sigurnom i jedinstvenom načinu pripreme trudnice, materijala i asistiranja tokom izvođenja amniocenteze.

### 2. PODRUČJE PRIMJENE

Procedura se primjenjuje u organizacionim jedinicama u kojima se izvodi amniocenteza.

### 3. PROCEDURA

Amniocentezu indicira i izvodi nadležni specijalista, dok medicinske sestre/tehničari/babice pripremaju trudnicu, materijal i asistiraju tokom postupka.

#### 3.1. Priprema trudnice

Priprema trudnice počinje par dana prije izvođenja amniocenteze, kada nadležni specijalista upoznaje trudnicu s postupkom i svrhom pretrage. Na dan izvođenja postupka, medicinska sestra/tehničar/babica:

- identificira trudnicu;
- provjerava postojanje potpisanoj informiranog pristanka za izvođenje postupka;
- upoznaje trudnicu s postupkom.

#### 3.2. Priprema materijala

- Rukavice odgovarajuće veličine (sterilne i nesterilne);
- dezinfekcione sredstva za ruke;
- sredstva za čišćenje i dezinfekciju kože;
- zaštitne maske;
- jednokratni mantili;
- tlakomjer;
- topломjer;
- pulsni oksimetar;
- set sa sterilnim tupferima;
- pean/pinceta;
- bubrežasta posuda;
- kompresa s otvorom;
- leukoplast;
- igle i šprice odgovarajuće veličine za aspiraciju uzorka plodove vode;
- ultrazvučni aparat;

- sterilna navlaka za ultrazvučnu sondu;
- epruvete i stalak za uzorak;
- spremnici za odlaganje medicinskog otpada;
- spremnik za transport uzorka.

### **3.3. Priprema medicinske sestre/tehničara/babice**

- Oprati, dezinficirati ruke i navući rukavice;
- staviti zaštitnu masku;
- obući jednokratni mantil.

### **3.4. Asistiranje medicinske sestre/tehničara/babice kod izvođenja amniocenteze**

Jedna „nesterilna“ medicinska sestra/tehničar/babica mjeri vitalne parametre i pruža podršku trudnicama, a druga „sterilna“ medicinska sestra/tehničar/babica asistira nadležnom specijalisti. Medicinska sestra/tehničar/babica priprema trudnicu i materijal.

„Nesterilna“ medicinska sestra/tehničar/babica:

- osloboodi trudnicu od gornjeg dijela odjeće;
- snimi trudnici CTG;
- izmjeri vitalne parametre;
- postavi trudnicu u odgovarajući položaj;
- potreban materijal i pribor stavi na intervencijski stol.

Nakon ultrazvučnog pregleda od strane nadležnog specijalista, „sterilna“ medicinska sestra/tehničar/babica asistira nadležnom specijalistu slijedećim redoslijedom:

- peanom ili pincetom dodaje tupfere za dezinfekciju kože;
- postavi sterilnu kompresu s otvorom;
- navlači sterilnu navlaku na sondu i dodaje nadležnom specijalistu;
- dodaje špricu s iglom;
- nakon uboda, otvori epruvetu za uzorkovanje plodove vode;
- prilikom izvlačenja igle, dodaje ljekaru složene tupfere i fiksira leukoplastom mjesto uboda;
- organizira smještanje trudnice u krevet;
- u slučaju pojave komplikacija (blagi grčevi, manje vaginalno krvarenje ili curenje manje količine plodove vode) obavijesti nadležnog specijalistu;
- popuni uputnicu i organizira transport uzorka u nadležnu laboratoriju;
- očisti, raspremi i adekvatno odloži upotrebljeni materijal i opremu;
- skine rukavice, opere i posuši ruke.

## **4. MJERE OPREZA**

- Ograničiti fizičku aktivnost 24 sata nakon postupka;
- ukoliko se radi o blizanačkoj trudnoći, voditi računa o pravilnom obilježavanju uzorka.

## **5. EVIDENCIJA**

Provedeni postupak medicinska sestra/tehničar/babica evidentira u propisanu medicinsku dokumentaciju.

## **6. REVIZIJA**

Procedura se revidira svake tri godine, po potrebi i ranije.

## PRIMJENA Rho-GAM-a

### 1. UVOD

Rho-GAM je koncentrirani rastvor imunoglobulina koji sadrži Rho (D) antitijela i koristi se za sprečavanje imunološkog odgovora na Rh pozitivnu krv kod ljudi s Rh negativnom krvnom grupom. Također, RHo (D) imunoglobulin može se koristiti u liječenju imunološke tromboцитopenične purpure.

Cilj procedure je dati smjernice ginekološko-akušerskim sestrama o pravilnom, sigurnom i jedinstvenom načinu primjene Rho-GAM-a.

### 2. PODRUČJE PRIMJENE

Procedura se primjenjuje u bolničkim organizacionim jedinicama gdje se aplicira Rho-GAM.

### 3. PROCEDURA

Aplikacija Rho-GAM-a se vrši po nalogu nadležnog specijaliste, a ginekološko-akušerska sestra priprema pacijentiku i izvodi postupak.

#### 3.1. Priprema pacijentice

- Identificirati pacijentiku i informirati je o postupku;
- provjeriti postojanje potpisanoj informiranog pristanka za izvođenje postupka.

#### 3.2. Priprema materijala

- Terapijska kolica/tacna;
- boćica Rho-GAM-a;
- šprice i igle odgovarajuće veličine;
- tupferi vate;
- dezinfekcione sredstva;
- rukavice;
- spremnici za odlaganje medicinskog otpada.

#### 3.3. Priprema ginekološko-akušerske sestre

- Oprati, posušiti i dezinficirati ruke;
- navući rukavice.

#### 3.4. Postupak

- Navući ordiniranu dozu Rho-GAM-a po nalogu specijaliste;
- namjestiti pacijentiku u odgovarajući položaj (najčešće se lijek aplicira u glutalnu regiju intramuskularno);
- aplicirati lijek (opisano u proceduri Intramuskularna primjena lijeka);
- nakon aplikacije lijeka pomoći pacijentici da se obuče;
- naljepnicu s boćice Rho-GAM-a zalijepiti na temperaturno-terapijsko-dijetetsku listu;
- raspremiti korišteni materijal;
- skinuti rukavice, oprati i posušiti ruke.

### 4. EVIDENCIJA

Medicinska sestra/tehničar evidentira provedeni postupak u sestrinsku dokumentaciju.

### 5. REVIZIJA

Procedura se revidira svake tri godine, po potrebi i ranije.

## **POSTUPAK IDENTIFIKACIJE NOVOROĐENČETA**

### **1. UVOD**

Postupak identifikacije novorođenčeta vrši medicinska sestra/tehničar/babica u porođajnoj sali neposredno nakon poroda, uspostavljanja respiratornih funkcija i podvezivanja pupčanika.

Cilj procedure je dati smjernice medicinskim sestrama/tehničarima/babicama o pravilnom, sigurnom i jedinstvenom načinu identifikacije novorođenčeta.

### **2. PODRUČJE PRIMJENE**

Procedura se primjenjuje u organizacionim jedinicama u kojima se obavlja porod.

### **3. PROCEDURA**

U postupku pripreme za identifikaciju novorođenčeta, medicinska sestra/tehničar/babica dužna je pripremiti komplet identifikacionih trakica koji čine:

- trakica za ruku novorođenčeta,
- trakica za ruku majke,
- traka za novorođenče oko struka (preko dekice).

Trakice za identifikaciju prethodno su od strane proizvođača numerirane identičnim brojem, dok se na trakicu koja ide na ruku novorođenčeta upisuje:

- ime i prezime majke,
- spol novorođenčeta,
- numerirani komplet trakica.

#### **3.1. Postupak identifikacije novorođenčeta**

Medicinska sestra/tehničar/babica pripremljene trakice:

- pokazuje porodilji;
- provjerava da li je porodilja vidjela identifikacione brojeve;
- glasno čita upisane podatke;
- postavlja trakice na ruku novorođenčeta i majke, dok se novorođenče nalazi na grudima majke;
- poslije obrade i povijanja novorođenčeta, oko struka veže numeriranu traku.

U situaciji kada majka rodi dvije ili više beba, svako novorođenče dobije svoju identifikacionu trakicu, a majka onoliko trakica koliko je rodila beba.

#### **3.2. Postupak identifikacije novorođenčeta rođenog carskim rezom**

- Identifikacija novorođenčeta rođenog carskim rezom, u spinalnoj anesteziji identičan je postupku kod prirodnog poroda;
- ukoliko se postupak identifikacije obavlja dok se majka nalazi u općoj anesteziji, majci se stavlja trakica na ruku, identičnog broja kao kod novorođenčeta;
- po dolasku porodilje na odjel, medicinska sestra/tehničar/babica donosi, razmota i pokazuje novorođenče majci;
- glasno čita identifikacione brojeve i daje podatke o antropometrijskim mjerama novorođenčeta;
- dodatno provjerava identifikacione podatke u medicinskoj dokumentaciji.

### **4. MJERE OPREZA**

- Utvrditi da li je majka vidjela podudarnost brojeva na njenoj i ruci novorođenčeta.

## 5. EVIDENCIJA

Provedeni postupak medicinska sestra/tehničar/babica evidentira u propisanu medicinsku dokumentaciju.

## 6. REVIZIJA

Procedura se revidira svake tri godine, po potrebi i ranije.

## POSTUPAK S NOVOROĐENČETOM NAKON PORODA

### 1. UVOD

Novorođenče je dijete u prve četiri sedmice ili 28 dana života, koje se prilagođava na ekstruterini život. Do trenutka poroda sve funkcije obavljale su se putem posteljice, a nakon poroda novorođenče samo treba obavljati funkcije (respiracije, cirkulacije, probave).

Cilj procedure je dati smjernice medicinskim sestrama/tehničarima/babicama o pravilnom, sigurnom i jedinstvenom načinu postupka s novorođenčetom nakon poroda.

### 2. PODRUČJE PRIMJENE

Procedura se primjenjuje u ginekološko-akušerskim organizacionim jedinicama.

### 3. PROCEDURA

U postupku pripreme za prvu njegu novorođenčeta, medicinska sestra/tehničar/babica dužna je pripremiti prostor, opremu i materijal.

#### 3.1. Priprema prostora

- Prozračan i dovoljno osvjetljen;
- optimalni mikroklimatski uvjeti;
- dezinficirane radne površine.

#### 3.2. Priprema opreme

- Bebi-term (reanimacijski stol) ili pult s grijačem, i/ili inkubator topote do 34 °C;
- aspirator – za otklanjanje sekreta iz gornjih disajnih puteva, izbaždaren na pritisak od 0,2 bara;
- set za reanimaciju;
- vaga za mjerjenje težine i dužine.

#### 3.3. Priprema materijala

- Sterilan set za prvu njegu novorođenčeta koji sadrži:
  - dvije komprese,
  - makaze zaobljenog vrha,
  - štipaljka/klema,
  - kateter za aspiraciju,
  - tupfere gaze,
  - pean,
  - pelene;
- sterilne rukavice, maske, kapa i jednokratni mantili;
- sredstvo za dezinfekciju pupčanog bataljka;
- identifikaciona traka za majku i dijete;
- kapi za oči;
- sterilna voda;
- pelene i dekica za povijanje.

### **3.4. Priprema medicinske sestre/tehničara/babice**

- Pere i dezinficira ruke;
- navlači dva para sterilnih rukavica (prvim rukavicama prihvata novorođenče, a drugim vrši obradu pupka);
- stavlja sterilnu zaštitnu masku i kapu;
- oblači sterilni zaštitni mantil.

### **3.5. Postupak zbrinjavanja novorođenčeta**

Zbrinjavanje novorođenčeta počinje neposredno nakon rađanja i provodi se određenim redom (u slučaju reanimacije zbog hipoksije ili asfiksije taj redoslijed se prekida).

- Spušta novorođenče poprečno na stol;
- sterilnom pelenom blago briše novorođenče, pazeći da pupčana vrpca nije zategnuta;
- sterilnom gazom obriše lice od sluzi i ostalog sadržaja iz porođajnog kanala, a kad dijete zaplače taj postupak ponavlja;
- po potrebi aspirira sadržaj iz gornjih disajnih puteva (usta, nos, ždrijelo) ili se vrši reanimacija ako novorođenče ne zaplače (disanje se može podstaknuti nježnjim trljanjem leđa ili tapšanjem tabana dok je glava niža od stopala).

#### **3.5.1. Kontakt koža na kožu (Kangaroo care)**

Rani kontakt koža na kožu (Slika 1) podrazumijeva postavljanje golog novorođenčeta na majčina gola prsa (odozgo se pokriva toplim pokrivačem) s ciljem:

- uspostavljanja fizičkog kontakta majke i djeteta;
- omogućavanja pravilnog izvora topote (majka je najbolji inkubator);
- stimulacije čula dodira, mirisa, sluha (majčin glas);
- kolonizacije majčinim bakterijama koje će podstići bebin imunitet;
- brzeg uspostavljanja dojenja.

#### **3.5.2. Identifikacija novorođenčeta**

Medicinska sestra/tehničar/babica na ruku djeteta i majke stavlja trakice s upisanim:

- imenom i prezimenom majke,
- spolom djeteta,
- brojem djeteta i majke (numerički broj kompleta trakica).

Obavezno pokazati i provjeriti s majkom podudarnost brojeva na njenoj i djetetovo ruci.

#### **3.5.3. Podvezivanje i presijecanje pupčane vrpce**

Podvezivanje i presijecanje pupčane vrpce vrši se nakon prestanka pulsacija u pupčanoj vrpci (dok postoje pulsacije plod iz posteljice prima krv i posebno je bitno kod nedonoščadi, osim kod inkopatibilije Rh-faktora, preeklampsije, toksemije).

- Sterilnu štipaljku postaviti 2-3 poprečna prsta od trbušnog zida novorođenčeta;
- nekoliko centimetara ispred vulve postaviti pean (kod presijecanja pupčane vrpce sprečava istjecanje krvi iz posteljice);
- sterilnim škarama 0,5-1 cm od štipaljke presjeći pupčanu vrpcu;
- pupčani bataljak zaviti sterilnom gazom.

#### **3.5.4. Kupanje novorođenčeta**

Zdravo novorođenče nakon poroda nije potrebno kupati, jer na njegovoj koži postoji sirasti namaz, koji se mora upiti u kožu kao najbolja prirodna zaštita. Prvo kupanje se preporučuje najranije 4-6 sati nakon rođenja, osim u slučaju prisustva guste zelene plodove vode, krvi i stolice.

### **3.5.5. Prvi orijentacijski pregled**

Apgar score je ocjena kardiopulmonalne i neurološke zrelosti novorođenčeta provjerom slijedećih parametara:

- disanja,
- frekvencije i kvaliteta pulsa,
- tonusa muskulature,
- reakcije na podražaj.

### **3.5.6. Antropometrijska identifikacija**

Obuhvata mjerjenje tjelesne mase i dužine, te obima glave novorođenčeta. Dobijene vrijednosti upisati u karton novorođenčeta.

### **3.5.7. Prevencija infekcije očiju (Credeova profilaksa)**

Zbog prevencije infekcije konjuktiva, novorođenčetu se po rođenju u oči ukapava 1%-tna otopina argentinitrata ili antibiotske kapi prema nalogu pedijatra.

Postupak:

- u unutrašnji ugao ova oka ukapati po jednu kap 1%-tne otopine argentinitrata;
- obrisati sterilnim tupferom od vanjskog ugla prema unutrašnjem;
- ukapati 2-3 kapi sterilne vode;
- obrisati sterilnim tupferom od vanjskog ugla prema unutrašnjem.

### **3.5.8. Smještanje novorođenčeta (Beding in)**

Nakon pregleda pedijatra, novorođenče se povija na topлом stolu u zagrijane pelene i stavlja uz majku. Ako je indiciran nadzor po nalogu pedijatra, novorođenče ostaje u dječijem boksu.

## **4. MJERE OPREZA**

- Makaze moraju biti zaobljenog i savijenog vrha;
- upozoriti majku da drži čvrsto dijete (koža na kožu);
- provjeriti jesu li brojevi na identifikacionim trakicama isti;
- pupčanu vrpcu ne trzati i ne povlačiti grubo.

## **5. EVIDENCIJA**

Provedeni postupak medicinska sestra/tehničar/babica evidentira u propisanu dokumentaciju.

## **6. REVIZIJA**

Procedura se revidira svake tri godine, po potrebi i ranije.



Slika 1. Kangaroo care

## UZORKOVANJE KRVI ZA HEMOKULTURU IZ PUPČANE VRPCE

### 1. UVOD

Uzorkovanje krvi za hemokulturu iz pupčane vrpce je dijagnostički postupak u svrhu izolacije patogenih mikroorganizama i dokazivanja etiologije neonatalne sepse.

Cilj procedure je dati smjernice medicinskim sestrama/tehničarima o pravilnom, sigurnom i jedinstvenom načinu uzorkovanja krvi za hemokulturu iz pupčane vrpce.

### 2. PODRUČJE PRIMJENE

Procedura se primjenjuje u svim organizacionim jedinicama u kojima se izvodi uzorkovanje krvi za hemokulturu iz pupčane vrpce.

### 3. PROCEDURA

Postupak izvode dvije medicinske sestre/tehničara po nalogu nadležnog specijaliste po pravilima aseptičnog rada.

### **3.1. Priprema materijala**

- Sterilne rukavice;
- dezinfekcione sredstve;
- zaštitna maska;
- zaštitnik za oči;
- šprice i igle odgovarajućeg prečnika;
- sterilni tupferi i gaze;
- set sa sterilnim instrumentima (pean, makaze);
- bočice s podlogom za hemokulturu (aerobna i anaerobna);
- bubrežasta posuda;
- spremnik za transport uzoraka u laboratoriju;
- spremnici za medicinski otpad.

### **3.2. Priprema medicinskih sestara/tehničara**

- Oprati, dezinficirati ruke i navući rukavice;
- staviti zaštitnu masku i zaštitnik za oči.

### **3.3. Postupak izvođenja uzorkovanja krvi za hemokulturu iz pupčane vrpce**

- Označiti svaku bočicu (identitet, datum i organizacionu jedinicu uz evidenciju da je uzorkovana krv iz pupčane vrpce);
- navući sterilne rukavice;
- klemovati pupčanu vrpcu 3-5 cm do novorođenčeta i peanom na 5-7 cm niže od tog mesta;
- presjeći makazama pupčanu vrpcu između kleme i peana;
- prihvati pupčanu vrpcu od strane majke sterilnom gazom;
- identificirati i dezinficirati mjesto uboda;
- preuzeti od druge medicinske sestre/tehničara sterilnu brizgalicu s iglom i uzorkovati krv iz pupčane vrpce;
- skinuti poklopac s bočica i dezinficirati čepove;
- mijenjati igle prije punjenja bočica za hemokulturu;
- napuniti bočice s uzorkovanom krvljom (količina uzorkovane krvi treba da bude prema preporuci proizvođača podloga za pedijatrijsku populaciju);
- laganim pokretima izmiješati sadržaj bočica;
- nakon završenog postupka raspremiti i adekvatno odložiti korišteni materijal i opremu;
- uzorak s adekvatno popunjrenom uputnicom u najkraćem vremenskom roku transportirati u nadležnu laboratoriju.

## **4. MJERE OPREZA**

- Količina uzorkovane krvi ne smije biti ispod 0,5 ml/bočici;
- oštećene bočice nikada ne upotrebljavati;
- u slučaju odgođenog transporta, bočice s uzorkom držati u termostatu na propisanoj temperaturi za hemokulturu.

## **5. EVIDENCIJA**

Medicinska sestra/tehničar provedeni postupak evidentira u propisanu sestrinsku dokumentaciju.

## **6. REVIZIJA**

Procedura se revidira svake tri godine, po potrebi i ranije.



# XI SPECIFIČNE STANDARDNE OPERATIVNE PROCEDURE U PEDIJATRIJI

- 1.** IMUNIZACIJA NOVOROĐENČETA BCG VAKCINOM
- 2.** IMUNIZACIJA NOVOROĐENČETA VAKCINOM PROTIV HEPATITISA B U PORODILIŠTU
- 3.** UZORKOVANJE KAPILARNE KRVI IZ PETE NOVOROĐENČETA (GATRIJEV TEST)
- 4.** SKRINING SLUHA NOVOROĐENČETA
- 5.** FOTOTERAPIJA NOVOROĐENČETA
- 6.** ENTERALNA ISHRANA KOD DJECE
- 7.** ISHRANA NOVOROĐENČETA PUTEM SONDE
- 8.** APLIKACIJA PARENTERALNE TERAPIJE KOD DJECE
- 9.** ZDRAVSTVENA NJEGA NEDONOŠČETA U INKUBATORU
- 10.** PRIPREMA NOVOROĐENČETA I ASISTIRANJE MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARA KOD IZVOĐENJA EKSANGVINOTRANSFUZIJE
- 11.** KOŽNO ALERGOLOŠKO TESTIRANJE DJECE
- 12.** ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE INKUBATORA

# **IMUNIZACIJA NOVOROĐENČETA BCG VAKCINOM**

## **1. UVOD**

Bacillus Calmette-Guerin (BCG) je živa atenuirana (smanjene virulentnosti) vakcina namijenjena za aktivnu imunizaciju novorođenčadi i visokorizične djece u cilju sprečavanja teških kliničkih oblika tuberkuloze.

Cilj procedure je dati smjernice medicinskim sestrama/tehničarima o pravilnom, sigurnom i jedinstvenom načinu aplikacije BCG vakcine novorođenčetu.

## **2. PODRUČJE PRIMJENE**

Procedura se primjenjuje u svim organizacionim jedinicama u kojima se provodi aplikacija BCG vakcine novorođenčetu.

## **3. PROCEDURA**

Medicinska sestra/tehničar aplicira BCG vakcincu novorođenčetu po nalogu pedijatra, u periodu od 12 do 24 sata po rođenju, prema važećem Kalendaru obavezne vakcinacije.

### **3.1. Priprema novorođenčeta**

- Identificirati novorođenče;
- oslobođiti lijevu ruku od odjeće.

### **3.2. Priprema materijala**

- BCG vakcina i sredstvo za rastvaranje;
- brizgalice i igle različitih veličina;
- dezinfekcione sredstva za ruke;
- dezinfekcione sredstva za kožu;
- tupferi vate;
- zaštitne maske;
- nesterilne rukavice;
- bubrežasta posuda;
- spremnici za odlaganje medicinskog otpada.

### **3.3. Priprema medicinske sestre/tehničara**

- Oprati, dezinficirati ruke i navući rukavice;
- staviti zaštitnu masku.

### **3.4. Postupak vakcinacije novorođenčeta**

- Vakcincu izvaditi iz frižidera 15 minuta prije vakcinisanja;
- rastvoriti vakcincu prema preporuci proizvođača;
- dezinficirati gumeni čep boćice i graduiranom brizgalicom navući propisanu dozu vakcine;
- novorođenče staviti u odgovarajući položaj;
- dezinficirati mjesto apliciranja vakcine i sačekati da se osuši;
- kožu razvući pomoću palca i kažiprsta;
- intrakutano ubesti iglu u predjelu deltoidnog mišića, na spoju spoljašnje i unutrašnje strane lijeve nadlaktice paralelno s površinom kože s otvorom naviše, otprilike 2 mm u površinski sloj dermisa;
- vakcincu ubrizgavati polako, igla treba da bude vidljiva kroz epidermis tokom ubrizgavanja;
- pojava uzdignute, bjeličaste papule veličine 8-10 mm je znak dobrog apliciranja BCG vakcine;
- nakon apliciranja izvući iglu bez brisanja i sačekati jedan minut da se koža osuši;

- obući novorođenče i smjestiti u krevet;
- nakon završenog postupka raspremiti i adekvatno odložiti korišteni materijal i opremu.

#### **4. MJERE OPREZA**

- Vakcinu čuvati poštujući preporuke proizvođača i vodeći računa da se ne prekine hladni lanac;
- u slučaju promjene fizičkog izgleda pripremljene BCG vakcine (promjena boje, prisustvo vidljivih čestica, pojava taloga koji se ne može lako ukloniti) vakcina se ne smije primjeniti;
- BCG vakcina se ne smije ubrizgavati suviše duboko u potkožno tkivo(subkutano), zbog mogućnosti nastanka limfadenitisa i formiranja apscesa;
- ukoliko se vakcina ne može aplicirati u lijevu ruku, potrebno je u dokumentaciju navesti mjesto aplikacije;
- ukoliko roditelji odbijaju vakcinaciju, moraju potpisati Obrazac o odbijanju postupka ustanove.

#### **5. EVIDENCIJA**

Medicinska sestra/tehničar provedeni postupak evidentira u propisanu sestrinsku dokumentaciju.

#### **6. REVIZIJA**

Procedura se revidira svake tri godine, po potrebi i ranije.

### **IMUNIZACIJA NOVOROĐENČETA VAKCINOM PROTIV HEPATITISA B U PORODILIŠTU**

#### **1. UVOD**

Imunizacija protiv hepatitis B provodi se vakcinom protiv hepatitis B (HB) u 3 doze, po shemi 0-1-6 mjeseci.

Cilj procedure je dati smjernice medicinskim sestrama/tehničarima o pravilnom, sigurnom i jedinstvenom načinu aplikacije vakcine protiv HB novorođenčetu.

#### **2. PODRUČJE PRIMJENE**

Procedura se primjenjuje u svim organizacionim jedinicama u kojima se provodi aplikacija vakcine protiv HB novorođenčetu.

#### **3. PROCEDURA**

Medicinska sestra/tehničar po nalogu pedijatra daje vakcini protiv HB novorođenčetu u porodilištu. Vakcina se daje u periodu unutar 24 sata po rođenju, prema važećem Kalendaru obavezne vakcinacije.

##### **3.1. Priprema novorođenčeta**

- Identificirati novorođenče;
- novorođenče oslobođiti od odjeće.

##### **3.2. Priprema materijala**

- HB vakcina;
- brizgalice i igle različitih veličina;
- dezinfekciono sredstvo za ruke;
- dezinfekciono sredstvo za kožu;

- tupferi vate;
- zaštitne maske;
- nesterilne rukavice;
- bubrežasta posuda;
- spremnici za odlaganje medicinskog otpada.

### **3.3. Priprema medicinske sestre/tehničara**

- Oprati, dezinficirati ruke i navući rukavice;
- staviti zaštitnu masku.

### **3.4. Postupak vakcinacije novorođenčeta**

- Vakcinu izvaditi iz frižidera 15 minuta prije vakcinisanja;
- vakciju lagano promućkati (tokom skladištenja se može pojaviti fini bijeli talog);
- navući propisanu dozu vakcine;
- novorođenče staviti u odgovarajući položaj;
- dezinficirati mjesto apliciranja vakcine i sačekati da se osuši;
- vakciju polako aplicirati intramuskularno u butinu;
- nakon apliciranja obući novorođenče i smjestiti u krevet;
- nakon završenog postupka raspremiti i adekvatno odložiti korišteni materijal i opremu.

## **4. MJERE OPREZA**

- Vakciju čuvati poštujući preporuke proizvođača i vodeći računa da se ne prekine hladni lanac;
- ukoliko se vakcina protiv hepatitis B virusa istovremeno primjenjuje s nekim drugim vakcinama, mjesta aplikacije moraju biti različita;
- vakciju ne davati u glutealnu regiju;
- ukoliko roditelji odbijaju vakcinaciju, moraju potpisati Obrazac o odbijanju postupka ustanove.

## **5. EVIDENCIJA**

Medicinska sestra/tehničar provedeni postupak evidentira u propisanu sestrinsku dokumentaciju.

## **6. REVIZIJA**

Procedura se revidira svake tri godine, po potrebi i ranije.

## **UZORKOVANJE KAPILARNE KRVI IZ PETE NOVOROĐENČETA (GATRIJEV TEST)**

### **1. UVOD**

Uzorkovanje kapilarne krvi iz pete novorođenčeta (Gatrijev test) se radi u svrhu ranog otkrivanja nasljednih endokrinih i metaboličkih bolesti (fenilketonurija, hipotireoza...) kako bi se na vrijeme otkrila bolest, započelo liječenje i spriječilo oštećenje centralnog nervnog sistema kod djeteta.

Cilj procedure je dati smjernice medicinskim sestrama/tehničarima o pravilnom, sigurnom i jedinstvenom načinu pripreme novorođenčeta, materijala i uzorkovanja kapilarne krvi iz pete.

## 2. PODRUČJE PRIMJENE

Postupak se primjenjuje u organizacionim jedinicama u kojima se provodi uzorkovanje krvi iz pete novorođenčeta.

## 3. PROCEDURA

Gatrijevo testiranje se radi od 48 do 72 sata, a najkasnije osam dana nakon rođenja djeteta. Testiranje se vrši prema nalogu nadležnog specijaliste, dok medicinska sestra/tehničar, priprema novorođenče, materijal i samostalno provodi uzorkovanje kapilarne krvi.

### 3.1. Priprema novorođenčeta

- Identificirati novorođenče;
- upoznati roditelje s postupkom i svrhom postupka;
- zagrijati petu novorođenčeta toplom kompresom ili komercijalno dostupnim grijачem;
- postaviti novorođenče u ležeći položaj s pozicioniranim petom u nižem nivou od srca.

### 3.2. Priprema materijala

- Rukavice;
- dezinfekcione sredstva;
- filter papir za testiranje;
- lanceta;
- set sa sterilnim tupferima;
- leukoplast;
- kompresa;
- bubrežasta posuda;
- spremnici za medicinski otpad;
- spremnik za transport uzorka.

### 3.3. Postupak uzorkovanja krvi iz pete novorođenčeta

- Ispuniti tražene podatke o novorođenčetu na filter papiru (prezime, spol, ime roditelja, datum rođenja, gestacijska dob, terapija...);
- oprati i dezinficirati ruke;
- potreban materijal i pribor pripremiti na intervencijski stol;
- navući rukavice;
- prihvati stopalo novorođenčeta tako da peta bude slobodna;
- dezinficirati ubodno mjesto (Slika 1) i dopustiti da se osuši;
- lancetom napraviti „rez“ (1 mm i dugačak 2,5 mm);
- obrisati prvu kap krvi sterilnim suhim tupferom i laganim pritiskom na petu, pomoći u formiranju veće kapi krvi;
- prinositi kapljice krvi, koje se formiraju povremenim i laganim pritiscima na petu, označenom krugu na filter papiru i dopustiti da upije krv i ispuni krug u cijelosti (Slika 2);
- nakon uzorkovanja staviti tupfer na mjesto uboda i fiksirati leukoplastom;
- filter papir s uzorkom ostaviti ravno da se suši na sobnoj temperaturi najmanje 3 sata;
- uzorak adekvatno spremiti s uputnicom i transportirati u nadležnu laboratoriju.

## 4. MJERE OPREZA

- Preporučuje se korištenje rukavica bez talka;
- ne pritiskati filter papir na petu novorođenčeta;
- ne nanositi više slojeva kapi krvi na isti dio označenog kruga na filter papiru;


- pretjerano pritiskanje pете može uzrokovati hemolizu;
- uzorke držati dalje od direktne sunčeve svjetlosti i drugih izvora topote;
- ne tretirati kožu novorođenčeta losionima i kremama prije uzorkovanja krvi.

## 5. EVIDENCIJA

Medicinska sestra/tehničar provedeni postupak evidentira u propisanu sestrinsku dokumentaciju.

## 6. REVIZIJA

Revizija procedure se vrši svake tri godine, po potrebi i ranije.



Slika 1. Mjesto uzorkovanja kapilarne krvi iz pete novorođenčeta



Slika 2. Uzorkovanje kapilarne krvi iz pete  
[Izvor: <https://storymd.com/journal/6j4998rhnm-phenylketonuria>]

## SKRINING SLUHA NOVOROĐENČETA

### 1. UVOD

Skrining sluha identificira rano oštećenje sluha kod novorođenčeta. Rano prepoznavanje oštećenja sluha važno je za kasniji razvoj govora, komunikaciju, socijalni i emocionalni život. Cilj procedure je dati smjernice medicinskim sestrama/tehničarima o jedinstvenom i sigurnom načinu izvođenja postupka skrininga sluha novorođenčeta.

### 2. PODRUČJE PRIMJENE

Procedura se primjenjuje u organizacionim jedinicama gdje se izvodi skrining sluha novorođenčeta.

### 3. PROCEDURA

Skrining sluha novorođenčeta je jednostavna i bezbolna metoda koju izvodi medicinska sestra/tehničar.

#### 3.1. Priprema novorođenčeta

- Identificira novorođenče;
- objasni porodilji postupak i značaj skrininga;
- obezbijedi informirani pristanak.

#### 3.2. Priprema materijala i opreme

- Aparat za izvođenje skrininga sluha;
- mekane slušalice;
- samoljepljive elektrode;
- dezinfekcione sredstvo.

#### 3.3. Procedura izvođenja

Skrining sluha novorođenčeta se može uraditi na dva načina:

- Otoakustične emisije (OAE);
- Automatski slušni odgovor moždanog stabla (ABR).

**Otoakustične emisije (OAE)** testiraju reakciju dijelova uha na zvuk kod novorođenčeta.

Medicinska sestra/tehničar:

- opere i dezinficira ruke;
- postavi dijete na bok;
- lagano postavi mekanu slušalicu u ušni kanal novorođenčeta;
- pomoći aparata reproducira zvuk i mjeri „odjek“ koji se javlja u uhu novorođenčeta;
- postupak ponovi na drugom uhu.

**Automatski slušni odgovor moždanog stabla (ABR)** mjeri reakciju slušnog živca i mozga novorođenčeta na zvuk.

Dok novorođenče spava, medicinska sestra/tehničar:

- opere i dezinficira ruke;
- lagano postavi male slušalice na ušne školjke novorođenčeta;
- zalijepi samoljepljive elektrode na glavu novorođenčeta;
- pomoći aparata reproducira zvuk koji se putem slušalica prenosi u uši novorođenčeta;
- pomoći senzora zalijepljenih na glavu novorođenčeta mjeri reakciju.

#### **4. MJERE OPREZA**

- Ukoliko se ne dobiju jasni odgovori pri prvom skriningu, postupak treba ponoviti.

#### **5. EVIDENCIJA**

Medicinska sestra/tehničar provedeni postupak evidentira u propisanu sestrinsku dokumentaciju.

#### **6. REVIZIJA**

Procedura se revidira svake tri godine, po potrebi i ranije.



Slika 1. Automatski slušni odgovor moždanog stabla [Izvor: <https://www.hearingfirst.org>]



Slika 2. Otoakustične emisije [Izvor: <https://www.hearingfirst.org>]

## FOTOTERAPIJA NOVOROĐENČETA

### 1. UVOD

Fototerapija je postupak izlaganja novorođenčeta fluorescentnoj svjetlosti visokog intenziteta, koja dovodi do razlaganja bilirubina, što omogućava da se produkti razgradnje transportiraju u gastrointestinalni sistem i izluče iz njega.

Cilj procedure je dati smjernice medicinskim sestrama/tehničarima o pravilnom, sigurnom i jedinstvenom načinu pripreme novorođenčeta, materijala i provođenja fototerapije.

### 2. PODRUČJE PRIMJENE

Postupak se primjenjuje u svim organizacionim jedinicama u kojima se provodi fototerapija.

### 3. PROCEDURA

Fiziološka žutica kod novorođenčeta se najčešće javlja 24 sata nakon rođenja. Liječenje i vrijeme trajanja fototerapije indicira nadležni pedijatar, a medicinska sestra/tehničar priprema novorođenče, materijal i samostalno provodi postupak.

#### 3.1. Priprema novorođenčeta

- Identificirati novorođenče;
- upoznati roditelje/staratelje s postupkom i svrhom;
- razodjenuti novorođenče;
- staviti jednokratnu pelenu.

#### 3.2. Priprema materijala

- Sterilne rukavice;
- dezinfekcione sredstvo;
- potreban materijal za postavljanje i.v. kanile;
- štitnici za oči novorođenčeta (sterilna gaza ili namjenske naočale);
- leukoplast;
- lampe za fototerapiju;
- jednokratna pelena;
- inkubator ili krevetić.

#### 3.3. Postupak fototerapije novorođenčeta

- Zamračiti prostoriju i osigurati mikroklimatske uvjete u sobi/inkubatoru;
- oprati, dezinficirati ruke i navući rukavice;
- osigurati venski put;
- postaviti novorođenče u odgovarajući položaj u inkubatoru ili krevetiću;
- zatvoriti vjeđe novorođenčetu i postaviti sterilne štitnike na oči;
- uključiti fototerapiju prema nalogu nadležnog pedijatra i evidentirati vrijeme početka terapije;
- mijenjati položaj novorođenčeta svaka 2 sata kako bi se površina cijelog tijela izložila svjetlosti;
- nadzirati kožu, tjelesnu temperaturu, štitnike za oči i i.v. terapiju ukoliko je indicirana tokom trajanja fototerapije;
- nadzirati ponašanje novorođenčeta tokom terapije, te ukoliko postoje odstupanja izvjestiti nadležnog pedijatra;
- nakon završetka fototerapije, medicinska sestra/tehničar:
  - oslobađa novorođenče od štitnika za oči,
  - čisti oči topлом sterilnom vodom i tupferom (od unutrašnjeg prema vanjskom dijelu oka),
  - provjerava kožu novorođenčeta (iritacija kože),

- evidentira vrijeme završetka terapije i ponašanje novorođenčeta tokom fototerapije.

#### **4. MJERE OPREZA**

- Lampe za fototerapiju se provjeravaju i mijenjaju prema preporukama proizvođača;
- nadzirati postavljeni štitnik da ne uzrokuje kompromitaciju disajnih puteva;
- fototerapija se mora provoditi u bolesničkoj sobi koja zadovoljava kriterije provođenja fototerapije;
- tokom hranjenja i mijenjanja pelena isključiti lampe;
- provjeravati da li postoje znakovi dehidracije (suha koža, slab turgor, uvučene fontanele).

#### **5. EVIDENCIJA**

Medicinska sestra/tehničar provedeni postupak evidentira u propisanu sestrinsku dokumentaciju.

#### **6. REVIZIJA**

Revizija procedure se vrši svake tri godine, po potrebi i ranije.

### **ENTERALNA ISHRANA KOD DJECE**

#### **1. UVOD**

Enteralna ishrana je unos hrane, nutritivnih otopina ili pripravaka putem sonde/stome, direktno u želudac ili početni dio tankog crijeva, kada unos hrane nije moguć na usta zbog različitih poremećaja, stanja ili bolesti.

Cilj procedure je dati smjernice medicinskim sestrama/tehničarima o pravilnom, sigurnom i jedinstvenom načinu izvođenja postupka enteralne ishrane kod djece.

#### **2. PODRUČJE PRIMJENE**

Procedura se primjenjuje u svim pedijatrijskim organizacionim jedinicama u kojima se izvodi enteralna ishrana djeteta.

#### **3. PROCEDURA**

Postupak izvodi medicinska sestra/tehničar po nalogu nadležnog specijaliste i podrazumjeva pripremu djeteta i materijala za izvođenje postupka.

##### **3.1. Priprema djeteta**

- Identificirati dijete;
- provjeriti postojanje pisanoг naloga nadležnog specijaliste za izvođenje postupka;
- postaviti dijete u visoki Fowlerov položaj.

##### **3.2. Priprema medicinske sestre/tehničara**

- Oprati i dezinficirati ruke;
- staviti zaštitnu masku;
- navući rukavice.

##### **3.3. Ishrana putem nazogastrične sonde**

###### **3.3.1. Priprema materijala**

- Nesterilne rukavice;

- sapun i dezinfekcione sredstvo;
- zaštitna maska;
- kolica ili poslužavnik;
- kompresa za zaštitu djeteta ili celštof;
- stetoskop i brizgalica od 20 ml za provjeru pozicije nazogastrične sonde;
- čaša vode;
- brizgalice za ispiranje i hranjenje putem nazogastrične sonde;
- enteralni pripravak;
- bubrežasta posuda.

### **3.3.2. Postupak**

- Utvrditi identitet djeteta;
- postaviti dijete u odgovarajući položaj i zaštititi ga kompresom;
- provjeriti poziciju i prohodnost sonde (aspiracijom želučanog sadržaja ili brizgalica-zrak sistemom);
- kod sumnje na začepljenje, sonda se ispire s maksimalno 5 ml vode;
- navući hranu odgovarajućom brizgalicom;
- otvoriti čep, spojiti brizgalicu sa sondom i polako aplicirati hranu djetetu u želudac;
- zatvoriti sondu čepom pri ponovnom punjenju brizgalice hranom;
- posmatrati i procjenjivati dijete prilikom hranjenja;
- nakon završetka hranjenja unutrašnji lumen sonde isprati vodom;
- zatvoriti sondu i osigurati poziciju sonde;
- zadržati dijete u povišenom položaju minimalno 30 minuta nakon obroka;
- raspremiti i adekvatno odložiti materijal;
- skinuti rukavice, oprati i dezinficirati ruke.

## **3.4. Ishrana putem enteralne pumpe preko perkutane gastrostome (PEG)**

### **3.4.1. Priprema materijala**

- Nesterilne rukavice;
- sapun i dezinfekcione sredstvo;
- zaštitna maska;
- kolica ili poslužavnik;
- kompresa za zaštitu djeteta ili celštof;
- enteralna pumpa sa sistemom za hranjenje;
- enteralni pripravak;
- bubrežasta posuda.

### **3.4.2. Postupak**

- Utvrditi identitet djeteta;
- postaviti dijete u odgovarajući položaj i zaštititi ga kompresom;
- stalak s pumpom postaviti do dječjeg kreveta;
- enteralni set s hranom objesiti na stalak;
- ispustiti zrak iz sistema za hranjenje;
- spojiti sistem enteralne pumpe sa PEG-om;
- podesiti protok na pumpi i pokrenuti je;
- posmatrati i procjenjivati stanje djeteta tokom hranjenja;
- isključiti pumpu nakon hranjenja i odvojiti sistem od PEG-a;
- unutrašnji lumen PEG-a isprati vodom i zatvoriti;
- zadržati dijete u povišenom položaju minimalno 30 minuta nakon obroka;
- raspremiti i adekvatno odložiti materijal;

- skinuti rukavice, oprati i dezinficirati ruke.

#### **4. MJERE OPREZA**

- Enteralna ishrana brizgalicom mora trajati koliko bi trajao i obrok, da bi se spriječile moguće komplikacije;
- u slučaju hranjenja djeteta s posebnim potrebama ili dojenčeta potrebno je da u postupku učestvuju dvije medicinske sestre/tehničara;
- pratiti izgled kože oko mjesta PEG-a i raditi redovno toaletu.

#### **5. EVIDENCIJA**

Provedeni postupak medicinska sestra/tehničar evidentira u propisanu sestrinsku dokumentaciju.

#### **6. REVIZIJA**

Procedura se revidira svake tri godine, po potrebi i ranije.

### **ISHRANA NOVOROĐENČETA PUTEM SONDE**

#### **1. UVOD**

Ishrana putem sonde podrazumijeva unos hranjivih materija (majčinog mlijeka ili mlijecne formule) direktno u želudac novorođenčeta. Sondom se najčešće hrane novorođenčad s urođenim malformacijama dijelova probavnog trakta.

Cilj procedure je dati smjernice medicinskim sestrama/tehničarima o pravilnom, sigurnom i jedinstvenom načinu hranjenja novorođenčeta putem sonde.

#### **2. PODRUČJE PRIMJENE**

Postupak se primjenjuje u bolničkim organizacionim jedinicama.

#### **3. PROCEDURA**

Postavljanje sonde vrši nadležni specijalista ili diplomirana medicinska sestra/tehničar. Postupak hranjenja izvodi pedijatrijska sestra/tehničar/medicinska sestra/tehničar.

##### **3.1. Priprema novorođenčeta**

- Identificira novorođenče;
- postavi ga na leđa s lagano podignutom glavom;
- zaštiti ga kompresom.

##### **3.2. Priprema materijala**

- Kolica ili tacna;
- majčino mlijeko ili propisana mlijecna formula;
- sterilna voda;
- šprice odgovarajuće veličine;
- papirni ubrusi – celštof;
- nesterilne rukavice;
- stetoskop;
- kompreza.

##### **3.3. Postupak hranjenja**

Prije svakog obroka, medicinska sestra/tehničar obavezno provjerava prohodnost sonde i njen položaj na način da špricom aspirira želučani sadržaj ili auskultacijom stetoskopom

provjerava šum koji stvara ubacivanjem 0,5 do 1 cm<sup>3</sup> vazduha pomoću šprice u sondu. Nakon što utvrdi prohodnost i poziciju sonde, medicinska sestra/tehničar:

- aspirira u špricu propisanu količinu majčinog mlijeka ili mlijecne formule;
- spoji špricu sa sondom;
- lagano ubrizgava mlijeko u želudac novorođenčeta;
- sondu nakon hranjenja ispere sa 2 do 3 mililitra sterilne vode;
- omogući novorođenčetu da podrigne tako što jednom rukom podupire glavu i grudni koš, a drugom ga nježno tapše po leđima dok ne izbací vazduh;
- postavi novorođenče da leži na stomaku ili na boku tokom jednog sata nakon hranjenja;
- raspremi korišteni materijal.

#### **4. MJERE OPREZA**

- Medicinska sestra/tehničar ne smije započeti hranjenje ukoliko nije sigurna da je sonda u želucu novorođenčeta;
- hranjenje novorođenčeta ne bi trebalo trajati manje od 15 minuta;
- optimalna temperatura mlijeka ili mlijecne formule je 37°C.

#### **5. EVIDENCIJA**

Medicinska sestra/tehničar provedeni postupak evidentira u propisanu sestrinsku dokumentaciju.

#### **6. REVIZIJA**

Procedura se revidira svake tri godine, po potrebi i ranije.



Slika 1. Nazogastrična sonda kod novorođenčeta

[Izvor: <https://miss7mama.24sata.hr/media/img/6e/a9/ab8613553bb86e641ad5.jpeg>]

# APLIKACIJA PARENTERALNE TERAPIJE KOD DJECE

## 1. UVOD

Aplikacija parenteralne terapije kod djece mora se uskladiti u odnosu na godine, fizički rast i razvoj djeteta.

Cilj procedure je dati smjernice medicinskim sestrama/tehničarima o aplikaciji parenteralne terapije kod djece.

## 2. PODRUČJE PRIMJENE

Procedura se primjenjuje u organizacionim jedinicama gdje se aplicira parenteralna terapija kod djece.


## 3. PROCEDURA

Parenteralna primjena lijekova kod djece najčešće se aplicira:


- intramuskularno (i.m.);
- intravenzno (i.v.);
- subkutano (s.c.).

### 3.1. Uobičajena mjesta za intramuskularno davanje lijeka kod djece


- Vanjski gornji kvadrant glutealnog mišića (Musculus gluteus maximus); Slika 1.
- nadlaktična regija (Musculus deltoideus); Slika 2.
- natkoljenična regija (Musculus rectus femoris); Slika 3.
- natkoljenična regija (Musculus vastus lateralis); Slika 3.



Slika 1. Vanjski gornji kvadrant glutealnog mišića



Slika 2. Nadlaktična regija




Slika 3. Natkoljenična regija

Kod odabira mesta aplikacije lijeka intramuskularnim putem, medicinska sestra/tehničar treba da vodi računa:

- o uzrastu djeteta;
- težini;
- mišićnom razvoju;
- tipu lijeka koji daje;
- količini potkožnog masnog tkiva;
- brzini apsorpcije lijeka.

### 3.2. Uobičajena mjesta za intravenozno davanje lijeka kod djece


- Vene skalpa se koriste za djecu uzrasta do dvije godine:
  - frontalna vena;
  - temporalna superfijalna vena;
  - okcipitalna vena.
- Periferne vene na šaci, ručju i stopalima se koriste za djecu uzrasta starijeg od dvije godine:
  - cefalična vena;
  - bazilična vena;
  - dorzalna arkuatna vena;
  - vena na prstu;
  - velika vena safena;
  - mala vena safena;
  - dorzalna arkuatna vena.



Slika 4. Mesta za intravensku primjenu lijeka kod djece

### 3.3. Uobičajena mjesta za subkutano davanje lijeka kod djece

- Srednja trećina spoljašnje strane nadlaktice;
- srednja trećina spoljašnje strane butine nadkoljenice;
- stomak.



Slika 5. Mjesta za aplikaciju lijeka subkutano

### 4. MJERE OPREZA

- Poštivati pravila 7P;
- ne davati lijek koji je pripremio neko drugi (izuzetak čini centralna priprema cito-statika koja se provodi pod nadzorom magistra farmacije u digestoru);
- u slučaju česte aplikacije lijeka potrebno je mijenjati mjesto uboda;
- kod aplikacije heparina i inzulina s.c., nije potrebno aspirirati, trljati i masirati mjesto uboda;
- kod aplikacije lijeka i.m. količine veće od 5 ml, lijek treba navući u dvije šprice i aplicirati na dva različita mesta;
- kod i.v. aplikacije obavezno posmatrati mjesto uboda radi eventualne paravenzne primjene lijeka i ekstravazacije;

- kod i.v. aplikacije lijeka nije dozvoljeno aplicirati uljane rastvore;
- prilikom uboda izbjegavati blizinu mladeža i pigmentirane dijelove kože;
- o eventualnim nuspojavama lijeka medicinska sestra/tehničar obavještava ljekara i evidentira ih u sestrinsku dokumentaciju.

## 5. EVIDENCIJA

Medicinska sestra/tehničar provedeni postupak evidentira u propisanu sestrinsku dokumentaciju.

## 6. REVIZIJA

Procedura se revidira svake tri godine, po potrebi i ranije.

# ZDRAVSTVENA NJEGA NEDONOŠČETA U INKUBATORU

## 1. UVOD

Zdravstvena njega nedonoščadi u inkubatoru obuhvata njegu prijevremeno rođenih, odnosno rođenih prije 37. sedmice, ili s malom porođajnom masom koja ne odgovara njihovoj gestacijskoj dobi.

Cilj procedure je dati smjernice medicinskim sestrama/tehničarima o pravilnom, sigurnom i jedinstvenom načinu izvođenja zdravstvene njegе nedonoščeta u inkubatoru.

## 2. PODRUČJE PRIMJENE

Procedura se primjenjuje u neonatološkim organizacionim jedinicama.

## 3. PROCEDURA

Postupke zdravstvene njegе nedonoščeta izvodi educirana medicinska sestra/tehničar.

### 3.1 Priprema nedonoščeta

- Identificirati nedonošče.

### 3.2 Priprema materijala

- Sterilne i nesterilne rukavice;
- dezinfekcione sredstvo;
- zaštitna maska;
- sterilne komprese;
- monitor vitalnih funkcija s pripadajućim elektrodamama;
- inkubator;
- umbilikalni kateter;
- set za aspiraciju;
- sterilna gaza i tupferi gaze;
- i.v. kanile;
- brizgalice, igle i infuzioni/transfuzioni sistemi;
- infuziona pumpa/perfuzor;
- lijekovi i infuzione otopine;
- fotolampa;
- bubrežasta posuda;
- spremnici za medicinski otpad.

### 3.3 Priprema medicinske sestre/tehničara

- Oprati i dezinficirati ruke;
- staviti zaštitnu masku;
- navući sterilne rukavice.

### **3.4. Postupci zdravstvene njegе nedonoščeta u inkubatoru**

- Pratiti i podešavati parametre zagrijavanja, vlažnosti, kisik, prema potrebama nedonoščeta, a po nalogu pedijatra;
- posmatrati nedonošče i bilježiti vitalne parametre svakih sat vremena kod vitalno ugrožene nedonoščadi, a na četiri sata kod ostalih;
- umbilikarni kateter prilikom toalete čistiti sterilnom gazom i alkoholom, pokrećima od sredine ka periferiji;
- uzorkovati krv za laboratorijsku dijagnostiku po nalogu pedijatra;
- nakon uzorkovanja krvi, izgubljeni volumen nadoknaditi infuzionim otopinama po nalogu pedijatra;
- aplicirati lijekove po nalogu pedijatra;
- aspirirati sadržaj iz usta, nosnica, obuhvatajući dlanovima koštani dio brade, ali s lagano nagnutom glavom ustranu;
- kontrolirati tjelesnu masu vaganjem dva puta dnevno;
- posmatrati i vršiti redovnu toaletu kanila i tubusa kao potencijalnih izvora infekcije;
- provoditi redovno toaletu pupčanog bataljka;
- kupati nedonošče u inkubatoru prebrisavanjem gazama namočenim u mlaku vodu/specijalno namijenjenim maramicama;
- primijeniti jedan od vidova enteralne/parenteralne ishrane, zavisno od gestacijske dobi;
- kontrolirati bilans tečnosti (unos hrane i eliminacija);
- nakon svakog postupka raspremiti i adekvatno odložiti materijal;
- nakon svakog postupka skinuti rukavice, oprati i dezinficirati ruke.

### **4. MJERE OPREZA**

- Kupanje nedonoščeta se odgađa dok se ne postigne respiratorna, kardiovaskularna i termoregulaciona stabilnost;
- redovno mijenjati položaj elektroda za praćenje vitalnih funkcija radi prevencije oštećenja integriteta kože;
- u slučaju primjene fototerapije, fotolampa može povećati temperaturu u inkubatoru, pa je treba intenzivnije kontrolirati.

### **5. EVIDENCIJA**

Provedeni postupak medicinska sestra/tehničar evidentira u propisanu sestrinsku dokumentaciju

### **6. REVIZIJA**

Procedura se revidira svake tri godine, po potrebi i ranije.

## **PRIPREMA NOVOROĐENČETA I ASISTIRANJE MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARA KOD IZVOĐENJA EKSANGVINOTRANSFUZIJE**

### **1. UVOD**

Eksangvinotransfuzija (latinski ex: iz, sanguis: krv, transfundō: prelit) je terapijski postupak kod kojeg se izmjenjuje cirkulirajuća krv novorođenčeta. Najčešće se primjenjuje kod hemolitičke bolesti novorođenčadi (patološke žutice) i teških septičnih stanja.

Cilj procedure je dati smjernice medicinskim sestrama/tehničarima o pravilnom, sigurnom i jedinstvenom načinu pripreme novorođenčeta, materijala i asistiranja tokom izvođenja ek-

sangvinotransfuzije.

## **2. PODRUČJE PRIMJENE**

Procedura se primjenjuje u organizacionim jedinicama neonatalne intenzivne njage.

## **3. PROCEDURA**

Eksangvinotransfuziju indicira i izvodi nadležni specijalista, upoznaje roditelje s postupkom, odlučuje o količini krvi, veličini i dužini postavljanja umbilikalnog ili centralnog venskog katetera (CVK), dok tri medicinske sestre/tehničara pripremaju novorođenče, krv, materijal i asistiraju tokom postupka.

### **3.1. Priprema materijala**

Medicinske sestre/tehničari pripremaju sljedeći materijal:

- ordiniranu krv;
- rukavice odgovarajuće veličine (sterilne i nesterilne);
- dezinfekcione sredstva za ruke;
- sredstva za čišćenje i dezinfekciju kože;
- zaštitne maske;
- sterilne jednokratne mantile;
- set za eksangvinotransfuziju;
- umbilikalni kateter odgovarajuće veličine;
- CVK odgovarajuće veličine;
- set sa sterilnim tupferima;
- set za šivanje;
- sredstvo za hemostazu;
- set sterilnih instrumenata (pean/pinceta, makaze, skalpel...);
- 3 sterilne komprese (1 s prorezom);
- grijач krvi;
- bubrežasta posuda;
- leukoplast/fiksator;
- šprice i igle različitih veličina;
- lijekovi prema nalogu ljekara;
- potreban materijal za uzorkovanje krvi;
- centimetar;
- hemijska olovka;
- vaga;
- 5 šprica x 5 ml heparinizirane fiziološke otopine;
- spremnici za odlaganje medicinskog otpada.

### **3.2. Priprema novorođenčeta**

Na dan izvođenja postupka, prva medicinska sestra/tehničar:

- identificira novorođenče (provjera identifikacionog/matičnog broja);
- provjerava postojanje potpisanih informiranih pristanka roditelja za izvođenje postupka;
- provjerava da li je novorođenče natašte (mogućnost aspiracije);
- mjeri tjelesnu masu i visinu novorođenčeta;
- uzorkuje krv za krvnu grupu, Rh faktor i interreakciju;
- provjerava barkod trebovane krvi i stavlja je na grijач.

### **3.3. Priprema i postupci medicinskih sestara/tehničara neposredno prije izvođenja eksangvinotransfuzije**

Druge dvije medicinske sestre/tehničari:

- peru i dezinficiraju ruke;
- stavljuju zaštitnu masku i kapu;
- oblače jednokratni sterilni mantil;
- navlače sterilne rukavice;
- postavljaju sterilnu kompresu na intervencijski stol, potreban materijal i pribor;
- isperu hepariniziranom fiziološkom otopinom umbilikalni kateter ili CVK.

### **3.4. Asistiranje medicinske sestre/tehničara kod izvođenja eksangvinotransfuzije**

Prva medicinska sestra/tehničar:

- postavlja elektrode monitoringa za trajno praćenje vitalnih parametara i prati ih tokom trajanja postupka (ukoliko novorođenče nije na intenzivnom praćenju);
- prema nalogu nadležnog specijaliste, postavlja novorođenče u odgovarajući položaj na topli stol ili u inkubator i pridržava ga sve vrijeme tokom postupka.

Druge dvije medicinske sestre/tehničari asistiraju nadležnom specijalisti sljedećim redoslijedom:

Jedna medicinska sestra/tehničar asistira kod:

- oblačenja ljekara;
- postavljanja intervencijskog stola na dohvat ruke ljekaru;
- dezinfekcije mjesta i postavljanja kanile ili CVK-a;
- postavljanja sredstva za hemostazu i fiksiranja katetera.

Druga medicinska sestra/tehničar:

- prema nalogu ljekara dodaje odgovarajuće epruvete za „prvo“ (I) uzorkovanje krvi;
- skida dozu krvi s grijaća, provjerava barkod trebovane krvi i postavlja vrećicu na stalak za infuziju;
- nakon uvedenog eksangvinotransfuzijskog seta u vrećicu krvi, laganim pritiskanjem na vrećicu miješa krvni pripravak svakih 15 minuta;
- evidentira količinu date i evakuirane krvi;
- daje lijekove tokom postupka prema nalogu ljekara;
- nakon završetka postupka, prema nalogu ljekara dodaje odgovarajuće epruvete za „drugo“ (II) uzorkovanje krvi;
- adekvatno rasprema korišteni materijal;
- skida rukavice, pere i dezinficira ruke;
- ukoliko novorođenče nije na intenzivnom posmatranju, medicinska sestra/tehničar kontinuirano nadzire i monitorira novorođenče najmanje dva sata nakon postupka.

## **4. EVIDENCIJA**

Medicinska sestra/tehničar evidentira u propisanu dokumentaciju provedeni postupak.

## **5. REVIZIJA**

Procedura se revidira svake tri godine, po potrebi i ranije.

## KOŽNO ALERGOLOŠKO TESTIRANJE DJECE

### 1. UVOD

Kožno alergološko testiranje djece koristi se za dokazivanje prisustva specifičnih IgE antitijela u koži djeteta, koja reagiraju na određeni alergen.

Cilj procedure je dati smjernice medicinskim sestrama/tehničarima o pravilnom, sigurnom i jedinstvenom načinu pripreme djeteta, materijala i izvođenja kožnog alergološkog testiranja.

### 2. PODRUČJE PRIMJENE

Procedura se primjenjuje u organizacionim jedinicama u kojima se provodi kožno alergološko testiranje.

### 3. PROCEDURA

Postoji nekoliko vrsta kožnih testova, a najčešći su: kožni ubodni test („prick test“), intradermalni i epikutani test na kontaktne alergene („patch test“). Kožni testovi se koriste za identifikaciju inhalatornih, nutritivnih i kontaktnih alergena.

Postupak izvodi medicinska sestra/tehničar po nalogu nadležnog specijaliste u pulmološko-alergološkim ambulantama.

#### 3.1. Priprema djeteta

- Identificirati dijete i informirati ga/pratnju/roditelje/staratelje o postupku;
- provjeriti da li su ispoštovane preporuke nadležnog specijaliste o prekidu uno-sa lijekova ukoliko ih dijete uzima (antihistaminici...);
- provjeriti postojanje potpisanoj informiranog pristanka za izvođenje postupka.

#### 3.2. Priprema materijala i opreme

- Alergeni po nalogu (boćice ili flaster s alergenom/alergenima);
- antihistaminska mast/gel;
- alkohol;
- lancete;
- šprice i igle odgovarajuće veličine;
- tupferi vate;
- olovka/sredstvo za obilježavanje;
- zaštitne maske;
- nesterilne rukavice;
- papirni ubrusi;
- spremnici za odlaganje medicinskog otpada.

#### 3.3. Priprema medicinske sestre/tehničara


- Oprati, posušiti i dezinficirati ruke;
- staviti zaštitnu masku na lice.

#### 3.4. Kožni ubodni test („prick test“)

Kožnim ubodnim testom se mogu testirati alergeni koji u organizam dolaze udisajem (inhalački) ili konzumiranjem hrane (nutritivni). Test se izvodi na sljedeći način:

- postaviti dijete u sjedeći položaj, a na ravnu podlogu postaviti djetetovu podlakticu okrenutu prema gore;
- očistiti unutrašnju stranu podlaktice alkoholom i ostaviti par sekundi da se osuši;
- otopinu alergena nanijeti u vidu kapljice na površinu kože te vrhom lancete


- na mjestu kapljice ubosti kožu, čime se alergen unese u površinski sloj kože;
- mjesto uboda alergena obilježiti (istovremeno se može testirati više alergena – Slika 1);
- uraditi pozitivnu kontrolu (kapljicom otopine histamina) i negativnu kontrolu (kapljicom fiziološkog rastvora) u svrhu procjene intenziteta reakcije na testirane alergene, histamin uvijek proizvede urtiku (koprivnjaču), a fiziološki rastvor ne bi smio praviti nikakve veće reakcije;
- kapljica alergena ostaje jedan minut na koži, a potom se može obrisati i dijete može pomjeriti ruku (ne smije dirati testirani dio kože);
- nakon 20 minuta nadležni specijalista procjenjuje reakciju na alergene;
- nakon završene procjene ubrusom posušiti testirani dio;
- ukoliko nadležni specijalista ordinira, nanijeti antihistaminsku mast/gel;
- objasniti djetetu/pratnji da se testirani dio nadlaktice ne bi smio česati;
- adekvatno raspremiti i odložiti korišteni materijal;
- oprati i posušiti ruke.



Slika 1. Kožni ubodni test („prick test“)

### 3.5. Intradermalni test

- Postaviti dijete u sjedeći položaj, a na ravnu podlogu postaviti djetetovu podlakticu okrenutu prema gore;
- očisiti unutrašnju stranu podlaktice alkoholom i ostaviti par sekundi da se osuši;
- otopinu alergena u količini od 0,02 do 0,05 ml unijeti u kožu pomoću igle u dermis, najpovršniji sloj kože (Slika 2);
- nakon 15 do 20 minuta nadležni specijalista procjenjuje reakciju na alergene;
- nakon završene procjene ubrusom posušiti testirani dio;
- ukoliko nadležni specijalista ordinira, nanijeti antihistaminsku mast/gel;
- objasniti djetetu/pratnji da se testirani dio nadlaktice ne bi smio česati;
- adekvatno raspremiti i odložiti korišteni materijal;
- oprati i posušiti ruke.




Slika 2. Intradermalni test

### 3.6. Epikutani test na kontaktne alergene („patch test“)

Epikutanim testom se dokazuju kasne reakcije preosjetljivosti na kontaktne alergene. Test se izvodi na koži leđa postavljanjem flastera s alergenima (Slika 3).

Test se očitava nakon 48 sati kada se flasteri skidaju, te se dodatna očitanja provode nakon 96 sati i 7 dana nakon postavljanja epikutanog testa.



Slika 3. Epikutani test na kontaktne alergene

#### **4. MJERE OPREZA**

- Posmatrati dijete tokom izvođenja alergološkog testiranja, jer se u rijetkim slučajevima može javiti akutna alergijska reakcija;
- poželjno je da je dijete dobro hidrirano, to jest da nije natašte;
- testiranje se ne izvodi ako je dijete bolesno (povećana tjelesna temperatura, infekcija, akutna alergijska reakcija).

#### **5. EVIDENCIJA**

Medicinska sestra/tehničar evidentira u sestrinsku dokumentaciju provedeni postupak.

#### **6. REVIZIJA**

Procedura se revidira svake tri godine, po potrebi i ranije.

### **ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE INKUBATORA**

#### **1. UVOD**

Inkubator je aparat koji omogućava održavanje stalne tjelesne temperature novorođenčeta i njegov nadzor, precizno doziranje vlažnosti zraka i kisika u skladu s potrebama novorođenčeta, kao i izolaciju od mogućih infekcija i buke koji značajno mogu utjecati na oporavak novorođenčeta (Slika 1).

Cilj procedure je dati smjernice medicinskim sestrama/tehničarima o pravilnom, sigurnom i jedinstvenom načinu izvođenja postupka čišćenja i održavanja inkubatora.

#### **2. PODRUČJE PRIMJENE**

Procedura se primjenjuje u svim pedijatrijskim organizacionim jedinicama u kojima postoje inkubatori.

#### **3. PROCEDURA**

Postupak izvodi medicinska sestra/tehničar u svrhu pripreme inkubatora za upotrebu, kao i svakodnevno dok je novorođenče u inkubatoru.

Inkubator sadrži dijelove koji su mobilni, koje prije početka postupka čišćenja treba odvojiti od inkubatora (antistres dušek, posuda za vodu, elektrode za spajanje na monitor i drugi priključci za monitoring i dovod kisika...).

##### **3.1. Priprema materijala**

- Nesterilne i sterilne rukavice;
- deterdžent i dezinfekciono sredstvo;
- gaze i tupferi;
- mlaka voda;
- sterilna voda;
- sterilna pamučna tkanina (kompresa, pelena...);
- komprese za odlaganje očišćenih dijelova i zaštitu očišćenog inkubatora;
- korpa za prljavi veš;
- spremnik za medicinski otpad.

##### **3.2. Priprema medicinske sestre/tehničara**

- Oprati, posušiti i dezinficirati ruke;
- staviti zaštitnu masku;
- navući rukavice ovisno o načinu čišćenja.

### **3.3. Postupak čišćenja i dezinfekcije inkubatora**

- Očistiti sve unutrašnje i vanjske površine fiksnih i mobilnih dijelova inkubatora blagim i neutralnim rastvorom deterdženta;
- prebrisati mlakom vodom i posušiti;
- nanijeti obilno dezinficijens na sve površine fiksnih i mobilnih dijelova inkubatora;
- ostaviti da kontaktno vrijeme dezinficijensa bude u skladu s preporukom proizvođača;
- pažljivo prebrisati sterilnom gazom i sterilnom vodom, vodeći računa da se uklone svi tragovi dezinficijensa;
- prebrisane površine posušiti sterilnom gazom;
- dijelove koji se mogu odvojiti i sterilizirati poslati na sterilizaciju;
- nakon dezinfekcije i sterilizacije, mobilne dijelove vratiti u inkubator;
- prekriti inkubator kompresom;
- skinuti rukavice, oprati i posušiti ruke;
- adekvatno odložiti korišteni materijal;
- zabilježiti datum i vrijeme čišćenja, dezinfekcije i sterilizacije, uz potpis medicinske sestre/tehničara.

#### **3.3.1 Postupak čišćenja inkubatora s novorođenčetom u inkubatoru**

- Navući sterilne rukavice;
- očistiti i oprati vanjski dio inkubatora svakog dana na način da se sterilna kompresa ili gaza natopи sterilnom vodom, prebrišu površine, a drugom suhom sterilnom kompresom posuši;
- očistiti i oprati unutrašnji dio inkubatora svakog dana, na način da se sterilna kompresa ili gaze natope sterilnom vodom, prebrišu površine, a drugom suhom sterilnom kompresom dobro posuši;
- zamijeniti sterilnu kompresu ispod novorođenčeta;
- svaki dan mijenjati sterilnu vodu za ovlaživanje zraka;
- skinuti rukavice, oprati i posušiti ruke;
- adekvatno odložiti korišteni materijal;
- zabilježiti datum i vrijeme čišćenja, uz potpis medicinske sestre/tehničara.

## **4. MJERE OPREZA**

- Ukoliko se inkubator ne koristi 5-7 dana, postupak čišćenja, dezinfekcije i sterilizacije se ponavlja.

## **5. EVIDENCIJA**

Provedeni postupak medicinska sestra/tehničar evidentira u propisanu sestrinsku dokumentaciju.

## **6. REVIZIJA**

Procedura se revidira svake tri godine, po potrebi i ranije.



Slika 1. Inkubator [izvor: <https://marcellmedical.com/neonatalcare-system/>]



## XII OSTALE SPECIFIČNE STANDARDNE OPERATIVNE PROCEDURE

- 1. PRIJEM PACIJENTA S INVALIDITETOM**
- 2. POSTUPCI U SLUČAJU NASILJA NAD MEDICINSKIM SESTRAMA/TEHNIČARIMA U PROFESIONALNOM OKRUŽENJU**

## PRIJEM PACIJENTA S INVALIDITETOM

### 1. UVOD

Invaliditet se definira kao stanje ili funkcija za koju se procjenjuje da je značajno oštećena u odnosu na uobičajeni standard pojedinca ili grupe, uključujući fizičko oštećenje, oštećenje čula, kognitivno oštećenje, intelektualno oštećenje, mentalne bolesti i različite vrste hroničnih bolesti.

Cilj procedure je dati smjernice medicinskim sestrama/tehničarima o pravilnom, sigurnom i jedinstvenom načinu prijema pacijenta s invaliditetom.

### 2. PODRUČJE PRIMJENE

Procedura se primjenjuje na svim nivoima zdravstvene zaštite.

### 3. PROCEDURA

Poštovati prijem pacijenta prema protokolima zdravstvene ustanove, uz navedene specifičnosti prilikom prijema pacijenta s invaliditetom.

#### 3.1. Postupak prijema pacijenta s invaliditetom

- Identificirati pacijenta;
- provjeriti postojanje potписанog informiranog pristanka za izvođenje postupka;
- razgovarati direktno s pacijentom, a ne s pratnjom koju pacijent može imati;
- izbjegavati pretpostavke o tome kakva mu je pomoć potrebna, ponuditi pomoći i poštovati pacijentov odgovor;
- ukoliko je pacijent došao bez pratnje, ne pitati ga da li ima pratnju;
- ukoliko je pacijent slijep ili slabovidan uvijek se verbalno identificirati i predstaviti sve prisutne u prostoriji;
- prije napuštanja prostorije obavijestiti pacijenta;
- ne dirati pacijenta nenajavljeni, verbalno saopštiti svaku radnju koja se planira preduzeti;
- ukoliko pacijent ima oštećen sluh, gledati direktno u pacijenta dok govorite tako da može vidjeti vaša usta;
- govoriti normalnim tonom, jasno, ne preuveličavati pokrete usta ili govoriti brzo;
- ukoliko je moguće obezbijediti usluge tumačenja znakovnog jezika ili dati pisani materijal. Komunikaciju prilagoditi pacijentu (gubitak vida i sluha, nivo obravzovanja);
- kod pacijenta s kognitivnim smetnjama objasniti svaki postupak i intervenciju prije nego što dodirnete pacijenta;
- prilagoditi ton glasa tokom razgovora, pitati pacijenta o potrebama i razumijevanju, po potrebi ponoviti;
- kod pacijenta s poremećajima iz autističnog spektra konsultirati se s porodicom ili njegovateljem o načinu najadekvatnijeg pristupa;
- kod pacijenta s oštećenjem pokretljivosti, pitati ga da li želi pomoći prije preduzimanja radnje i poštovati njegove želje (za mnoge pacijente s invaliditetom, zadržavanje nezavisnosti je važno);
- uvijek imati dovoljno vremena za pitanja pacijenta.

### 4. EVIDENCIJA

Medicinska sestra/tehničar evidentira u sestrinsku dokumentaciju provedeni postupak.

## 5. REVIZIJA

Procedura se revidira svake tri godine, po potrebi i ranije.

# POSTUPCI U SLUČAJU NASILJA NAD MEDICINSKIM SESTRAMA/TEHNIČARIMA U PROFESIONALNOM OKRUŽENJU OD STRANE PACIJENTA ILI PRATNJE PACIJENTA

## 1. UVOD

Nasilje nad medicinskim sestrama/tehničarima je učestali problem širom svijeta. Medicinske sestre/tehničari koji su prvi u direktnom kontaktu s pacijentima su znatno češće žrtve nasilja u poređenju s drugim zdravstvenim radnicima.

Čin nasilja može poprimiti različite oblike koji uključuju verbalno nasilje (neosnovane kritike i prigovori, prijetnja fizičkim nasiljem, vrijeđanje, ismijavanje, omalovažavanje, negativni komentari ličnih karakteristika), fizičko nasilje (šamaranje, guranje, štipanje, čupanje kose, udaranje, prekrivanje usta, pokušaj ubistva i ubistvo), maltretiranje, uznenimiravanje (seksualno), rodno-zasnovano nasilje, zastrašivanje, narušavanje ugleda, zlostavljanje i drugo. Verbalno zlostavljanje je najčešći tip nasilja u zdravstvenim ustanovama, dok su pacijenti najčešći počinitelji.

Nasilje na radnom mjestu ima kako fizičke, tako i lične, emocionalne i profesionalne posljedice. Nasilje utječe i na samu organizaciju, te dovodi do stvaranja nezdravog radnog okruženja. Poslodavac je dužan da zaštiti radnike i da ima nultu stopu tolerancije prema svim vrstama nasilja, što znači da neće tolerirati nasilje ili prijetnje nasiljem bilo kojeg oblika na radnom mjestu.

Cilj procedure je dati smjernice medicinskim sestrama/tehničarima o pravilnom, siurnom i jedinstvenom načinu postupanja u slučaju nasilja od strane pacijenata ili pratnje, te na taj način obezbijediti adekvatnu zaštitu na radu. Prijavljivanje i vođenje evidencije o slučajevima nasilja na radnom mjestu neophodni su da bi se mogao utvrditi omjer problema, ispitati razlozi i poduzeti odgovarajuće mjere za sprečavanje i što efikasnije rješavanje slučajeva nasilja na radnom mjestu. Pored toga, potrebno je ove slučajeve pratiti i izvještavati, kako bi se mogli kreirati adekvatni odgovori i zaštitilo medicinsko osoblje na radnom mjestu<sup>1</sup>.

## 2. PODRUČJE PRIMJENE

Procedura se primjenjuje na svim nivoima zdravstvene zaštite.

## 3. PROCEDURA

Procedurom se utvrđuju postupci medicinske sestre/tehničara i nadležnih osoba i službi u slučaju nasilja, način prijavljivanja, evidencije i izvještavanja.

<sup>1</sup> Broj relevantnih certifikacijskih standarda:

- Standardi sigurnosti i kvaliteta za poliklinike S 3.12 AKAZ (Postoji datirana, dokumentirana politika i procedura upravljanja i smanjenja nivoa nasilja, nesretnih slučajeva na poslu i spriječenosti za rad)
- Standardi sigurnosti i kvaliteta za bolnice C 2.7.18 AKAZ (Procedura i uputstva za ponašanje u slučaju fizičkog i verbalnog nasilja su pristupačne svom osoblju), te C 2.2.14, 2.7.15, 5.4.1, 6.20.45, 6.20.88, 6.20.91, 7.4.10.
- Standardi za certifikaciju za domove zdravlja ASKVA S 1.5.8 (Postoji sistem izvještavanja i preduzimanja mjera pri neželjenim događajima, uključujući nasilje prema osoblju)
- Standardi za certifikaciju specijalističkih ambulanti ASKVA S1.4 (Postoji sistem izvještavanja i preduzimanja mjera pri neželjenim događajima, uključujući nasilje prema osoblju)

### **3.1. Postupci medicinske sestre/tehničara u slučaju nasilja**

- Prepoznati nasilje kao takvo i odgovoriti na adekvatan način. Odgovor treba kreirati tako da je usmjeren na verbalnu komunikaciju i rješavanje problema;
- upozoriti osobu s neprimjerenim ponašanjem da je medicinska sestra/tehničar tu po službenoj dužnosti, te da se mora prema njoj odnositi na profesionalan način;
- pozvati kolege ili nadležnu osobu da se uključe (to jest imati svjedoka/inju);
- ukoliko nasilje uključuje prijetnje po fizičku sigurnost, potrebno je pozvati odgovornu osobu službe obezbjeđenja, odnosno nadležnu policijsku stanicu u slučaju rada u zajednici ili terenskim ambulantama;
- ukoliko je došlo do fizičkog nasilja javiti se na ljekarski pregled radi utvrđivanja stepena tjelesnih povreda i prijaviti slučaj policiji;
- javiti se nadležnom specijalisti u slučaju prepoznavanja znakova prolongiranog stresa;
- prijaviti svaki oblik nasilja na propisanom obrascu nadležnoj službi ustanove (navesti koja).

### **3.2. Postupci prijavljivanja i izvještavanja u slučaju nasilja**

- Obrazac prijave nasilja zajedno sa žrtvom nasilja popunjava odgovorna osoba (neposredni rukovodilac) u što kraćem roku, a najduže do tri dana i dostavlja nadležnoj službi ustanove.
- Ukoliko je na Obrascu prijave naznačeno da uposlenik želi pokretanje krivčnog postupka, odgovorna osoba upućuje uposlenika u Pravnu službu ustanove s kopijom Obrasca prijave nasilja, gdje uposlenik dobija pravni savjet.
- Odgovorna osoba ustanove omogućava sistem podrške žrtvi nasilja, ukoliko je neophodna, i preduzima korake kako bi se podigla svijest o ovom probemu i radilo na njegovom sprečavanju.

## **4. EVIDENCIJA**

Medicinska sestra/tehničar evidentira događaj nasilja tokom radnog vremena u iznad navedenu propisanu dokumentaciju.

## **5. MJERE OPREZA**

Medicinske sestre/tehničari koji se suoče s nasilnom osobom trebali bi ostati mirni i staloženi do dolaska odgovorne osobe službe obezbjeđenja.

## **6. REVIZIJA**

Procedura se revidira svake tri godine, po potrebi i ranije.

# XIII SMJERNICE O NEDISKRIMINIRAJUĆEM PRUŽANJU USLUGA ZDRAVSTVENE NJEGE

## **Smjernice o nediskriminirajućem pružanju usluga zdravstvene njegе**

Temelji zdravlja su koncepti jednakosti u zdravlju, socijalne pravde i društvenih odrednica zdravlja. Princip pravičnosti zdravstvene zaštite ostvaruje se zabranom diskriminacije prilikom pružanja zdravstvene zaštite na osnovu rase, spola, starosti, nacionalne pripadnosti, socijalnog porijekla, vjeroispovijesti, političkog ili drugog ubjedjenja, seksualne orientacije, imovnog stanja, kulture, jezika, vrste bolesti, psihičkog ili tjelesnog invaliditeta.

Medicinske sestre/tehničari imaju važnu ulogu u rješavanju osnovnih uzroka lošeg zdravlja razumijevanjem i prepoznavanjem faktora koji utječu na zdravlje, učestvujući u kreiranju rješenja usmjerenih na pojedinca i zajednicu, te sarađujući s interdisciplinarnim i multisektorskim timovima i partnerima za provedbu tih rješenja.

Obaveze medicinskih sestara/tehničara na svim nivoima zdravstvene zaštite su da:

- podržavaju radno okruženje koje prihvata inkluzivne strategije i promovira poštovanje pacijenata, saradnika i članova zajednice;
- rade na zaštiti i promoviranju različitosti svih osoba, kako bi se eliminirala diskriminacija;
- prihvataju pristup usmjeren na pacijenta koji odgovara individualnim kulturnim potrebama i interesima pacijenata i porodica;
- zagovaraju politike koje su inkluzivne i promoviraju poštovanje i ljudska prava za sve zdravstvene radnike, pacijente i druge unutar organizacije i zajednice;
- rade u okviru struke i s drugim zdravstvenim i socijalnim radnicima na stvaranju raznolikih, inkluzivnih zajednica koje promoviraju, štite i održavaju pružanje visokokvalitetnih, efektivnih, efikasnih i sigurnih zdravstvenih usluga.

Medicinske sestre/tehničari su u svom svakodnevnom radu posvećeni:

- pružanju visokokvalitetnih usluga zdravstvene njegе svim korisnicima;
- informirajući pacijenata o dostupnim zdravstvenim i socijalnim uslugama;
- uključivanju članova porodice i staratelja u brigu o pacijentima kada je to potrebno;
- izradi zajedničkih planova zdravstvene njegе, uključujući zdravstvene i potencijalne socijalne potrebe;
- koordinaciji zdravstvene njegе, slijedeći smjernice za međuinstitucionalnu saradnju;
- obraćanju pacijentu na dostojanstven način, s poštovanjem i ljubaznošću;

- informiranju pacijenata/staratelja/porodica o pravima i odgovornostima pacijenata;
- profesionalnom etičkom rasuđivanju u korištenju informacija, zdravstvenih kartona i sistema izvještavanja kako bi se osigurala zaštita ljudskih prava, povjerljivosti i privatnosti;
- društvenoj odgovornosti za pokretanje i podršku akcijama u zadovoljavanju zdravstvenih i socijalnih potreba svih ljudi;
- zalaganju za pravičnost i socijalnu pravdu u raspodjeli resursa, pristupu zdravstvenoj zaštiti i drugim društvenim i ekonomskim uslugama.



# LITERATURA

1. American Diabetes Association. Standards of medical care in diabetes—2015: Summary of revisions. *Diabetes Care*. 2015 Jan; 38(Suppl 1):S4. [Online] Dostupno na: <https://doi.org/10.2337/dc15-S004>
2. Amniocentesis. [Online] Dostupno na: <https://nursing.unboundmedicine.com/nursing-central/view/TabersDictionary/756306/all/amniocentesis>
3. Ana Tomaš - Sestrinski pristup u ranom posljeoperacijskom razdoblju nakon ugradnje endoproteze kuka, diplomski rad - Zagreb, 2016.
4. Bacille Calmette-Guérin Vaccination: A Review of Clinical Effectiveness and Guidelines. [Online] Dostupno na: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33074634/>
5. Bacillus Calmette Guerin. [Online] Dostupno na: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK538185/?fbclid=IwAR0Pxa82rkCZqZcVc0qRRIzXBnrOUPtOlvKLOthAfEhnnU0oy1FHtr5O6OI>
6. Budućnost sestrinstva 2020-2030- Ucrtavanje puta za dostizanje jednakosti u zdravlju: Uloga medicinskih sestara/tehničara u dostizanju jednakosti u zdravlju. Nacionalna akademija nauka, inžinerstva i medicine, 2021 (The Future of Nursing 2020-2030- Charting a Path to Achieve Health Equity: The Role of Nurses in Improving Health Equity. National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2021)
7. Cardioversion. [Online] Dostupno na: <https://capitalcardiology.com/patient-education/cardioversion/?lang=hr>
8. Cardioversion in atrial fibrillation described. [Online] Dostupno na: <https://www.escardio.org/Journals/E-Journal-of-Cardiology-Practice/Volume-11/Cardioversion-in-Atrial-Fibrillation-Described>
9. Chernecky C, Berger B. Laboratory tests and diagnostic procedures. St. Louis, Mo.: Elsevier/Saunders; 2013.
10. Dervišević E, Galić D, Grabovica M, Ljevak I, Slijepčević S. Standardne operativne procedure zdravstvene njage za sekundarni i tercijarni nivo zdravstvene zaštite. Sarajevo: Fondacija fami; 2022.
11. DEXA Bone Density Tests: A Patient's Guide. [Online] Dostupno na: [https://www.hss.edu/conditions\\_dxa-dexa-bone-density-test-patient-guide.asp](https://www.hss.edu/conditions_dxa-dexa-bone-density-test-patient-guide.asp)
12. Disabilities: Definition, Types and Models of Disability. [Online] Dostupno na: <https://www.disabled-world.com/disability/types/>
13. Diagnostic Tests for Allergy in Children. [Online] Dostupno na: <https://www.nationwidechildrens.org/conditions/health-library/diagnostic-tests-for-allergy-in-children>
14. Diagnosing Allergies in Children. [Online] Dostupno na: <https://acaai.org/allergies/testing-diagnosis/for-children-and-infants/>
15. Dijagnostičke pretrage u kardiologiji. [Online] Dostupno na: <https://www.srccana.hr/data/public/original/doc/12/Dijagnostickie-pretrage-u-kardiologiji.pdf>
16. Elektrokonvulzivna terapija (ECT): karakteristike i upotrebe u psihiatriji. [Online] Dostupno na: <https://hr.yestherapyhelps.com/electroconvulsive-therapy-ect-characteristics-and-uses-in-psychiatry-14403>

17. EMNG -elektromioneurografija. [Online] Dostupno na: <https://klinika.preventivamedical.com/emng-elektromioneurografija/>
18. Endo traheostoma s manžetama. [Online] Dostupno na: <http://hr.formedtech.org/endotracheal-tube/standard-tracheostomy-tube-with-cuff.html>
19. EndolucinBeta R-19. [Online] Dostupno na: [https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/endolucinbeta-epar-product-information\\_en.pdf](https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/endolucinbeta-epar-product-information_en.pdf)
20. Ergometrija. [Online] Dostupno na: <https://fizioterra.wordpress.com/2012/07/25/ergometrija/>
21. Etički kodeks Međunarodnog vijeća medicinskih sestara/tehničara, 2021 (The ICN Code of Ethics for Nurses)
22. Expert consensus on standardized diagnosis and treatment for heat stroke. [Online] Dostupno na: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4704265/>
23. Farjo L. Blood collection from peripherally inserted central venous catheters: An institution's effort to evaluate and update its current policy. *J Infus Nurs.* 2003;26(6):374–9.
24. Field JB. Hypoglycemia: A systematic approach to specific diagnosis. *Hosp Pract (Off Ed)* 1986; 21(9):187-194.
25. FIGO/ICM guidelines for preventing Rhesus disease: A call to action. [Online] Dostupno na: <https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ijgo.13459>
26. Framework guidelines for addressing workplace violence in the health sector. [Online] Dostupno na: <https://www.who.int/publications/i/item/9221134466>
27. Franković S, et al. Zdravstvena njega odraslih. Medicinska naklada; 2010. p. 244-245.
28. Galić D, Krtalić P, Krako I, Lujić Z, Ljevak I, Mahmutbegović H, Omanović S. Standardne operativne procedure zdravstvene njegе u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (II dio). Sarajevo: Fondacija fami; 2019.
29. Guidelines for heat stroke treatment. [Online] Dostupno na: <https://bit.ly/496R7LW>
30. Guidelines on coping with violence in the workplace. [Online] Dostupno na: [https://static1.squarespace.com/static/579770cd197aea84455d6908/t/57d86302d1758e16f4e0f072/1473798914990/guideline\\_violence.pdf](https://static1.squarespace.com/static/579770cd197aea84455d6908/t/57d86302d1758e16f4e0f072/1473798914990/guideline_violence.pdf)
31. Hearing Screening for Newborns, Children & Adolescents: AAP Policy Explained. [Online] Dostupno na: <https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/baby/Pages/Purpose-of-Newborn-Hearing-Screening.aspx>
32. Higijena u zdravstvenim ustanovama. [Online] Dostupno na: [https://skbm.ba/sprjeca-vanje\\_bolesti/Amela\\_Dedeic\\_higijena.pdf](https://skbm.ba/sprjeca-vanje_bolesti/Amela_Dedeic_higijena.pdf)
33. IDEA Disability Classification. [Online] Dostupno na: [https://cidainfo.com/important\\_laws-idea-disability-classification/](https://cidainfo.com/important_laws-idea-disability-classification/)
34. Innes K; IST-3 Stroke Nurse Collaborative Group. Thrombolysis for acute ischaemic stroke: core nursing requirements.
35. Institutional Guidelines for Safe Surgery in HIV Patients in a Government Medical College. [Online] Dostupno na: [https://www.researchgate.net/publication/356755432\\_Institutional\\_Guidelines\\_for\\_Safe\\_Surgery\\_in\\_HIV\\_Patients\\_in\\_a\\_Government\\_Medical\\_College](https://www.researchgate.net/publication/356755432_Institutional_Guidelines_for_Safe_Surgery_in_HIV_Patients_in_a_Government_Medical_College)
36. Izetbegović S, Ovčina A, Mehmedika-Suljić E, Eminović E. Standardne operativne procedure za bolnice. Sarajevo: Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, 2020.
37. Izjava o položaju Američkog udruženja medicinskih sestara/tehničara (ANA) - Uloga medicinske sestre/tehničara u borbi protiv diskriminacije – zaštita i promoviranje inkluzivnih strategija u praksi, politikama i zagovaranju, 2018 (ANA Position Statement - The Nurse's Role in Addressing Discrimination: Protecting and Promoting Inclusive Strategies in Practice Settings, Policy, and Advocacy)
38. Izjava o položaju Međunarodnog vijeća medicinskih sestara/tehničara (ICN) - Zdrav-

- vene nejednakosti, diskriminacija i uloga medicinskih sestara/tehničara, 2023 (ICN Position Statement: Health inequities, discrimination and the nurse's role)
- 39. JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske, Kalendar obavezne imunizacije. [Online] Dostupno na: <https://www.vakcine.org/kalendar-vakcinacije-bih-2022>
  - 40. Kako se pripremiti za autolognu transplantaciju krvotvornih matičnih stanica, što vas očekuje u zaštitnoj izolaciji i kako živjeti nakon transplantacije? [Online] Dostupno na: <https://mijelom.hr/wp-content/uploads/2018/12/Priprema-za-autolognu-transplantaciju-multipli-mijelom.pdf>
  - 41. Kangaroo Care for Your Infant. [Online] Dostupno na: <https://www.nationwide-childrens.org/family-resources-education/health-wellness-and-safety-resources/helping-hands/kangaroo-care-for-your-infant>
  - 42. Kapellou O. Blood sampling in infants (reducing pain and morbidity). BMJ Clin Evid. 2009;2009:0313.
  - 43. Karabatić S. Lista za praćenje ekstravazacije, E tečaj, Hrvatska komora medicinskih sestara tehničara.
  - 44. Kardiotokografija kao skrining metoda za praćenje intrapartalnog stanja fetusa [Online] Dostupno na: [https://ljkzedo.ba/wp-content/uploads/2017/12/M6\\_6.pdf](https://ljkzedo.ba/wp-content/uploads/2017/12/M6_6.pdf)
  - 45. Kuvačić I., Kurjak A., Đelmiš J. i sur. Porodništvo. Medicinska naklada, Zagreb 2009;
  - 46. Kuzman. I., Infektologija za visoke zdravstvene škole, Medicinska naklada, Zagreb.
  - 47. Kwok Y, DeYoung C, Garofalo M, Dhople A, Regine W. Radiation oncology emergencies. Hematol Oncol Clin North Am 2006;20:505-52.
  - 48. Laboratory tests and diagnostic procedures. St. Louis, Mo.: Elsevier/Saunders; 2013.
  - 49. Lewiecki EM. Overview of dual-energy x-ray absorptiometry. In: UpToDate, Post TW (Ed), UpToDate, Waltham, MA. (Pristupljeno August 20, 2020.)
  - 50. Loveday H. P. et al (2013) National Evidence-Based Guidelines for preventing Health-care Associated Infections in NHS Hospitals in England.
  - 51. Luetić K. Biopsija jetre. [Online] Dostupno na: <http://www.plivamed.net/aktualno/članak/9060/Biopsija-jetre.html>
  - 52. Malčić I., Stopić Z., Ilić R. Pedijatrija za medicinske škole. Školska knjiga, Zagreb;
  - 53. Managing and preventing acts of violence against health workers: results of a review evaluating hospital control procedures. [Online] Dostupno na: <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JACPR-07-2021-0615/full/pdf>
  - 54. Milošević I. Sternalna punkcija – punkcija koštane srži. [Online] Dostupno na: <https://ivamilosevic5.wordpress.com/2021/06/29/sternalna-punkcija-punkcija-kostane-srzi/>
  - 55. Mjere sprečavanja nastanka pneumonija povezanih s mehaničkom ventilacijom [Online] Dostupno na: <https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:105:493876>
  - 56. Mirowski M, Reid PR, Kosacica MM, Watkins L, Gott VL, Schauble JF, Langer A, Heilman MS, Kolenik SA, Fischell RE, Weisfeldt, 1980. "Termination of malignant ventricular arrhythmias by an implantable automatic defibrillator in humans". The New England Journal of Medicine. 303(6): 322–4.
  - 57. Nacionalni vodič dobre kliničke prakse za dijagnostikovanje i lečenje depresije. [Online] Dostupno na: <https://www.azus.gov.rs/wp-content/uploads/2011/04/Vodic-za-dijagnostikovanje-i-lecenje-depresije1.pdf>
  - 58. Nasilje na radu nad medicinskim sestrama i tehničarima. [Online] Dostupno na: <https://repozitorij.mef.unizg.hr/islandora/object/mef%3A268/datastream/PDF/view>
  - 59. Nationwide Resources for Newborn Screening: Blood Spot Collection. [Online] Dostupno na: <https://www.health.state.mn.us/people/newbornscreening/providers/collection.html>
  - 60. Neonatal Blood Culture Guidance. [Online] Dostupno na: [https://www.cec.health.nsw.gov.au/\\_\\_data/assets/pdf\\_file/0009/342666/Neonatal-Blood-Culture-Guideline.PDF](https://www.cec.health.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0009/342666/Neonatal-Blood-Culture-Guideline.PDF)

61. Neurologija. [Online] Dostupno na: <https://kardiomedika.com/neurologija/>
62. Newborn hearing screening. [Online] Dostupno na: <https://www.nhs.uk/conditions/baby/newborn-screening/hearing-test/>
63. New Peer-Reviewed Study Questions Umbilical Cord Blood Testing. [Online] Dostupno na: [https://www.youtube.com/watch?v=ZTPiLkkxkFw&ab\\_channel=HemoGenix](https://www.youtube.com/watch?v=ZTPiLkkxkFw&ab_channel=HemoGenix)
64. Nicol M, Bavin C, Cronin P, Rawlings-Anderson K, Cole E. and Hunter J., (2012) Essential Nursing Skills 4th Edition. Mosby, London.
65. Nodusi u štitastoj žlezdi - pregled i biopsija čvorova tiroidne žlezde. [Online] Dostupno na: <https://www.prirodanadar.rs/nodusi-u-stitastoj-zlezdi-pregled-i-biopsija-cvora-va-tiroidne-zlezde>
66. Notes for guidance on the clinical administration of radiopharmaceuticals and use of sealed radioactive sources. [Online] Dostupno na: <https://bit.ly/3uewTkB>
67. Nurse Tips for Working With Patients With Disabilities. [Online] Dostupno na: <https://www.nursechoice.com/blog/profiles-and-features/nurse-tips-for-working-with-patients-with-disabilities/>
68. Peritoneal dialysis-related peritonitis: challenges and solutions [Online] Dostupno na: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6001843/>
69. Petrunić, M., Vrdoljak, E., & Pulanić, R. (2016). Regional and systemic hyperthermia in the treatment of metastatic melanoma. *Journal of cancer research and clinical oncology*, 142(4), 779-787.
70. Phototherapy. [Online] Dostupno na: <https://nursekey.com/phototherapy-4/>
71. Piazza AJ, Stoll BJ. Jaundice and hyperbilirubinemia in the newborn. In: Kliegman RM, Behrman RE, Jenson HB, Stanton BF, editors. Nelson Textbook of Pediatrics. 18th ed. Philadelphia, PA: Saunders; Elsevier; 2007. p. 756-761.
72. Persons with HIV: Prevention and Care. [Online] Dostupno na: <https://www.cdc.gov/hiv/guidelines/persons.html>
73. Poliklinika za dječje bolesti HELENA. [Online] Dostupno na: <https://poliklinika-helena.hr/upute-za-pretrage/>
74. Port-A-Cath 101: How To Access The Port. [Online] Dostupno na: <https://nurse.org/articles/what-is-a-port-a-cath/>
75. Pravilnik o primeni izvora jonizujućih zračenja u medicini. [Online] Dostupno na: <https://www.srbatom.gov.rs/srbatomm/wp-content/uploads/2019/11/PRAVILNIK-O-PRIMENI-IZVORA-JONIZUJUCIH-ZRACENJA-U-MEDICINI-Sl.-glasnik-RS-br.-1-2012-LAT.pdf>
76. Preventing and Managing Vesicant Chemotherapy Extravasations. [Online] Dostupno na: [https://www.researchgate.net/publication/47814059\\_Preventing\\_and\\_Managing\\_Vesicant\\_Chemotherapy\\_Extravasations](https://www.researchgate.net/publication/47814059_Preventing_and_Managing_Vesicant_Chemotherapy_Extravasations)
77. Prevention and management of workplace violence. [Online] Dostupno na: [https://www.icn.ch/sites/default/files/inline-files/PS\\_C\\_Prevention\\_mgmt\\_workplace\\_violence.pdf](https://www.icn.ch/sites/default/files/inline-files/PS_C_Prevention_mgmt_workplace_violence.pdf)
78. Primaljski vjesnik. [Online] Dostupno na: <https://www.komora-primalja.hr/datoteke/PRIMALJSKI-2012-12.pdf>
79. Procedura za izolaciju pacijenta. [Online] Dostupno na: <https://www.ncrc.ac.rs/wp-content/uploads/2020/08/P-EPI-12-Procedura-za-izolaciju-pacijenta.pdf>
80. Protokol zdravstvene nege u onkologiji. [Online] Dostupno na: <https://www.ncrc.ac.rs/wp-content/uploads/2017/01/Protokol-zdravstvene-nege-u-onkologiji.pdf>
81. Pulmonary function test. [Online] Dostupno na: <https://www.hopkinsmedicine.org/health/treatment-tests-and-therapies/pulmonary-function-tests>
82. Punda M, Grazio S. Bone densitometry - the gold standard for diagnosis of osteoporosis. *Reumatizam*. 2014;61:70-4.

83. Recommendations for Prevention of HIV Transmission in Health-Care Settings. [Online] Dostupno na: <https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/00023587.htm>
84. Recovery From a Heart Attack. [Online] Dostupno na: <https://www.nhs.uk/conditions/heart-attack/recovery/>
85. Recovery Room: What Happens After Surgery? [Online] Dostupno na: <https://www.medicalnewstoday.com/articles/323042>
86. Reflux: How to Manage It. [Online] Dostupno na: <https://www.medicalnewstoday.com/articles/14417>
87. Rehabilitation After a Stroke: What to Expect. [Online] Dostupno na: <https://www.stroke.org/en/about-stroke/effects-of-stroke>
88. RHo (D) immune globulin. [Online] Dostupno na: <https://www.drugs.com/mtm/rho-d-immune-globulin.html>
89. Ruža Stanić, Ruždi Ramadani, Slobodan Kostić, „Njega, dijagnostika, ishrana i terapija u neonatologiji“ Beograd, 2010.
90. Samija M, Nemet D i sur. Potporno i palijativno liječenje onkoloških bolesnika. MN, 2010; Ekstravazacija citotoksičnih lijekova (311.-314. str.).
91. Saxton CJ. Assessment: Gastroenterology Nursing. In: Aquino AC et al IV (Ed). United States of America; 2008. p. 73-100.
92. Sestrinske Procedure, Četvrto Izdanje. [Online] Dostupno na: <https://www.scribd.com/document/394646697/Sestrinske-Procedure-Cetvrto-Izdanje>
93. Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). [Online] Dostupno na: [https://www.who.int/health-topics/severe-acute-respiratory-syndrome#tab=tab\\_1](https://www.who.int/health-topics/severe-acute-respiratory-syndrome#tab=tab_1)
94. Skilled nursing care for the disabled helps with basic homecare. [Online] Dostupno na: <https://evergreenprivatecare.com/skilled-nursing-care-for-the-disabled/>
95. Spirometry and Bronchodilator Test. [Online] Dostupno na: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5392482/>
96. Sternalna punkcija – punkcija koštane srži. [Online] Dostupno na: <https://ivamilosevic5.wordpress.com/2021/06/29/sternalna-punkcija-punkcija-kostane-srzi/>
97. Standardizirani postupci u zdravstvenoj njezi pedijatrijske skrbi. [Online] Dostupno na: <https://www.hkms.hr/wp-content/uploads/2018/05/Standardizirani-postupci-u-zdravstvenoj-njezi-pedijatrijske-skrbi.pdf>
98. Standardi sigurnosti i kvaliteta za bolnice. [Online] Dostupno na: [http://www.akaz.ba/udoc/U2505CB8\\_Standardi\\_bolnice\\_juli\\_2020.pdf](http://www.akaz.ba/udoc/U2505CB8_Standardi_bolnice_juli_2020.pdf)
99. Standardne operativne procedure u oblasti zdravstvene nege na primarnom nivou zdravstvene zaštite. Banja Luka: Fondacija Fami; 2022.
100. Sustavni probir novorođenčadi na oštećenje sluha u Općoj bolnici Pula (2011-2015). [Online] Dostupno na: <https://hrcak.srce.hr/file/295838>
101. Thrombosis. [Online] Dostupno na: <https://www.webmd.com/stroke/thrombolysis-definition-and-facts>
102. Transkranijalna magnetska stimulacija. [Online] Dostupno na: <https://bolnica-vrapce.hr/transkranijalna-magnetska-stimulacija/>
103. Transkranijalna magnetska stimulacija kao tretman za psihička i neurološka stanja. [Online] Dostupno na: <https://portaloinvalidnosti.net/2022/05/transkranijalna-magnetska-stimulacija-kao-tretman-za-psihicka-i-neuroloska-stanja/>
104. Transkranijalna magnetska stimulacija (TMS). [Online] Dostupno na: [https://neuron.mefst.hr/docs/katedre/fizika\\_biofizika/Izborni\\_kolegiji/BiofizikaSTIM/BiofizikaSTIM\\_3dio\\_Rogic.pdf](https://neuron.mefst.hr/docs/katedre/fizika_biofizika/Izborni_kolegiji/BiofizikaSTIM/BiofizikaSTIM_3dio_Rogic.pdf)
105. Trenutačna pitanja i pitanja u nastajanju u sektoru zdravstvene skrbi, uključujući skrb u domu i zajednici. [Online] Dostupno na: <https://osha.europa.eu/sites/default/files/HR-615-healthcare%20sector.pdf>

106. Učestalost endotrahealne intubacije u izvanbolničkoj hitnoj službi. [Online] Dostupno na: <https://zir.nsk.hr/islandora/object/fzsri%3A999/datastream/PDF/view>
107. Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima, 1948 (član 25)
108. Unos lijeka u organizam. [Online] Dostupno na: [https://neuron.mefst.hr/docs/katedre/anesteziologija/MODUL%20F\\_Carev\\_final%20final%206.02.2011.pdf](https://neuron.mefst.hr/docs/katedre/anesteziologija/MODUL%20F_Carev_final%20final%206.02.2011.pdf)
109. Vakcina protiv Hepatitisa B (HB). [Online] Dostupno na: <https://www.zdravlje.org.rs/index.php/lat/aktuelne-vesti/59-2015-05-19-11-01-54/imunizacija/vakcine/676-hepatitis-b-vakcina-hb>
110. Vranješ S, Janković M, Jović D, Vujić-Aleksić V, Milošević S, Antonić D. i sar. Standardne operativne procedure u oblasti zdravstvene nege na primarnom nivou zdravstvene zaštite. Banja Luka: Fondacija fami; 2022.
111. Virginia Apgar. . [Online] Dostupno na: [https://en.wikipedia.org/wiki/Virginia\\_Apgar](https://en.wikipedia.org/wiki/Virginia_Apgar)
112. World Health Organisation, Snakebite envenoming. [Online] Dostupno na: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/snakebite-envenoming>
113. Zarar A, Khan AA, Adil MM, Qureshi AI. Anaphylactic shock associated with intravenous thrombolytics. Am J Emerg Med. 2014 Jan;32(1):113.e3-5.
114. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti 63/22 od 11.7.2022.
115. Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, 90/17,član 32, stav 5 od 10.10.2017.
116. Zakon o zdravstvenoj zaštiti,,Službene novine Federacije BiH" 46/10 i 75/13 (član 19)
117. Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Službeni glasnik Republike Srpske broj: (57/2022)
118. Zašto je CTG pregled važan u trudnoći? [Online] Dostupno na: <https://www.premiumgenetics.rs/ctg/>
119. Zdravstvena njega bolesnog djeteta i adolescenta. [Online] Dostupno na: [https://issuu.com/medicinskanaklada/docs/zdr\\_njega\\_bolesnog\\_djeteta](https://issuu.com/medicinskanaklada/docs/zdr_njega_bolesnog_djeteta)
120. Zdravstvena njega i prehrana bolesnika sa perkutanom endoskopskom gastrostomom (PEG-om). [Online] Dostupno na: <https://core.ac.uk/reader/198069460>
121. Zdravstvena njega nedonoščeta u inkubatoru. [Online] Dostupno na: <https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:176:514262>





Ova publikacija je objavljena u okviru Projekta "Jačanje sestrinstva u Bosni i Hercegovini",  
kojeg podržava Vlada Švajcarske, a sprovodi konzorcij Fondacije fami i Ženevskih univerzitetskih bolnica.  
Sadržaj ove publikacija ne odražava nužno stavove Vlade Švajcarske.